

PUNDASYON NGA KURSO SA BIBLIYA

ANG DALAN SA KINABUHI

Katapusang kausaban: Septembre 10, 2017



Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

Ang BadNewsGoodNews.net nakadawat niini nga kurso sa Bibliya gikan ni Mrs. Darlene Anderson alang sa pagpalambo sa mga leksyon (tan-awa sa www.badnewsgoodnews.net/english/bible_course.php). Ang orihinal nga bersyon sa Iningles sisulat ni Mrs. Theresa Baker.

Ang mga leksyon nga gihubad ngadto sa pinulongang Cebuano ni Pastor Bernardo Pesidas mahimong makita sa www.badnewsgoodnews.net/english/bible_course_ceb.php. Ug kini nga mga leksyon, mas gipalambo pa ni Pastor Carlos Autida ug ni Teresa Autida-van der Zee.

Sa ubos nga tuong bahin sa www.badnewsgoodnews.net/english/bible_course_ceb.php mao ang mga leksyon nga among nadawat sa Cebuano gikan ni Pastor Noli Banggay Ongos. Palihug timan-i nga wala kami nakadawat sa tabon sa pagtulon-an, ang bulohaton sa ika pito (7) nga leksyon, ang kumpleto nga pagtulon-an sa ika walo (8) ug ang ika baynte-uno hangtud baynte-sinko (21-25) nga mga leksyon. Busa atong gibutang sa baylo ang atong Iningles nga bersyon. Palihug sa pagpahibalo kon ikaw makahatag kanamo sa uban nga mga nawala nga material sa karaang bersyon sa Cebuano.

Kadaghanan sa mga ilustrasyon nagagikan sa © Sweet Publishing (www.sweetpublishing.com), ug anaa sa ilalum sa usa ka [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), anaa makita sa www.distantshoresmedia.org/resources.

Sultihi ang imong mga pamilya ug higala mahitungod niining pundasyon nga kurso sa Bibliya nga Cebuano!

LISTA SA MGA PAGTULON-AN

PASIUNA	5
MAPA	7
PAGTULON-AN 1 - ANG UNANG MGA MAGPAPANAW (Genesis 1-3)	8
PAGTULON-AN 2 – ANG UNANG MGA ANAK SA DALAN SA KINABUHI (Genesis 4:1-16)	12
PAGTULON-AN 3 - ANG UNANG PILOTO (Genesis 5:1-32)	16
PAGTULON-AN 4 - ANG DAKUNG LUNOP SA DALAN SA KINABUHI (Genesis 6-8).....	20
PAGTULON-AN 5 - ANG DALAN NABAHIN DIHA SA MGA ESKINA SA KALIBUG (Genesis 11)	24
PAGTULON-AN 6 – PAGPANAW DIHA SA DALAN SA SAAD (Genesis 12-22).....	28
PAGTULON-AN 7 – ANG KASAL DIHA SA DALAN SA SAAD (Genesis 24).....	32
PAGTULON-AN 8 – PAKIGDUMOG DIHA SA DALAN SA SAAD (Genesis 25-35)	36
PAGTULON-AN 9 – ANG DALAN SA SAAD MITIPAS PAINGON SA EGIPTO (Genesis 37-50).....	40
PAGTULON-AN 10 – ANG PAG-AGI UG PAGSULOD SA DALAN SA SAAD (Exodo 1-14).....	45
PAGTULON-AN 11 - USA KA BUKID MILANDONG SA DALAN SA SAAD (Exodo 15-32) .	50
PAGTULON-AN 12 – ILALUM SA KASUGOAN DIHA SA DALAN SA SAAD (Numeros 8-14)	54
PAGTULON-AN 13 – SI JOSUE NANGULO SA ISRAEL PAGSULOD SA YUTANG GISAAD (Josue 1-11).....	58
PAGTULON-AN 14 – GIKAN SA DALAN SA SAAD NGADTO SA DALAN SA GINGHARIAN (1 Samuel 8 - 2 Samuel 6)	63
PAGTULON-AN 15 – ANG MAHIMAYAON NGA GINGHARIAN NI SOLOMON (1 Hari 1–11 ug 2 Cronicas 1-9)	68

PAGTULON-AN 16 – PAGSIMANG NGADTO SA PAGKABIHAG (Mga Hari ug mga Cronicas).....	73
PAGTULON-AN 17 - ANG MGA PROPETA NAKAKITA UG DUHA KA (1 Hari - Malaquias)	78
PAGTULON-AN 18 – TAN-AWA, ANG INYONG HARI NAGASINGABUT NGANHA KANINYO (Mateo – Marcos – Lukas – Juan)	82
PAGTULON-AN 19 – ANG BUKID SA KALBARYO MILANDONG SA DALAN SA GINGHARIAN (Mateo – Marcos – Lukas – Juan)	87
PAGTULON-AN 20 – SI PEDRO NAGADUMALA SA TRAPIKO SA DALAN SA GINGHARIAN (Buhat 1-7)	92
PAGTULON-AN 21 – ANG KAHIBULONGANG PAGKAKABIG NI SAULO (Buhat 8 - 9).....	97
PAGTULON-AN 22 – SI PEDRO MITABOK SA DALAN SA MGA GENTIL (Buhat 10)	102
PAGTULON-AN 23 – ANG DUHA KA DALAN GIKAN SA DALAN SA MGA GENTIL NGADTO SA DALAN SA GRASYA (Buhat 13-28)	107
PAGTULON-AN 24 – SI PABLO, ANG PILOTO SA SAKYANAN SA KALUWASAN (Mga Sulat ni Pablo)	112
PAGTULON-AN 25 – PAG-AGI SA BUNG-AW SA DAKUNG KASAKITAN NGADTO SA GINGHARIAN (Pinadayag).....	117

PASIUNA

Ang mga pagtulon-an sa DALAN SA KINABUHI gihan-ay aron sa paghatag kanimo ug madasigong pagsusi sa tibuok Bibliya ug sa samang higayon, aron paghimo sa tin-aw nga kalainan nga kinahanglanon aron masabtan ang Pulong sa Dios. Pagtisok diha sa imong hunahuna sa mga mahinungdanong butang, kinahanglan nga tun-an nimo ang mga bersikulo sa Bibliya nga imong makita sa tanang mga pagtulon-an. Busa, kinahanglanon nimo ang paggamit sa kumpletong Bibliya nga Cebuano sa pagtoon nimo niining maong kurso.

Masusing pagtoon sa mapa

Sa sinugdanan niining basahon, makita nimo ang MAPA nga may giya o kalambigitan sa DALAN SA KINABUHI.

Ang DALAN SA KINABUHI nagahingalan sa nag-unang dalan diin ang mga tawo nga nahimugso niining kalibutana nagapanaw. Sa pagpanaw sa matag-usa sa dalan sa kinabuhi, adunay pipila nga misubay sa dalan sa pagtoo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang uban misubay sa sayop nga dalan sa pagtoo, ang uban usab misubay sa dalan sa iyang kinabuhi diha sa pagkadilimatinoohon ug nagpabilin nga patay nga espirituhanon. Ang tanang mga tawo nanagkuyog sa paglakaw niining tawhanong kinabuhi, busa usa lamang ang dalan nga gihulagway. Ang mapa nagsugod sa pagsulod sa tawo dinhi sa kalibutan ug gitapus sa pagtak-op sa usa ka libo (1000) katuig nga paghari ni Cristo. Sa pagpadayon sa atong pagtoon, ikaw mahimong usa ka magpapanaw, sugod sa tanaman sa Eden ug nagapadayon sa pagpanaw ngadto sa walay katapusang gingharian.

Tun-i pag-ayo ang mga bersikulo sa Bibliya

Daghang mga bersikulo nga gihatag aron sa pagpakita kanimo nga ang tanang gipahayag gibasi sa Pulong sa Dios. Ablihi ang imong Bibliya sa magatoon ka sa mga pagtulon-an. Tan-awa ang tanang mga bersikulo ug basaha pag-ayo. Sa pagtan-aw sa bersikulo sa Bibliya, pananglitan Juan 3:16, nagpasabut sa libro ni Juan, kapitulo tres (3) bersikulo desisayis (16).

Usa ka sag-ulohan nga bersikulo ang gihatag sa kada pagtulon-an. Sag-uloha ang mahinungdanong mga pulong sa maong bersikulo tungod kay makatabang kini kanimo sa pagkahibalo sa Pulong sa Dios ug pagpahayag niini ngadto sa uban.


Unsaon pagtoon?

Ang DALAN SA KINABUHI adunay baynte-singko (25) ka mga pagtulon-an. Ang matag pagtulon-an adunay bulohaton nga imong tubagon human sa imong pagtoon. Ipadala kanamo ang imong bulohaton kon gusto ka. Among susihon ang imong mga tubag, kini mogasto ug taastaas nga panahon, apan padayon lang sa sunod nga pagtulon-an.

Sa dili ka pa magtuon, pag-ampo una sa Dios nga hayagan ang imong kasingkasing ug hunahuna nga masabtan nimo ang mga kamatuoran nga imong pagatun-an.

Suginli ang imong pamilya ug mga higala mahitungod niining maong kurso.

Dalan sa Kinabuhi



PAGTULON-AN 1 - ANG UNANG MGA MAGPAPANAW

Genesis 1-3

TEMA: Pagpaila sa labing mahinungdanong ideya niining hinan-ay nga mga pagtulon-an;
Pagpahayag nga si Cristo lamang ang makahatag pagtabon sa sala.

Karon magasugod na kita sa pagpanaw. Kinahanglan atong hunahunaon nga nagapanaw kita sa dalan nga gitawag nato *ANG DALAN SA KINABUHI*. Kini nga dalan nagsugod didto sa tanaman sa Eden, diin ang kinabuhi sa tawo nagsugod. Ug kini matapus sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.

Kadtong magapanaw nagakinahanglan ug mapa o giya. Ang Dios naghatag kanato sa iyang pulong-ang Bibliya; alang sa maong katuyoan, Salmo 119:105. Kita nagkinahanglan sa giya sa Dios ug ato kining gamiton samtang magalakaw kita sa dalan. Makahimamat kita ug daghang mga nagapanaw sa magalakaw kita sa *DALAN SA KINABUHI*. Makakita kita ug daghang mga nagapanaw nga nagalakaw sa ilang kaugalingong dalan, ang tanan nagalakaw nga nanagkuyog hangtud muabut ang paghukom. Ang Bibliya nagtug-an: “Adunay dalan nga daw matarung alang sa tawo, apan ang katapusan niana mao ang dalan sa kamatayon”, Proverbio 14:12. Ang tanang nagalakaw niining maong dalan mopili unsa nga dalan ilang gustong subayon.


Kadtong tanan nga magapanaw kinahanglan mahibalo sa mga lagda sa dalan. Atong makaplagan nga ang mga balaod sa Dios sa pagpanaw nagkalahi sa matag panahon ug matag dapit. Niining panahon karon diin kita nagakinabuhi, ang mga balaod lahi ra kaayo sa mga balaod sa mga adlaw ni Adan ug Eba, ang unang mga tawo. Ang pagsunod sa mga balaod sa pagpanaw sa *DALAN SA KINABUHI*, nagakahulogan sa kinabuhi ug kamatayon.

Ang panahon diin kita nagakinabuhi gipasundayag sa mapa ingon nga TUGPAHANAN SA GRASYA. Imong mahibaloan unya ngano nga gitawag kini nga TUGPAHANAN SA GRASYA sa magapadayon kita sa atong pagpanaw.

Karon, atong ibalik ang panahon mga unom ka libo (6000) katuig ang milabay sa pagsugod nato sa atong pagpanaw didto sa matahum nga tanaman sa Eden. Dinhi atong makita sila si Adan ug si Eba. Kon atong tan-awon ang atong giya nga basahon, ang Bibliya, atong mabasa ang kasaysayan kon unsa ang nahitabo sa unang nagapanaw sa *DALAN SA KINABUHI*.

Ngadto kang Adan ug Eba gihatag ang mga pinasahi nga mga balaod sa pagpanaw. Ato kining mabasa sa Genesis 2:16-17. Sa tin-aw, sila gisugo sa Dios sa dili pagkaon sa bunga sa usa sa kahoy diha sa tanaman nga gihinganlan ug *kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa*

dautan. Ang tanan didto sa tanaman hingpit hangtud mitungha ang maninintal, ang kaaway sa Dios ug sa tawo, nakigsultihanay kang Eba. Ang maninintal namakak ug si Eba mitoo sa maninintal kaysa sa Dios. Si Eba mitutok, mikuha ug mikaon sa bunga sa ginadili nga kahoy, ug iya usab gihatagan si Adan ug mikaon usab. Unya nabuka ang ilang mga mata sa pagkasad-an, diin sila kaniadto mga inosente. Karon ila nang nahibaloan nga sila mga sad-an ug hubo sa atubangan sa Dios ug sila mitago tungod sa kahadlok. Gipili ni Adan ug ni Eba ang dalan sa kamatayon. “Ang suhol sa sala mao ang kamatayon...”, Roma 6:23.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa tanaman sa Eden

Ang kamatayon nagakahulogan *ug pagpakigbulag* sa Dios ug sa tawo, dili lamang niining kinabuhia kondili bisan pa sa eternidad. Si Adan ug si Eba misulay pagtabon sa ilang sala ug pagkahubo pinaagi sa ilang pagbuhat; nagtahi sila ug mga dahon sa kahoy nga igira aron mahimong tapis.

Unya, sa ilang pagpaningkamot sa pagtago gikan sa Dios didto sa kakahoyan, ang Dios miadto aron sa pagpangita kanila. Nangita ang Dios kanila kay sila gihigugma sa Dios, ug aron sa paghatag ug hukom sa ilang sala. Ang Dios mihatag sa tunglo sa bitin, sa babaye, sa lalaki

ug sa yuta. Unsa man ang mga tunglo? Ang Genesis 3:14-19, nagatug-an kanato sa hukom nga gihatag sa Dios sa matag usa kanila. Ang Dios nagtunglo sa yuta *tungod kang Adan*.

Uban sa mga tunglo, ang Dios sa grasya, sa gugma ug sa kaluoy naghatag usab ug saad sa usa ka Manunubos aron magbuntog sa sala ug kamatayon sa umaabut nga panahon; ug pagsamad sa ulo sa bitin, Genesis 3:15. Sa 1 Corinto 15:45, kini nga Manunubos gitawag nga *katapusang Adan*. Siya mao si Ginoong Jesu-Cristo, kinsa pinaagi sa Iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, mibuntog sa sala ug kamatayon. Ug sa ingon, Iya usab gipildi ang yawa.

Ang Dios nagpatay ug hayop didto sa tanaman, ug ang dugo niini giula. Ang inosenteng hayop namatay ug ang panit gihatag kang Adan ug Eba aron sa pagtabon sa ilang pagkahubo. Ang Dios lamang ang makahatag sa maong tabon, ang tabon sa ilang sala. Kini hulagway sa Ginoong Jesu-Cristo, kinsa wala lamang nagtabon sa sala; apan Iya kining gikuha sa dalan pinaagi sa Iyang kamatayon ibabaw sa krus.

Ang kasaysayan sa unang mga magpapanaw maoy kasaysayan sa unang mga makasasala. Ang unang Adan nakasala, ug ang tanang natawo gikan kang Adan nga mianhi sa kalibutan natawo nga makasasala ug nanaghimog sala. Misunod sila sa ilang lider, Roma 5:12-14. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, busa ang tanan nagapadulong sa kamatayon; tanan nga nangabuhi niining dispensasyon sa Grasya ug usab sa ubang mga dispensasyon. Timan-i nga ang dispensasyon dili usa ka kapanahonan, apan mao ang pagdumala sa Dios. “Ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo-Jesus atong Ginoo.” Ang buhat ni Adan ug ni Eba wala dawata sa Dios maingon man ang mga buhat sa mga tawo karon dili madawat sa Dios. Ingon nga ang panit sa hayop nga gihimong tapis sa lawas ni Adan ug Eba; mao man usab si Cristo mihatag sa gikinahanglan nga tabon sa pagkamatarung ngadto sa tanang mosalig Kaniya, ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas.

Unsa ang imong gipili? Naa ka ba sa dalan nga *daw matarung* apan mao ang dalan sa kamatayon? O mosalig ka ba kang Ginoong Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa walay pagkatapus nga kamatayon ug modala kanimo sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo-Jesus nga atong Ginoo.” Roma 6:23

PAGTULON-AN 1 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Diin man nagsugod ang DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan? Genesis 2:8
_____.
2. Asa man matapus ang DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan? Pinadayag 21:1
_____.
3. Isulat ang Proverbio 14:12 _____
_____.
4. Unsa man ang mga sugo sa pagpanaw didto sa tanaman sa Eden? Gen. 2:15-17
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____.
5. Unsa man ang silot nga gipahamtang sa bitin? Genesis 3:14-15

_____.
6. Unsa man ang silot kang Eba? Genesis 3:16 _____
_____.
7. Unsa man ang silot kang Adan? Genesis 3:17-19 _____
_____.
8. Isulat ang unang panagna mahitungod ni Ginoong Jesu-Cristo: Genesis 3:15
_____.
9. Kita pareha ra gayud kang Adan ug Eba diha sa tulo (3) ka paagi.
 - a) Roma 3:23 – Kitang tanan adunay sala _____;
 - b) Roma 5:12 – Kitang tanan paingon sa _____;
 - c) Roma 6:23 – Kita mahimong makaangkon sa _____
_____ diha kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.
10. Isulat ang Roma 6:23 _____
_____.

PAGTULON-AN 2 – ANG UNANG MGA ANAK SA DALAN SA KINABUHI

Genesis 4:1-16

TEMA: Pagpakita nga kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios.

Makatagna ka ba unsa ang labing kahibulongang gasa ikahatag sa Dios diha sa panimalay? Dili ang usa ka bag-ong balay, dili sakyanan, kondili ang usa ka bata. Walay laing makahatag niining maong kahibulongang gasa kondili ang Dios lamang.

Sa magapanaw kita subay sa *DALAN SA KINABUHI* makakita kita ug daghang mga bata, apan niining atong pagtulon-an karon magahunahuna kita sa unang mga bata nga natawo niining kalibutana. Imong makita nga sila si Adan ug si Eba wala moagi sa pagkabata tungod kay gibuhat sila sa Dios ingon nga hingkod na nga mga tawo, lalaki ug babaye.

Human sa pagpakasala ni Adan ug ni Eba, gipapahawa sila sa Dios pagawas sa tanaman sa Eden ug misugod sila sa ilang bag-ong kinabuhi, Genesis 3:23-24. Usa ka adlaw, miabut didto sa ilang bag-ong panimalay ang kahibulongang gasa sa Dios: ang bata. Si Eba miingon, “*Ako nakaangkon ug usa ka bata nga lalaki uban sa panabang sa Ginoo*”, Genesis 4:1. Tingali nagahunahuna si Eba nga mao na kini ang gisaad sa Dios sa Genesis 3:15, siya nga mopildi kang Satanas. Ang unang (1) anak nga lalaki ginganlan ug Cain.

Human sa pag-anak kang Cain, natawo ang laing anak nga lalaki ug kini ginganlan ug Abel. Karon aduna nay duha (2) ka mga bata sa *DALAN SA KINABUHI*.

Nahinumduman ba nimo ang bersikulo didto sa Pagtulon-an 1, “Adunay dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo...? Unsa kaha nga dalan ang pagapilion niining duha (2) ka mga bata? Gipakita ni Adan ug ni Eba sa ilang mga anak ang dalan sa paghalad ug dugo diin pinaagi sa pagtuman ang Dios nahimuot. Walay bag-ong mga balaod nga gihatag ang Dios niining duha (2) ka mga bata gawas lamang sa mga balaod nga gihatag ngadto kang Adan ug Eba. Ang bugtong gikinahanglan nga magasimba sila sa Dios sa paagi nga gitudlo na kanila.

Si Abel nahimong magbalantay sa karnero, samtang si Cain nahimong mag-uuma. Miabut ang panahon nga ang matag-usa kanila mohimo na sa ilang pagpili sa dalan nga ilang pagalaktan. Miabut usab kini sa atong kinabuhi. Ang atong mga ginikanan dili makahimo pagpili alang kanato, bisan pa kon gusto sila.

Tingali si Cain nagahunahuna diha sa iyang kaugalingon, “Tan-awa kining matahum nga abut sa akong pag-uma. Naghago ako pag-ayo alang niini ug sigurado gayud ako nga ang Dios mahimuot sa akong halad.” Ug iyang gipahimutang ang abut sa iyang uma sa halaran. Nahimuot ba ang Dios sa mga buhat ni Adan ug ni Eba? Wala nahimuot ang Dios sa tapis nga dahon sa kahoy nga igira, nga maoy gihimo nila. Ang maong mga halad gitawag sa Bibliya nga mga buhat.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 4:3-4

Si Abel sa laing bahin, mikuha usab sa iyang karnero aron maghalad siya sa Dios. Nagdala siya ug halad nga may dugo sumala sa gipakita sa Dios ngadto kang Adan ug Eba. Makasasala ba si Cain ug Abel? Oo, mga makasasala sila. Natawo sila nga mga masal-anon. Unsa man ang nahitabo sa ilang mga halad. Ang Dios midawat sa halad ni Abel, apan wala Niya dawata ang halad ni Cain. Sa iyang kasuko, gipatay ni Cain ang iyang igsoon. Nahimuot ba ang Dios sa unang pagpatay sa kalibutan? Wala gayud. Iyang gisilotan si Cain pinaagi sa pagpalayas kaniya palayo sa iyang pamilya aron nga maglatagaw siya sa laing yuta, tungod sa dautan niyang gibuhay, Genesis 4:6-16.

Kining duha (2) ka mga bata giamuma sa mao rang panimalay ug gitudloan sa mao rang mga kamatuoran. Ang nakalahi lang kay si Abel mitoo, aduna siyay pagtoo sa gitudlo kaniya; samtang si Cain wala mitoo sa mga butang nga gitudlo ngadto kaniya.

Ang pagkawalay pagtoo maoy usa ka makalilisang nga butang. Kini ang nagtukmod sa kasuko, limbong, pagpatay, pagpamakak - ngadto sa makalilisang nga silot sa panagbulag, Genesis 4:8-12. Ang hugot nga pagtoo nagdala sa kalinaw ug sa **pagkamatarung kang Abel; ug ang Dios nag-ingon nga bisan patay na si Abel, apan pinaagi sa iyang pagtoo nagasulti gihapon siya. Hebreohanon 11:4.** Nag-ingon usab ang Dios: **“Walay makapahimuot sa Dios kon walay pagtoo.” Hebreohanon 11:6.**

Nagakinabuhi man kita sa dispensasyon sa grasya o sa ubang dispensasyon, ang *PAGTOO* gikinahanglan gayud aron dawaton kita sa Dios. Nakita sa Dios ang halad ni Abel ug pinaagi sa dugo nga giula, gihulagway sa Dios si Ginoong Jesu-Cristo, ang tinuod nga Karnero. Ang Karnero nga gipili nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan, 1 Pedro 1:19-20. Karon, niining atong panahon dili nato mapakita ang atong pagtoo pinaagi sa pagdala ug karnero sa halaran, kondili pinaagi sa pagduol sa krus sa Ginoong Jesu-Cristo ug mosalig Kaniya ingon nga atong Manluluwas.

Ato na usab nakita ang kamatuoran sa Proverbio 14:12 nga nagaingon, “Adunay usa ka dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo apan ang katapusan niana mao ang mga dalan sa kamatayon.” Usa ka anak misubay sa matarung nga dalan ug ang usa misubay sa sayop nga dalan sa *DALAN SA KINABUHI*. Ang Bibliya nagaingon nga daghan misubay sa dalan ni Cain, Judas 11. Sila mao kadtong mitalikud sa Dios ug sila mao kadtong nagasalig sa ilang kaugalingong binuhatan aron maluwas. Apan, wala kitay mahimo pinaagi sa atong mga kamot, o sa atong lawas nga magadala kanato ngadto sa kaluwasan.

Karong panahona, kon gusto nato ipamatuod ang atong pagtoo, modangop kita kang Ginoong Jesus ug atong isulti Kaniya kini: “Ako mitoo Kanimong mga namatay Ka alang sa akong mga sala, gilubong ug nabanhaw Ikaw sa ika tulo (3) ka adlaw. Ako kang gipasalamatan sa imong sakripisyo ug ako nagatoo nga gihatagan Mo ako sa Imong kahibulongang pagkamatarung tungod kay Ikaw misaad man niana.”

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot Kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatoo sa Iyang pagkaanaa ug nga Siya magabalus ra sa mga magapangita Kaniya.” Hebreohanon 11:6.

PAGTULON-AN 2 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Isulat ang mga ngalan sa unang duha (2) ka mga bata diha sa DALAN SA KINABUHI.
Genesis 4:1-2 _____ ug _____.
2. Unsa man ang trabaho ni Abel? Genesis 4:2 _____.
3. Unsa man ang trabaho ni Cain? Genesis 4:2 _____.
4. Nganong wala man ang Dios nahimuot sa halad ni Cain? Hebreohanon 11:6
_____.
5. Nganong gikahimut-an man sa Dios ang halad ni Abel? Hebreohanon 11:4
_____.
6. Ngano nga ang halad ni Abel labing maayo kaysa sa halad ni Cain? Hebreohanon 9:22
_____.
7. Si Abel mipamatuod sa iyang pagtoo pinaagi sa halad ug nakaangkon siya sa panghimatuod sa Dios nga siya _____ Hebreohanon 11:4.
8. Ang halad ni Abel maoy usa ka panig-ingnan sa _____
_____ Juan 1:29.
9. Niining atong panahon makadawat kita sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoo

_____ 1 Corinto 15:1-4
10. Isulat ang Hebreohanon 11:6 _____

PAGTULON-AN 3 - ANG UNANG PILOTO

Genesis 5:1-32

TEMA: Pagpasidaan sa mga dili luwas ug pag-andam sa mga magtotoo sa ilang pagsakgaw ngadto sa langit.

Unsa ang imong gustong paagi sa pagpanaw? Daghang mga tawo mugamit sa sakyanan sa kahanginan, apan gusto ka ba mupanaw sa kahanginan nga dili mugamit ug sakyanan? Adunay tawo sa Bibliya nga nagapanaw sa *DALAN SA KINABUHI* ngadto sa kawanangan nga wala mugamit ug sakyanan sa kahanginan.

Human gipatay ni Cain si Abel, ang Dios mihatag ug laing anak nga lalaki ni Eba ug kini iyang gihinganlan ug Seth. Ang Dios nagsaad ug Manunubos ug gusto Niya mahimugso kini sa diosnon nga kaliwatan. Apan sa pagpanglabay na sa mga katuigan, ang mga tawo midaghan dinhi sa kalibutan ug ang pagkadautan mipadayon sa pagdagsang. Ang matag tawo kinahanglan mopili sa dalan diin didto siya mosubay. Kadaghanan mipili sa dalan nga *daw matarung* sa tawo, apan pipila lamang ang mipili sa dalan sa pagtoo.

Ang mga katawhan nabuhi sa tag-as nga mga katuigan. Atong mabasa ang mga edad sa mga kaliwatan ni Seth, Genesis 5:6-32. Ang pinakataas ug edad mao si Metusela kinsa nabuhi sulod sa 969 ka mga katuigan. Si Metusela anak ni Enoc kinsa atong tawagon nga unang piloto.

Imo bang namatikdan sa imong pagbasa niining bahina sa Bibliya nga ang kasaysayan sa matag tawo, gawas sa usa; gitapus niining tulo ka mga pulong, “ug siya namatay”? Ngano man? Tungod kay ang suhol sa sala mao man ang kamatayon. Mobati ba kitag kalipay sa pagtan-aw sa usa ka patay? Niining maong pagtulon-an atong makat-onan, adunay paagi sa pagdaug sa kahadlok sa kamatayon, ug posibli nga pipila kanato *dili* tingali makasinati ug kamatayon!

Si Enoc naglakaw uban sa Dios, Genesis 5:24. Si Enoc adunay pakigsandurot kauban ang Dios, naglakaw siya pinaagi sa pagtoo. Kini usab nagakahulogan nga si Enoc naghalad sa hustong halad. Ang duha ka tawo makalakaw lamang nga magkakuyog kon sila nagkauyon, Amos 3:3. Ang pagtoo ni Enoc nakapahimuot gayud sa Dios. Si Enoc kanunay gayud nga nagwali ug nagapanghimatuod, Judas 14-15. Ang mga tawo nahimong dili diosnon. Sila nagakinabuhi diha sa ilang kaugalingong mga pamaagi, nagpanulti sa pagdayeg sa mga tawo ug kanunay nagabagulbol batok sa Dios. Si Enoc nagapasidaan kanila nga ang Ginoo muabut apan sila nagapasipala lamang.

Usa ka adlaw, si Enoc nagpangidaron sa edad nga tulo ka gatus ug saysentay singko (365) katuig, diin siya nahanaw. Pinaagi sa pagtoo, siya *gikuha*, Hebreohanon 11:5-6.



Tinubdan: Sweet Publishing - kini i ilustrasyon lamang sa kamatayon sa tawo

Wala nato masabti giunsa siya *pagkuha* sa Dios. Hinuon, usa ka kahibulongang butang mahitungod niining maong panghitabo nga kita makasiguro unsa ang mahitabo sa mga magtotoo diha sa TUGPAHANAN SA GRASYA sa umaabut nga mga adlaw. Ang Dios nagpadayag ug usa ka tinago ngadto kang Apostol Pablo, nga adunay adlaw nga muabut nga ang Ginoong Jesu-Cristo mukanaug gikan sa langit uban sa tawag sa trumpeta sa Dios. Ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mamangon pag-una.

Ug kadtong mga buhi nga mga magtotoo sa maong panahon *pagasakgawon* uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, 1 Tesalonica 4:13-17. Kini kasagaran nga gitawag nga Paglalin nga nagakahulogan *pagsakgaw ngadto sa langit* sa mga magtotoo diha sa Iyang Iglesia nga mao ang Lawas ni Cristo. Ang mga magtotoo niining maong Iglesia gihulagway diha sa mapa nga SAKYANAN SA KALUWASAN.

Si Pablo nagtawag niini nga hitabo: ang atong bulahang paglaum , Tito 2:13. Dili kinahanglan mahadlok kita sa kamatayon kon aduna kita niini nga paglaum . Ang uban moingon: “Ako nagapaabut sa Ginoo nga mobalik,” ug unsa kaha katinuod kana nga sulti. Dili na kita angayan nga magsubo alang sa mga nangamatay, kon tinuod man nga sila luwas tungod kay kita nasayud nga kita pagadad-on sa langit kauban niadtong mga nangamatay diha kang Jesus. Usa kini ka kamatuoran nga makalipay. Gusto sa Dios nga mangabig ta sa mga tawo samtang nagapaabut sa *Paglalin*. Gusto Niya nga kita magapasidaan sa mga tawo mahitungod sa suhol sa sala ug magsulti kanila mahitungod sa kinabuhing walay katapusan diha kang Cristo.

Human ang mga magtotoo malalin o masakgaw gikan niining kalibutan, ang makalilisang nga panahon sa paghukom muabut na. Unsa kaha kasubo nga bation kon ikaw malalin apan ang imong amahan ug inahan mahibilin. Imo na ba silang gisultihan mahitungod sa Ginoong Jesus nga nagpakamatay sa ilang mga sala? Unsa kaha kamakauulaw nga ikaw nagabuhat ug butang nga dili makapahimuot sa Dios sa adlaw sa paglalin. Ang labing maayo mao nga magkinabuhi kita nga hinlo, putli sa tanang panahon.

Sa ika upat (4) nga pagtulon-an, atong tun-an ang mahitungod sa dakung paghukom nga miabut sa kalibutan human si Enoc gilalin. Nakasiguro ka ba nga nakasakay ka na sa SAKYANAN SA KALUWASAN, samtang naghulat ka ni Jesus nga mobalik aron sa paglalin kanato uban Kaniya?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kita nga mga buhi nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.” 1 Tesalonica 4:17

PAGTULON-AN 3 – BULOHATON

Direksyon: Linyahi ang hustong pulong o mga pulong nga mukumpleto sa gipahayag.

1. Si Adan nabuhi (100 katuig / 530 katuig / 930 katuig). Genesis 5:5.
2. Si Metuselah nabuhi (559 katuig / 969 katuig / 150 katuig). Genesis 5:27.
3. Ang amahan ni Metuselah mao si (Noe / Enoc / Moises). Genesis 5:21.
4. Si Enoc nagalakaw kauban sa Dios ug usa ka adlaw (siya namatay ug gikuha / siya gikuha nga wala namatay). Hebreohanon 11:5.
5. Si Pablo nagsulti sa mga magtotoo nga taga Tesalonica (ang tanan mangamatay / ang uban dili mamatay). 1 Tesalonica 4:16-17.
6. Si Pablo nagatawag niini nga panghitabo nga (makalilisang nga butang / bulahan nga paglaum). Tito 2:13.
7. Kita makasiguro nga kita pagasakgawon aron magapakig-uban sa Ginoo kon Siya mobalik (kon kita magaampo matag adlaw / kon kita magabuhay ug maayo / kon kita motoo nga si Jesus namatay ug nabanhaw pag-usab). 1 Tesalonica 4:14.
8. Kita mosugat sa Ginoo (dinhi sa yuta / didto sa bukid / diha sa kahanginan). 1 Tesalonica 4:17.
9. Paghimo ug duha ka listahan: mga butang nga gusto nimong buhaton kon muabut si Jesus ug mga butang nga dili nimo gustong buhaton kon muabut si Jesus.

Gusto nakong buhaton:

Dili nako gustong buhaton:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

10. Isulat ang 1 Tesalonica 4:17 _____
- _____
- _____
- _____

PAGTULON-AN 4 - ANG DAKUNG LUNOP SA DALAN SA KINABUHI

Genesis 6-8

TEMA: Sa pagpakita sa kasigurohan sa mga magtotoo diha kang Cristo.

Nakasinati ka na ba ug lunop? Ang lunop mahimong muabut pinaagi sa kusog kaayo nga ulan, bagyo, tsunami, pagkaguba sa dam, ug uban pa. Kon makadungog kita ug lunop, nahibalo kita nga usa kana ka panahon sa kalisud nga antuson sa mga tawo. Niining atong pagtulon-an karon moadto kita sa dakung lunop diha sa *DALAN SA KINABUHI*.

Human si Enoc gilalin, ang mga tawo misamot sa pagkadautan. Si Satanas nagakugi pag-ayo sa pagdala sa mga tawo sa iyang dalan ug naningkamot nga dili gayud ang Dios makatuman sa pagpadala sa Manunubos nga Iyang gisaad sa Genesis 3:15. Ug nagapadayon ang pagkadautan sa mga tawo. Ang Dios mipahayag, “Pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat...” Genesis 6:7.

Ang Bibliya nagaingon, nga bisan pa taliwala sa mga kasal-anan adunay usa ka tawo nga naglakaw kauban sa Dios. Ang ngalan sa maong tawo mao si Noe. Siya nagalakaw sa dalan sa pagtoo ug nakakaplag ug kahimuot sa panan-aw sa Dios, Genesis 6:8. Si Noe usa ka tawong matarung ug ang Dios misugo kaniya sa pagbuhat ug arka nga usa ka daku nga barko.

Ang Dios miingon, “Magbuhat ka ug usa ka arka sa kahoy nga “gopher”; magbuhat ka ug mga kuwerto sulod sa arka, ug pagabuliton mo ug salong ang sulod ug gawas. Ug buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi: ang katas-on sa arka tutulo ka gatus (300) ka maniko; ang iyang kalapdon kalim-an (50) ka maniko; ug ang iyang kahabugon, katloan (30) ka maniko. Magbuhat ka ug usa ka gawang sa arka ug humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw; ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka, ug buhatan mo ug tulo (3) ka hunta-hunta, nga may salug sa ilalum sa ika duha (2) ug ika tulong (3) hunta. Ug ako, ania karon, ako magdala ug lunop sa mga tubig ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalum sa langit; ang tanan nga anaa sa yuta mangamatay.” Genesis 6:14-17.

Atong isipon nga ang usa (1) ka maniko napulog-walo (18) ka pulgada, busa ang arka upat ka gatus ug singkuwenta (450) ka tiil (137.16 m.) kataas-on, syetenta y singko (75) ka tiil (22.86 m.) ang kalapdon; ug kwarentay singko (45) ka tiil (13.72m.) ang kahabugon. Timan-i nga mao kini ang kataas sa tabernakulo nga gipilo-pilo ka tulo (3), ang kalapdon sa tabernakulo ug ka tulo (3) usab gipilo-pilo ang kahabugon. Si Noe mituman sa sugo Dios bisan wala pa siya nakakita sa ulan o lunop. Sumala sa Genesis 2:6, yamog lamang ang gigamit sa

Dios pagpatubig sa yuta hangtud sa maong panahon. Karon si Noe misugod sa paghimo sa arka ug nagapasidaan sa mga tawo sa paghukom sa Dios, 2 Pedro 2:5.

Sa dihang nahuman na ang arka ang Dios misulti kang Noe, “Sumulod ka sa arka, kay *ikaw ra* ug ang imong pamilya, akong nakita *nga matarung* sa atubangan Ko.” Ug gisiradohan sila sa Dios didto sa sulod sa arka, Genesis 7:1-16. Ug ang pultahan gisirado, diin si Noe ug ang iyang pamilya luwas sulod sa arka. Ug miabut ang dakung lunop, Genesis 7:17-24. Ang Dios wala makalimut ni Noe, Genesis 8:1-14.

Ang tanang naa sa gawas sa arka nalaglag, kadto lamang tua sa sulod sa arka ang luwas. Ang arka milutaw nga walay kadaut ibabaw sa mga tubig sa lunop. Ug ang ulan nagapadayon sulod sakwarenta (40) ka adlaw ug kwarenta (40) ka gabii apan ang arka luwas sa gihapon.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 8:6-7

Sa hapit na ang usa katuig, human ang Dios miingon, “Sumulod ka sa arka,” karon miingon Siya, “Kumawas ka sa arka,” Genesis 8:16. Unsa man ang gibuhat ni Noe sa dihang mikawas sila sa arka didto sa mamala nga yuta? Si Noe nagbuhat ug halaran ug misimba sa

Dios, Genesis 8:20. Niining maong panahon, ang Dios mihimo sa balangaw ingon nga timaan nga dili na Niya laglagon pag-usab ang yuta pinaagi sa lunop, Genesis 9:9-17. Daghan ang mga lunop nagakahitabo sa kalibutan karon, apan dili na gayud itugot sa Dios nga palunopan pa Niya ang tibuok kalibutan aron sa paglaglag niini sama sa Iyang gibuhay sa panahon ni Noe.

Si Noe ug ang arka nagapakita kanato sa espirituhanong kahulogan sa KALUWASAN UG PAGKALAGLAG:

1. Kon si Noe naa pa sa gawas sa arka, malaglag gayud siya. Apan sa sulod sa arka siya luwas uban sa iyang pamilya.
2. Ang arka binuhay sa kahoy nga “gopher” ug gibulit sa salong aron kini maselyohan. Ang salong mao ang nagpugong nga ang tubig dili makasulod sa arka ug naghimo kang Noe nga luwas. Usa ka nindot nga hulagway sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
3. Ang mga kahoy naghatag ug kinabuhi aron mahimo ang arka. Si Cristo mihatag sa Iyang lawas pinaagi sa kamatayon, aron kita maluwas gikan sa hukom sa atong mga sala.
4. Adunay usa lamang ka pultahan sa arka ug ang tanan kinahanglan moagi sa usa lang ka pultahan aron maluwas. Ingon ana usab sa atong panahon karon. Adunay kinabuhing walay katapusan diha sa pagpakaila kang Jesu-Cristo, ingon nga ilang kaugalingon Manunubos gikan sa walay katapusang kamatayon.
5. Maingon man nga si Noe may pagtoo sa Pulong sa Dios ug mibuhay sa arka; kita usab karon kinahanglan motoo sa Pulong sa Dios ug mosalig sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Jesu-Cristo, aron maluwas kita gikan sa paghukom sa Dios.

Atong natun-an nga ang dakung lunop milaglag sa tanang mga tawo nga dili matarung. Ang Bibliya nagatug-an, nga adunay laing paghukom nga muabut sa kalibutan. Luwas ka ba diha kang Cristo karon? Si Jesu-Cristo nagahangyo kanimo nga mosalig ka Kaniya, ug Siya magaluwas kanimo. Siya nahigugma kanimo ug nagpakamatay Siya alang sa imong mga sala.

Si Jesu-Cristo mao ang atong arka karon ug Siya usab ang pultahan. Siya miingon, “Ako mao ang pultahan, kon dunay mosulod agi kanako, siya maluwas,” Juan 10:9. Mosalig ka ba Kaniya, karon ingon nga imong Manluluwas gikan sa silot sa sala?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ako mao ang pultahan, kon dunay mosulod agi Kanako, siya maluwas, ug siya mosulod ug mugawas ug makakaplag siyag masibsib.” Juan 10:9.

PAGTULON-AN 4 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Nakita sa Dios nga ang _____ sa tawo daku. Genesis 6:5.
2. Ang Dios miingon, “Akong _____ nga akong gibuhat.” Genesis 6:7.
3. Apan si Noe nakakaplag _____ sa panan-aw sa Dios. Genesis 6:8.
4. Si Noe usa ka _____ nga tawo, _____ sa iyang panahon. Genesis 6:9.
5. Ang Dios misulti kang Noe sa pagbuhat ug _____ sa kahoy nga “gopher”. Genesis 6:14.
6. Ang Dios misulti kang Noe sa pagdala sa mga mahinlo nga mananap _____ sa iyang matang, ug sa dili mahinlo nga mananap sa _____ sa iyang matang, laki ug baye. Genesis 7:2-3.
7. Sa dihang si Noe ug ang iyang pamilya naa na sa arka, ang Ginoo _____. Genesis 7:16.
8. Human sa dakung lunop si Noe nagbuhat ug _____ ug naghalad _____. Genesis 8:20.
9. Ang paghukom alang sa sala umaabut sa kalibutan, apan dili kita angayan mahadlok kon ang atong kinabuhi _____. Colosas 3:3.
10. Ang arka aduna lamay usa (1) ka pultahan diin si Noe ug ang iyang pamilya misulod alang sa ilang kaluwasan. Aduna usab usa (1) ka pultahan karon diin kita mosulod aron maluwas kita sa hukom sa Dios. Ug ang Ginoong Jesu-Cristo mao lamang ang pultahan.

Paghimo ug usa ka hulagway sa arka diha sa iyang saktong sukod ug isulat ang Juan 10:9 sa tapad niini.

PAGTULON-AN 5 - ANG DALAN NABAHIN DIHA SA MGA ESKINA SA KALIBUG

Genesis 11

TEMA: Pagpakita sa pagkahinungdanon sa paglakaw diha sa kahayag ug pagpahiuli sa pagpakig-ambitay sa usag-usa.

Unsa para kanimo ang labing maayo, gabii o adlaw? Ngano nga kadaghanan kanato gusto man sa mahayag nga adlaw? Kay gusto kita makakita asa kita padulong, unsa ang atong gibuhay ug unsa ang ginabuhay sa uban. Ikaw nga gusto sa gabii, makagusto ba gihapon, kon walay bulan ug mga bituon? Ang gabii dili maanindot kon wala ang mga suga diha sa kalangitan, maingon man ang adlaw dili matahum kon wala ang siga niini.

Ang Bibliya nag-ingon, nga ang Dios kahayag ug diha Kaniya walay kangitngit, 1 Juan 1:5. Ang kahayag kanunay nagasulti kanato mahitungod sa Dios ug pagkamatarung, samtang ang kangitngit naghulagway usab mahitungod ni Satanas ug sa pagkadautan. Ang Dios gusto nga ang iyang mga anak magalakaw diha sa iyang kahayag.

Karon, magatoon kita kon ang mga anak sa Dios nagalakaw ba diha sa kahayag o sa kangitngit human sa dakung lunop. Ang lunop milaglag sa tanang mga tawong dautan busa ang Dios misugod diha kang Noe ug mihatag kaniya ug bag-ong balaod sa pagpanaw, Gen. 9:1-19. Si Noe gisugo sa Dios nga magdaghan sila ug pun-on nila ang yuta, Gen. 9:1, 7. Gidugang sa Dios kanila ang pagkaon sa karne, samtang sa wala pa ang lunop prutas ug utanon lamang ang ilang kaonon, Gen. 9:3. Ang silot sa pagpatay ug tawo mao ang kamatayon.

Ug unya ang Dios naghimo ug pakigsaad uban kang Noe nga wala nay unod nga pagalaglagon pinaagi sa lunop sa tubig, wala nay lunop pa nga molaglag sa yuta. Ang Dios mihatag sa balangaw ingon nga timaan sa maong pakigsaad. Si Noe ug ang iyang mga anak, uban sa ilang mga asawa, mipadayon sa pagpanaw sa *DALAN SA KINABUHI*. Ang kaliwat ni Noe misanay sa hilabihan gayud. Ug ang matag usa nagasulti lamang ug usa ka pinulongan, Gen. 11:1.

Samtang sila nagapanaw gikan sa silangan, nakakaplag sila ug patag didto sa yuta sa Shinar. Ug nanag-ingon sila, “Umari kamo, magbuhay kita ug tisa ug pagbahon ta ug maayo. Umari kamo, magbuhay kita alang kanato ug usa ka lungsod ug usa ka tore nga ang iyang ibubungan muabut sa langit, ug kita magabuhay alang kanato ug usa ka ngalan, kay tingali unya kita pagpatlaagon sa halayo sa tibuok nga nawong sa yuta,” Gen. 11:3-4.

Dihang mikanaug ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa tore ug sa siyudad, daku kaayo ang iyang pagkasubo tungod kay ang pamilya ni Noe wala mipuno sa yuta sumala sa gisugo kaniya didto sa Genesis 9:1. Ug ang Dios miingon, “Ania karon, sila usa lamang ka lungsod ug may usa lamang ka pinulungan silang tanan, ug kini mao ang ginasugdan nila pagbuhat, ug karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang ginahunahuna nga buhaton. Umari kamo, manganaug kita ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan aron sila dili na makasabut sa sinultihan sa usag-usa,” Gen. 11:5-7.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 11:7-8

Ang Ginoo nagapatibulaag kanila gikan didto ngadto sa tibuok nawong sa yuta. Ug ilang giundang ang pagtukod sa siyudad. Ang maong dapit gitawag nga Babel. Kini nga ngalan gikuha sa pulong Hebreohanon nga “*balal*”, nga nagakahulogan “kalibug”, Gen. 11:9. Didto sa atong mapa ato kining gitawag nga ESKINA SA KALIBUG.

Kini nga paglahugay sa pinulungan nahitabo usa ka gatus (100) katuig human sa lunop. Ato kini mahibaloan tungod kay si Shem nahimong amahan ni Arphaxad; duha (2) katuig ang milabay human sa lunop, Gen. 11:10. Si Arphaxad nahimong amahan ni Salah, trayntay siyete

(37) katuig ang milabay human sa lunop, Gen. 11:12. Si Salah nahimong amahan ni Eber, saysentay siyete (67) katuig human sa lunop, Gen. 11:14. Ug si Eber nahimong amahan ni Peleg (ang buot ipasabut, *napikas* sa Hebreohanon) usa ka gatus ug usa (101) katuig human sa lunop, Gen. 11:16. Kini gipamatud-an sa Genesis 10:25, diin atong makat-onan nga sa mga adlaw ni Peleg ang yuta nabahin.

Karon unsa man ang buhaton sa Dios? Ang katawhan gihatagan na ug kahigayonan apan napakyas lang gihapon, busa gipasagdan sila sa Dios diha sa ilang kasal-anan ug pagkadautan, Roma 1:24-28. Ang mga tawo nga ginatawag nga kanasuran o *mga Gentil (dili mga Judeo)*, tanan miadto sa DALAN SA GENTIL didto sa atong mapa. Ang tibuok nga kaliwatan sa mga tawo mipili sa dalan nga daw matarung sa ilang kaugalingong mga mata, apan napamatud-an nga dalan diay kini sa walay katapusang kamatayon.

Ngano nga kini nga dalan paingon man sa kamatayon? Kini tungod kay ang tawo misupak man sa Dios, ug wala mosubay sa dalan sa pagtoo. Sa dihang nanag-ingon sila, “Magabuhat kita ug tisa ug magbuhat kita ug tore.” Nagabuhat sila ug bulohaton alang sa ilang kahimayaan; ug dili alang sa kahimayaan sa Dios. Daghang mga tawo karon nga nagatukod ug tore uban sa mga bato sa *maayong mga buhat*, ug nagasalig sa maong mga buhat nga maoy modala kanila sa langit. Ang Dios nahimuot lamang diha sa mga buhat sa pagtoo.

Sa dihang nanag-ingon sila didto sa Genesis 11:4, “Magabuhat kita alang kanato ug usa ka ngalan,” gipakita nila nga dili sila gusto magadala ug magahatag pasidungog sa ngalan sa Dios. Sa diha nga ang tawo magasimba sa ilang kaugalingon nagadala kini ug kalibug ug kini nagaguba sa panaghiusa diha sa Balaang Espiritu. Sa dihang nanag-ingon sila, “...basig pagpatlaagon kita,” mirebelde sila batok sa sugo sa Dios nga pun-on nila ang yuta. Ang pagsupak nagadala ug kalibug ug paghukom sa tawo.

Diha sa atong pagpanaw, moliko kita sa wala diha sa ESKINA SA KALIBUG ug atong tan-awon giunsa sa Dios pagtawag ug usa ka tawo aron mohimo ug bag-ong pagsugod diha sa DALAN SA SAAD.

Nagalakaw ka ba diha sa kahayag? Kon wala ka pa mobutang sa imong pagsalig kang Jesu-Cristo; ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa silot sa sala, saligi Siya karon. Ang dugo ni Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios, magahinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Kon ikaw usa na ka magtotoo, apan nadalin-as ka, sultihi ang Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Gipasaylo ka na Niya sa tanang nimo mga sala, Colosas 2:13. Kon ikaw nagalakaw diha sa kahayag, ang pakig-ambitay mobalik aron ka kanunay na nga magalakaw ingon nga kahayag diha sa kangitngit dinhi sa kalibutan.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Apan kon kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga Siya anaa sa kahayag, nan, kita may pakig-ambitay ang usa sa usa, ug ang dugo ni Jesus nga Iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.” 1 Juan 1:7.

PAGTULON-AN 5 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Isulat ang tulo ka mga bag-ong balaod sa pagpanaw nga gihatag sa Dios ngadto kang Noe. Genesis 9:1-7.
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____.
2. Sa dihang napuno na usab sa mga tawo ang yuta, unsa ka daghan ang ilang pinulongan? Genesis 11:1. _____.
3. Unsa man ang gibuhay sa kaliwat ni Noe sa dihang nakakaplag sila ug patag didto sa yuta sa Shinar? Genesis 11:2-4. _____.
4. Unsa ang gibuhay sa Dios sa dihang mikanaug Siya ug nakita Niya ang siyudad ug ang tore? Genesis 11:5-8. _____.
5. Ngano ang Dios wala nahimuot sa kaliwat ni Noe dihang nanag-ingon sila, “Magabuhay kita alang kanato ug usa ka siyudad ug usa ka tore?” Genesis 11:4. _____.
6. Nanag-ingon usab sila, “Magabuhay kita alang kanato _____.” Genesis 11:4.
7. Ang ngalan sa siyudad nga giundang pagbuhay sa mga kaliwat ni Noe gitawag nga _____. Kini nga ngalan gikuha sa pulong Hebreohanon nga *babil*, nga ang buot ipasabut kalibug. Genesis 11:9.
8. Ang pamilya ni Noe wala maglakaw diha sa kahayag sa Dios, busa wala silay _____ uban sa Dios o sa usa ug usa. 1 Juan 1:7.
9. Basaha ang Roma 1:24 ug isulat unsa ang gibuhay sa Dios ngadto sa mga Gentil human sa ilang pagrebelde. _____.
10. Isulat ang 1 Juan 1:7: _____.

PAGTULON-AN 6 – PAGPANAW DIHA SA DALAN SA SAAD

Genesis 12-22

TEMA: Pagpakita sa pagkamatinumanon sa Dios ug ang ganti sa pagtoo sa mga saad sa Dios.

Unsaon nimo pagtubag kini nga pangutana: Imo bang gituman ang imong gihimong mga saad? Tingali wala ka makatuman sa imong mga gisaad, apan ang Dios matinumanon gayud sa *kanunay*. Ang kamatuoran, adunay usa ka butang nga dili mahimo sa Dios, ang pagpamakak, Tito 1:2. Liboan man ka mga katuigan ang molabay usa pa matuman ang Iyang mga saad, apan sigurado gayud nga ang Iyang gisaad matuman, Heb. 6:13-18.

Nahinumdom ka ba didto sa sinugdanan sa *ANG DALAN SA KINABUHI*, ang Dios naghimo ug saad ngadto kang Adan ug Eba didto sa Genesis 3:15? Ang Dios miingon, adunay adlaw na muabut diin ang usa ka Manunubos moanhi aron sa pagbuntog kang satanas. Apan ang katawhan misimang ngadto sa pagkadautan ug wala nay matarung nga mga tawo, nga pinaagi kaniya ang Dios makahimo sa pagbuhat. Atong makita nga si satanas murag nagmadaugon. Apan nakadaug ba gayud si satanas? Pinaagi sa pagliko sa wala sa *ESKINA SA KALIBUG* diha sa atong mapa, atong makita kon unsa ang nahitabo.


Ang Dios mitan-aw sa tanang mga kanasuran ug mipili kang *ABRAM* diin pinaagi kaniya Iyang pagahimoon ang Iyang katuyoan:

- a) Si Abram usa ka Gentil, dili Judeo, sa dihang nakigsulti ang Dios kaniya didto sa Ur sa mga Caldeanhon (Buhat 7:2-4) ug didto sa Haran (Genesis 12:1-3).
- b) Si Abram mitoo sa Dios ug kini giisip ngadto kaniya nga pagkamatarung, Genesis 15:6, Roma 4:3, 22.
- c) Ang Dios misaad ug anak ngadto kang Abram, Genesis 15:2-6.

Aron sa pagtuman sa tawag sa Dios kaniya, si Abram mipanaw ngadto sa yuta sa Canaan, Genesis 12:5. Daghang mga katuigan ang nanglabay ug ang ngalan ni Abram giusab sa pangalan nga Abraham didto sa Genesis 17:4-5. Ug ang ngalan sa asawa ni Abraham nga si Sarai giusab sa pangalan nga Sarah, Genesis 17:15. Siya ug si Sarah nagakatigulang na, ug tungod niana imposible na gayud mahimo pa nga sila makabaton ug anak. Apan ang Dios wala makalimut sa Iyang gisaad ni Abraham. Human sa daghang mga katuigan nga paghulat, ang gisaad nga si Isaac natawo. Ang Dios mihulat aron tumanon Niya ang Iyang saad, aron nga kining bata mahimong *milagro nga bata*. Ug sa mao usab nga panahon, ang Dios nagasulay sa pagtoo ni Abraham. Si Abraham nakapasa sa pagsulay sa Dios; atong mabasa sa Roma 4:20, nga si Abraham wala mibiya sa mga saad sa Dios.

Si Isaac mitubo nga usa ka ambongan nga lalaki. Ug unya miabut ang adlaw nga ang Dios mihatag sa labing daku nga pagsulay kang Abraham. Gusto sa Dios makita kon si Abraham nahigugma ba sa Dios labaw pa sa iyang kaugalingong anak nga si Isaac, Genesis 22:12.

Ang Dios misulti kang Abraham nga nagaingon, “Kuhaon mo karon ang imong anak, ang imong bugtong anak nga imong pinalangga nga si Isaac ug umadto ka sa yuta sa Moria, ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa ibabaw sa usa sa mga bukid nga Akong igaingon kanimo,” Genesis 22:2. Usa kini ka malisud nga pagsulay, apan ang Bibliya nagatug-an kanato nga si Abraham Nahinumdom sa mga saad sa Dios nga Siya magapanalangin sa kalibutan pinaagi sa iyang kaliwat. Si Abraham nasayud nga ang Dios makahimo sa pagbanhaw ni Isaac gikan sa kamatayon; bisan kon ang kinabuhi niini Iyang kuhaon, Heb. 11:17-19. Ug gituy-od ni Abraham ang iyang kamot, ug gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. Ug ang manolunda ni Jehova misinggit kaniya gikan sa langit, nga nagaingon: “Abraham, Abraham.” Ug siya mitubag, “Ania ako” ug nagaingon: “Dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa; ug karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak Kanako.” Genesis 22:10-12.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 22:10-12

Ug giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw, ug ania karon, ang usa ka karnero nga lake, kansang mga sungay nagapus sa kasampinitan. Ug miadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero ug kini iyang gihalad ingon nga halad nga sinunog puli sa iyang anak, Genesis 22:13. Ang maong dapit gihinganlan ni Abraham nga Jehovah-jireh nga ang buot ipasabut, *“sa bukid ni Jehovah igaandam kini.”*

Dili ba mao kini ang labing malisud nga pagsulay nga gihatag sa Dios kang Abraham? Oo, lisud kaayo nga pagsulay, apan pinaagi niini ang Dios nagapakita kanato ug duha ka maanindot nga mga kamatuoran:

- a) Ang Dios nagahatag ug usa ka hulagway sa Iyang daku nga gugma alang kanato pinaagi sa paghatag sa Iyang bugtong Anak, ang Ginoong Jesu-Cristo, aron magpakamatay sa ibabaw sa krus. Ang kasaysayan ni Isaac usa ka hulagway sa pagkamasinugtanon ni Cristo sa kabubut-on sa Dios. Si Isaac nagmasinugtanon sa kabubut-on sa iyang amahan sa dihang gidala siya didto sa bukid aron ihalad. Si Cristo, sa lain nga bahin, misubay sa dalan ngadto sa kamatayon aron bayran ang atong mga kasal-anan. Siya nahimong karnero, ang halad sa sala ngadto sa Dios.
- b) Ang Dios mipamatuod nganhi kanato sa Iyang pagkamatinumanon sa Iyang mga saad. Ang pagsulay ni Abraham gihatag alang sa atong pagtoon, Roma 4:13-25. Kita usab karon nga wala magabuhay, apan nagasalig Kaniya nga nagamatarung sa mga dili diosnon, ang atong pagtoo ginaisip nga atong pagkamatarung, Roma 4:5. Unang-una, kinahanglan kita motoo kang Jesu-Cristo nga namatay alang sa atong mga sala, gilubong Siya ug nabanhaw gikan sa kamatayon sa ika tulo ka adlaw, 1 Cor. 15:1-4.

Si Abraham nakadawat ug dagkung mga ganti ug daghan pa nga mga saad human siya nakalabang sa maong pagsulay, Genesis 22:15-18. Mao man usab, kita magadawat sa saad sa tanang mga butang diha kang Cristo sa takna nga kita mosalig Kaniya ug motoo sa Dios. *Ang Dios magatagana*, Roma 8:28-39.

Atong sundon si Abraham pinaagi sa dili pagkaluya sa atong pagtoo; apan magatubo unta kita sa atong pagtoo pinaagi sa paghatag himaya sa Dios, ug masaligon nga ang Dios makahimo gayud pagtuman sa Iyang mga saad. Sa sunod nga pagtulon-an, magatambong kita sa usa ka kasal diha sa DALAN SA SAAD.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Diha kaniya wala ang kakulang sa pagtoo nga arang makapahimo kaniya nga maduhaduhaon sa mga saad sa Dios, hinonoa sa naghimaya siya sa Dios, mitubo siya nga malig-on sa iyang pagtoo, masaligon sa hingpit nga ang Dios arang makatuman sa Iyang gisaad.” Roma 4:20-21.

PAGTULON-AN 6 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Butangi ang linya sa mga ngalan niining dapita sa atong mapa:
 - a. Dalan sa _____
 - b. Dalan sa mga _____
 - c. Kanto sa _____
- DAKUNG LUNOP -
 - d. Tanaman sa _____
 - e. Sakyanan sa _____
2. Human sa Tore sa Babel, ang Dios nagtawag kang _____ aron magsugod ug usa ka bag-o nga plano. Genesis 12:1.
3. Ang Dios misaad ug pito (7) ka mga butang kang Abram. Basaha ang Genesis 12:1-3 ug isulat kung unsa kini.
 - a. Ako kang himoon nga usa ka daku nga _____;
 - b. Ako _____ kanimo;
 - c. Ako magahimo sa imong _____ nga daku;
 - d. Ikaw mahimong _____;
 - e. Ako magapanalangin kanila nga _____;
 - f. Ako magapanghimaraut sa _____ kanimo;
 - g. Ug diha kanimo ang tanang _____ sa _____ mapanalanginan.
4. Si Abraham mitoo sa Dios ug kini giisip kaniya nga _____. Genesis 15:6.
5. Ang Dios nagasugo kang Abraham sa paghalad sa iyang _____ ingon nga halad nga sinunog. Genesis 22:2.
6. Si Abraham mitoo nga ang Dios makahimo sa _____ kang Isaac, bisan pa kon kini mamatay. Heb. 11:19.
7. Si Isaac tipo o hulagway sa atong _____. Juan 3:16.
8. Si Abraham usa ka hulagway sa _____ nga Amahan. Juan 3:16.
9. Ang Dios naghatag kanato ug daghan ug bililhong mga saad. Duha niini mao ang:
 - a. Buhat 16:31 – Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug ikaw _____.
 - b. Filipos 4:19 – Ug ang akong Dios magahatag kaninyo sa tanang _____ sumala sa kadagaya sa Iyang himaya diha kang Cristo Jesus.
10. Isulat ang Roma 4:20-21: _____

PAGTULON-AN 7 – ANG KASAL DIHA SA DALAN SA SAAD

Genesis 24

TEMA: Pagpakita sa pagkahaduol sa magtotoo kang Cristo karon ug sa kahangturan.

Gusto kita motambong sa mga kasal. Diha sa kasal, nagakalipay kita kauban sa duha ka tawo nga nagamalipayon nga magausa sa ilang mga kasingkasing ug mga kinabuhi diha sa gugma. Nagatoo ka ba nga ang Dios magagiya sa tawo sa pagpili sa ilang kapikas sa kinabuhi? Siya magagiya kanila nga nagamatinaon sa pagsunod sa Iyang pagtulon-an, ug nagasalig sa Iyang mga saad nga gihatag kanato pinaagi ni apostol Pablo.

Si apostol Pablo nagapahimangno kanato nga kita, nga nagakinabuhi niining hugna sa grasya, ang mga magtotoo dili magminyo sa mga dili magtotoo. Kini iyang gisulti sa 2 Corinto 6:14-15: “Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diha sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may kigkomboyahan sa mga matarung ug sa dili matarung? O unsa may pakig-ambitan sa kahayag ug sa kangitngit? Unsa may pakig-uyonan ni Cristo kang Bilyal? O unsa may iya sa magtotoo nga pakigsalohan sa dili magtotoo?” Ug siya misaad kanato sa Roma 8:28: “Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang ang Dios nagabuhay ug maayo uban kanila nga mga nahigugma Kaniya ug mga tinawag sumala sa Iyang katuyoan.”

Karon sa magasubay kita sa DALAN SA SAAD, makita nato giunsa sa Dios paggiya sa pagpangita ug maasawa si Isaac. Unya motambong kita sa kasal, bisan ang kasal nila kaniadto lahi ra kaayo sa mga kasal sa atong panahon karon.

Human milabay ang daghang mga katuigan, si Sarah namatay ug tigulang na kaayo si Abraham. Siya mihukom nga panahon na nga si Isaac magminyo. Gitawag ni Abraham ang iyang sinaligan nga katabang ug kini iyang gipapanumpa sa Dios sa langit, ug Dios sa yuta; nga dili siya magpili ug pangasaw-unon alang kang Isaac diha sa mga pagano nga Canaanhon, apan moadto hinuon siya sa kaliwatan ni Abraham (Genesis 24:2-4).

Ang alagad ni Abraham milakaw kauban ang napulo (10) ka kamelyo nga nagadala sa kinahanglanon ug mga gasa alang sa babaye nga mahimo unyang asawa ni Isaac. Sa dihang miabut siya sa gawas sa siyudad sa Nahor, sa Mesopotamia; siya mihunong sa may tubod sa tubig. Panahon kadto nga ang mga kababayan-an mukuha ug tubig. Ang alagad ni Abraham nag-ampo aron giyahan siya ug mihangyo sa Dios nga tultolan siya ngadto sa babaye nga maasawa ni Isaac. Siya nangayo nga unta ang babaye nga mukuha ug tubig alang kaniya ug sa iyang mga kamelyo usab mao ang gipili. Ug siya naghulat aron sa pagtan-aw sa tubag sa Dios.

Pagkataudtaud si Rebecca miabut ug nangayo siya ug tubig aron siya makainom. Dihadiha siya gihatagan ug tubig apil usab ang iyang mga kamelyo. Ang babaye miingon nga siya parente sa igsoon ni Abraham nga si Nahor ug sa ingon niana nahiuyon siya sa mga kinahanglanon. Ang alagad miduko sa iyang ulo ug misimba sa Dios. Siya gidapit ni Laban, ang igsoon ni Rebecca ug busa misulod siya sa ilang balay. Ug didto iyang gisulti ang iyang tuyo ngano nga miabut siya ug ang nahitabo didto sa tubod sa tubig.

Si Laban ug si Bethuel, ang amahan ni Rebecca mitubag: “Ang mga butang nagagikan ni Jehovah busa wala kami ikasulti kanimo nga dautan o maayo. Ania si Rebecca sa imong atubangan, dalha siya ug mahimo siyang asawa sa anak sa imong agalon sumala sa gisulti ni Jehovah.” Ang alagad mihatag sa mga gasa ngadto sa pamilya ni Rebecca aron sa pagpamatuod sa kadatu ug kahimtang ni Isaac. Ug unya siya ug ang iyang mga kauban sa panaw nangaon ug nanginom nianang gabhiona.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 24:61

Pagkasunod adlaw, ang alagad ni Abraham gusto nang mouli balik sa iyang agalon, apan si Laban ug ang inahan ni Rebecca gusto pa nga siya magpabilin pa ug napulo (10) ka adlaw. Ilang gitawag si Rebecca ug giingnan, “Mouban ka ba niining tawhana?” Ug siya mitubag, “Oo mouban ko.” Wala siya mahadlok moadto sa langyaw nga yuta ug mga tawo tungod kay Nagatoo siya nga ang Dios nga nagauban sa alagad makahimo usab sa pag-atiman kaniya. Si Rebecca wala mabalaka sa kalisud ug kakuyaw sa panaw, tungod kay naglantaw siya sa iyang pagpakigkita sa lalaki kang kinsa mahimo siyang asawa niini.

Usa ka hapon, si Isaac miadto ngadto sa uma aron mamalandong. Iyang giyahat ang iyang mga mata ug nakita niya ang mga kamelyo nga nagsingabut. Ang alagad misulti kang Isaac sa tanang nahitabo ug gidala si Rebecca ngadto sa tolda sa iyang inahan nga si Sarah aron mahimo niya nga asawa. Mao kadto ang ilang kasal. Gihigugma pag-ayo ni Isaac si Rebecca, tungod kay nasayud siya nga ang Dios maoy naghatag ni Rebecca kaniya aron mahimong niyang asawa.

Kita susama ni Rebecca sa pipila ka mga butang. Kita usab nagapanaw niining kinabuhia ngadto sa pagpakigkita sa Usa nga wala nato makita sukad. Apan ang atong panagtagbo mahitabo diha sa kahanginan. Busa, ang SAKYANAN SA KALUWASAN nagapakita sa tanan nga ang misalig lamang ni Jesu-Cristo ingon nga ilang kaugalingon nga Manluluwas gikan sa silot sa sala nga mao ang impiyerno ug nagapaabut sa pagtawag sa Dios gikan sa langit, 1 Tesalonica 4:16. Ang Balaang Espiritu magatug-an kanato mahitungod Kaniya samtang kita magapanaw. Wala kita makakita Kaniya, apan ato Siyang gihigugma ug gusto kita magsulti mahitungod Kaniya ug magbasa sa Iyang giya nga mao ang Bibliya. Diha sa Bibliya, nagatug-an Siya kanato mahitungod sa atong espirituhanong mga panalangin ug sa atong kahimtang uban Kaniya diha sa mga langitnong dapit. Didto unya makighiusa kita Kaniya sa wala nay katapusan, Efeso 1 ug 2. Sa pagkakaron, kita magapakigsulti Kaniya diha sa pag-ampo ug nahimo kitang mga tinugyanan Niya sa pagmantala sa maayong balita sa Dios ngadto sa mga nangawala.

Ang kasal ni Isaac ug Rebecca usa ka talagsaon nga kasal. Kay kadaghanan sa mga tawo gusto ug daku nga kasaulogan. Kini maayo kon kita nahibalo nga ang yawi sa malipayon nga kaminyoon, mao ang gugma ug pagtahod. Ug ang Pulong sa Dios mao ang pinakauna.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang ang Dios nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga nahigugma Kaniya ug mga tinawag sumala sa Iyang katuyoan.” Roma 8:28.

PAGTULON-AN 7 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Unsa nga paagi sa pagpanaw ang gigamit ni Rebecca? Genesis 24:61.
_____.
2. Unsang klasing panimalay naa sila si Isaac ug Rebecca? Genesis 24:67. _____.
3. Unsa ang mga gasa nga nadawat ni Rebecca? Genesis 24:22. _____

_____.
4. Asa man nagkita ang alagad ug si Rebecca? Genesis 24:13. _____
_____.

Isulat sa ubos aron sa pagpakita nga ang kasinatian ni Isaac ug Rebecca pareha sa atong kasinatian karon sa panahon sa grasya.

5. Si Isaac migawas aron pagtagbo ni Rebecca. Si Cristo mugawas gikan sa _____ aron sa pagtagbo kanato. 1 Tes. 4:16.
6. Si Rebecca nakig-ipon gayud ni Isaac. Kita makig-uban ni Cristo didto _____. 1 Tes. 4:17.
7. Si Rebecca maoy usa ka kahupayan kauban ni Isaac. Kita usab _____ sa usag- usa tungod sa saad nga makigtabo kita sa Ginoo diha sa kahanginan. 1 Tes. 4:18.
8. Si Isaac nahigugma pag-ayo kang Rebecca ug si Cristo _____ kanato. Roma 8:37.
9. Si Rebecca nagalantaw sa pagpakigkita ni Isaac samtang siya nagapanaw. Kita usab _____ sa pagpakigttagbo sa Ginoong Jesus, samtang kita nagapanaw sa DALAN SA KINABUHI, Tito 2:13.
10. Isulat ang Roma 8:28: _____

_____.

PAGTULON-AN 8 – PAKIGDUMOG DIHA SA DALAN SA SAAD

Genesis 25 - 35

TEMA: Pagpakita nga ang pagpanugyan ngadto sa Balaang Espiritu magahatag kanato sa kadaugan.

Ang mga tawo ba gusto ug pakigdumog? Adunay duha ka matang sa pakigdumog dinhi sa kalibutan: ang lawasnong pakigdumog tali sa mga tawo nga atong makita, ug ang espirituhanong pakigdumog nga dili nato makita. Karon samtang kita nagapanaw, makadungog kita ug usa talagsaong pakigdumog tali sa usa ka tawo ug sa Dios.

Human sa kamatayon ni Abraham, ang Dios mipakita kang Isaac ug mipamatuod kaniya sa dagkung mga saad nga gihimo Niya ngadto sa iyang amahan nga si Abraham, Genesis 25:2-5. Ang Dios misaad nga Iyang pagapadaghanon ang kaliwat ni Abraham sama kadaghan sa mga kabituonan sa langit. Si Isaac mitoo ug mihulat sa katumanan sa maong saad.

Kaluha ang mga bata nga natawo alang kang Isaac ug Rebecca. Bisan sila mag-igsoon, si Esau ug Jacob kanunay naga-away; bisan pa man gani sa didto pa sila sa taguangkan, Genesis 25:22-23. Si Esau nahimong maayong mangangayam, siya tawo sa kaumahan samtang si Jacob usa ka malinawon nga tawo, nagapuyo sa mga tolda, Genesis 25:27. Ang Dios misulti kang Rebecca nga ang magulang, nga si Esau; magaalagad sa iyang manghud, nga si Jacob. Ang pamilya nasayud nga ang Dios motuman gayud sa Iyang mga saad, apan walay nasayud kon unsaon nga ang gisaad nga panalangin matuman kadto kang Jacob.

Una sa tanan, gibaligya ni Esau ang iyang katungod ingon nga panganay ngadto kang Jacob tungod kay siya gigutom, Genesis 25:29-34. Ikaduha, si Jacob gitabangan ni Rebecca aron maangkon ang panalangin ni Isaac pinaagi sa pagpahimulos sa pagkabuta sa ilang amahan. Ug tungod kay wala hatagi ug bili ni Esau ang pagkapanganay ug iya kining gibaligya, wala usab madawat niya ang panalangin ni Isaac, Genesis 27:1-33. Sa maong hinungdan, si Jacob milayas sa kahadlok nga patyon siya ni Esau kon mamatay na si Isaac. Si Isaac ug Rebecca misugyot nga si Jacob moadto sa Haran, sa igsoon ni Rebecca nga si Laban, ug magminyo siya didto sa usa sa mga anak ni Laban. Sa iyang pagpanaw, ang Dios mipakita ni Jacob sa usa ka damgo. Misaad Siya kaniya nga ubanan siya sa Dios, bantayan, ug dalhon siya pagbalik ngadto sa yuta ni Isaac. Gusto sa Dios sa grasya nga mosalig si Jacob Kaniya, aron sa pagtuman sa Iyang katuyoan ug itugyan ang tanan ngadto Kaniya.

Sulod sa baynte (20) katuig, si Jacob mipuyo sa Haran sa balay sa igsoon ni Rebecca. Sa maong panahon, adunay daghang mga panagbingkil ni Jacob ug sa iyang uyoan nga si

Laban. Si Jacob mialagad kang Laban sa katorse (14) katuig aron lamang maasawa niya si Rackel human sa pito (7) katuig ug usa (1) ka semana. Sa katapusan ang Dios nakigsulti kang Jacob nga mobalik na siya sa yuta sa saad, Genesis 31:3. Gidala ni Jacob ang iyang mga asawa, ang iyang once (11) ka mga anak nga lalaki ug usa (1) ka anak nga babaye, ang iyang kahayupan, ang tanan niyang kabtangan ug milayas tungod sa iyang kahadlok ni Laban nga basin siya papaulion nga walay dala.

Si Jacob mipadala ug mensahero ngadto sa iyang igsoon nga si Esau didto sa Edom. Ang mga mensahero mibalik nga nagsulti nga si Esau motagbo kaniya uban sa upat ka gatus (400) nga mga tawo. Si Jacob nalisang pag-ayo ug naguol. Siya naghimo ug plano nga makapalumo sa kasingkasing ni Esau alang kaniya, ug sa iyang dakung pamilya uban sa mga kahayupan. Gibahin ni Jacob ang iyang grupo ug iyang gipalakaw sila tabok sa sapa sa kagabhion samtang siya nagpabilin nga nag-inusara.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 32:24

Sa kalit, usa ka tawo mibugno kaniya hangtud sa pagpamanagbanag. Sa dihang nakita sa tawo nga dili siya makadaug, iyang gipiangan si Jacob sa iyang lutahan. Ug ang tawo miingon, “Buhii ko, kay ang kabuntagon nagsingabut na.” Apan si Jacob miingon, “Dili ko ikaw

buhian hangtud dili ko nimo panalanginan.” Ug ang tawo miingon kaniya, “Ang imong ngalan dili na si Jacob, apan Israel na; kay ikaw nakigbisug sa Dios ug sa tawo ug nagmadaugon.” Ug ang tawo nagapanalangin kaniya didto. Busa si Jacob mihingalan sa dapit nga Peniel, kay siya nagaingon, “Akong nakita ang Dios sa nawong ug nawong, apan bisan pa niana ang akong kinabuhi milungtad,” Genesis 32:24-30. Busa si Jacob nakaangkon sa dakung espirituhanong kadaugan.

Kita karon nagakinabuhi sa hugna sa grasya, nga gihulagway pinaagi sa TUGPAHANAN SA GRASYA diha sa atong mapa. Wala kita makakita ug mga binuhat nga langitnon apan anaay dili makita nga binuhat nga kita, nga mga magtotoo diha kang Cristo atong bugnoon, ang yawa. “Busa ang atong pagpakigbisug dili batok sa unod ug dugo, apan batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga kalibutanong gahum sa kangitngit, batok sa espirituhanong gahum sa pagkadautan diha sa mga langitnong dapit,” Efeso 6:12. Ug kinahanglan usab nga kita makigbisug sa daang kinaiya nga ania sa sulod nato. Sa dihang misalig kita sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga atong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno, ang Iyang Balaang Espiritu mipuyo dinhi kanato (Roma 8:9), apan ania pa gihapon kanato ang karaang makasasala nga kinaiya. Ang karaang kinaiya o unod kanunay nagapakig-away batok sa Espiritu, Galacia 5:16, 17. Kinahanglan kita magpamando sa Espiritu kon gusto nato ang kadaugan ug panalangin diha sa atong espirituhanong mga kinabuhi.

Ang pagkaluwas ug pagsakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN, magahimo kanato sama sa mga sundalo diha sa dakung gubat sa kapanahonan. Ang yawa dili gusto nga ang tinuod nga mga magtotoo kang Cristo, magakinabuhi sa espirituhanong kinabuhi sa kadaugan; busa kinahanglan nato magasul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios aron kita makabarug batok sa atong kaaway, Efeso 6:11. Unsa man ang tibuok hinagiban sa Dios? Kini mao ang bakus nga kamatuoran, kotamaya sa pagkamatarung, sapin sa pagpangandam sa maayong balita sa pakigdait, ang kalasag nga pagtoo, salakot sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu nga mao ang Pulong sa Dios, Efeso 6:14-17.

Kon ang mga dili magtotoo mosalig kang Cristo Jesus, ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas, mahimo silang mga anak sa Dios. Ikaw ba anak na sa Dios?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Tungod niini, dad-a ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapus sa inyong tanang pakigbisug.” Efeso 6:13.

PAGTULON-AN 8 – BULOHATON

Direksyon: Basaha ang texto sa Kasulatan ug ihatag ang hustong tubag.

Colosas 3:9,10 nagatudlo kanato nga kita, mga magtotoo ni Cristo, nagasalikway na sa daang kinaiya uban sa pagkadautan niini, ug ato nang gisul-ob ang bag-ong kinaiya kinsa ginabag-o ngadto sa tinuod nga kahibalo ngadto sa dagway Niya nga nagbuhat kaniya. Ang karaang kinaiya nagapaningkamot kanunay sa paggahum sa bag-ong kinaiya o sa Espiritu. Ato kining makita pinaagi sa mga buhat sa unod o pinaagi sa bunga sa Espiritu kon kinsa ang nagamando sa tawo. Pilia ang mga pulong nga nasulat sa ubos ug isulat kini ilalum sa kinaiya diin kini makita, Galacia 5:19-23.

Gugma, Pagkahubog, Pakigbingkil, Pagkamatinumanon, Pundokpundok, Kalinaw, Pagkamapuangoron, Pangabubho, Kasina, Kalipay, Pakighilawas, Pagpugong sa kaugalingon

DAANG PAGKATAWO

BAG-ONG PAGKATAWO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

7. Kadto sila nga iya na ni Cristo Jesus _____ sa unod/daang kinaiya uban sa mga pangibog ug pangandoy niini, Galacia 5:24. Mao lamang kana ang paagi aron makaangkon kita sa kadaugan batok sa daang kinaiya.
8. Ang Efeso 6:12, nagatug-an kanato nga ang atong pakigbugno dili batok sa unod ug dugo, apan batok sa:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____;
 - d) _____.
9. Kon buot kita makabarug nga lig-on batok sa mga kaugdahan sa yawa, kinahanglan magasul-ob kita sa tibuok _____ sa Dios, Efeso 6:11.
10. Isulat ang Efeso 6:13: _____

PAGTULON-AN 9 – ANG DALAN SA SAAD MITIPAS PAINGON SA EGIPTO

Genesis 37 - 50

TEMA: Paghatag ug panglantaw sa kasaysayan sa Israel nga may kalabutan kang Cristo Jesus.

Nakalantaw ka na ba sa teleskopyo, ang instrumento sa pagtan-aw ug mga butang nga anaa sa halayo. Kon nakahimo ka na, nakita na nimo ang halayo. Karon atong himamaton ang usa ka tawo sa DALAN SA SAAD; kansang kinabuhi sama sa paglantaw sa teleskopyo. Pinaagi sa iyang kasinatian atong makita sa halayo diha sa DALAN SA KINABUHI ngadto sa panahon ni Cristo Jesus ug lampas pa gani ngadto sa panahon sa gingharian. Atong matawag kini nga tawo nga tipo o hulad, kay siya usa ka hulagway sa mga panghitabo sa umalabut. Si Jose nagahulagway sa paagi nga ang Ginoong Jesus gitagad sa Iyang katawhan, ang mga Judeo, sa dihang Siya mipuyo dinhi sa kalibutan.

Si Israel nahigugma kang Jose labaw sa tanang niyang mga anak, tungod kay si Jose anak niya sa iyang pagkatigulang; ug iyang gibuhatan siya ug usa ka sinina nga may nagkalain-laing bulok. Ang iyang mga igsoon nakasabut nga gihigugma siya sa ilang amahan labaw pa kay kanila, mao nga naligutgot sila kaniya ug wala silay maayong pagtagad kaniya. Unya si Jose nagadamgo, iya kining gisaysay ngadto sa iyang mga igsoon; ug misamot ang ilang kasilag kaniya, Genesis 37:3-5.

Usa ka adlaw, ang iyang mga igsoon miadto sa pagpasibsib sa mga kahayupan sa ilang amahan didto sa Sekem. Si Israel mipadala ni Jose sa maong dapit aron susihon kon naunsa na ang iyang mga igsoon ug ang kahayupan. Si Jose miadto ngadto sa iyang mga igsoon ug nakaplagan niya sila sa Dotan. Sa dihang nakita siya sa iyang mga igsoon sa halayo ug sa wala pa siya makaabut duol kanila, sila nagaplano nga ilang patyon siya. Apan si Ruben, ang kamagulangan nga anak ni Israel, miluwas kang Jose gikan sa ilang mga kamot ug misugyot nga ila na lang siyang ihulog sa gahong nga walay tubig. Ug mao kadto ang ilang gibuhat.

Samtang nangaon sila, ilang nakita ang mga magpapatigayon nga nagpaingon sa Egipto. Sa sugyot ni Judah, sila mihukom nga ilang ibaligya si Jose sa kantidad nga baynte (20) ka piraso nga pilak sa salapi ngadto sa mga magpapatigayon. Si Ruben wala diha sa maong panghitabo ug siya nasuko sa dihang nakita niya nga si Jose wala na didto sa gahong. Aduna unta siyay tinguha sa pagluwas kang Jose gikan sa mga kamot sa iyang mga igsoon aron ibalik siya sa ilang amahan. Siya ming-ingon sa iyang mga igsoon, “Ang bata wala na didto alang kanako, asa man ako moadto?” Ug ilang gikuha ang sinina ni Jose nga may nagkalain-laing bulok, nag-ihaw sila ug laki nga kanding ug ilang gituslob ang sinina diha sa dugo. Ug kini ilang gidala ngadto sa ilang amahan ug miingon sila nga ang sinina ilang nakaplagan.

Si Israel nakaila sa sinina ug miingon nga si Jose gayud gipatay sa usa ka mapintas nga mananap. Ug siya misalikway sa ilang paglipay kaniya ug mihilak, Genesis 37:12-35.

Didto sa Egipto, ang mga magpapatigayon mibaligya kang Jose ngadto kang Potiphar, ang opisyal ni Paraon, ang kapitan sa mga magbalantay. Ang Dios nagauban kang Jose, busa nahimo siyang tagdumala sa panimalay ni Potiphar. Apan didto ang sala sa pangibog miabut sa diha nga ang asawa ni Potiphar misulay sa pagtintal kaniya. Sa dihang iyang gilikayan ang babaye, siya gipasanginlan niini ug misulti sa iyang bana ug si Jose nabilanggo.

Apan ang Dios nagauban kang Jose ug gikahimut-an siya sa panan-aw sa pangulong magbalantay. Ang pangulong magbalantay mihatag kang Jose sa pagbulot-an sa tanang mga binilanggo. Unya ang tigdala sa ilimnon ug ang tigluto sa tinapay sa hari, nabilanggo; pareha sila nga nagadamgo. Ug gihubad ni Jose ang ilang mga damgo ug giingnan sila nga sulod sa tulo (3) kaadlaw, ang tigdala sa ilimnon sa hari makabalik sa iyang trabaho; apan ang tigluto sa tinapay mamatay. Ang damgo nahimong tinuod, apan si Jose nakalimtan sa tigdala sa ilimnon sa hari.


Usa ka adlaw, si Paraon nagadamgo ug duha (2) ka damgo. Walay bisan usa (1) sa mga salamangkero sa Egipto ug ang tanang maalam nga mga tawo nga nakahubad niini. Unya ang tigdala sa ilimnon sa hari misulti ni Paraon mahitungod kang Jose, ug busa gipatawag kini sa hari. Si Jose miadto ug iyang gihubad ang damgo nga ang Dios nagapahibalo ni Paraon diha sa iyang mga damgo unsa ang iyang pagabuhaton; adunay pito (7) katuig nga dagaya ang ani, ug pito (7) katuig nga grabe ang gutom. Si Jose misugyot sa pagtigum ug pagkaon aron sa pagpangandam sa pito (7) katuig nga gutom. Karon ang sugyot nauyonan ni Paraon, ug sa tanang niyang mga alagad.

Busa si Paraon misulti kang Jose, “Tungod kay ang Dios nagapahibalo kanimo niining tanan, wala nay laing tawo nga nakahibalo ug maalam pa gawas kanimo. Ikaw mahimong ibabaw sa akong balay ug sumala sa imong sugo ang tanan nakong katawhan magayukbo; diha lamang sa trono ako labaw kay kanimo.” Si Paraon mipahimutang kang Jose, kinsa nagpangidaron ug traynta (30) sa dihang mitindog sa atubangan sa hari, sa tibuok yuta sa Egipto ug gihinganlan siya nga Zaphenath-paneah.

Sa diha nga ang pito (7) katuig sa kadagaya nga nahitabo sa yuta sa Egipto miabut na sa katapusan, adunay dakung gutom sa tibuok nga mga yuta, apan didto sa Egipto adunay daghang pagkaon. Ug unya, ang napulo (10) ka mga igsoon ni Jose milugsong aron mopalit ug pagkaon sa Egipto. Karon si Jose mao ang gobernador sa tibuok yuta. Siya ang nagabaligya ngadto sa tanang mga tawo sa yuta. Ug ang mga igsoon ni Jose miabut ug miyukbo kaniya. Sila wala makaila kang Jose, apan si Jose nakaila kanila. Iyang gisulayan ang iyang mga igsoon sa pagsusi kon ang ilang kasingkasing nausab na ba, sukad siya ilang gibaligya.

Kapitulo 42-44 sa Genesis, nagahisgut niining mga pagsulay nga gibuhat ni Jose ngadto sa iyang mga igsoon. Sila napamatud-an nga matinud-anon sila nga naghinulsol. Unya mipaila sa iyang kaugalingon si Jose ngadto sa iyang mga igsoon. Atong mahunahuna ang paghinilakay ug panagkalipay sa dihang nahibaloan nila nga siya mao ang ilang igsoon! Si Jose wala magaila sa iyang mga igsoon ingon nga kaaway, tungod sa iyang panglantaw. Pinaagi sa pag-ingon, “Dili kamo ang nagpadala kanako dinhi, apan ang Dios; ug Siya mao ang naghimo kanako nga amahan ni Paraon ug ginoo sa tibuok niya nga pamilya ug tagdumala sa tibuok yuta sa Egipto.” Si Jose nagapakita nga siya usa ka tawo nga naghimo sa iyang kinabuhi diha sa balaanong panglantaw, Genesis 45:8.

Si Jose mipadala ug mensahe sa iyang amahan sa pagdapit ug pagdala sa tibuok pamilya aron mopuyo sa yuta sa Egipto. Ang Dios misaad sa pagpanalangin ni Israel didto sa Egipto ug sa pagdala pag-usab sa iyang mga kaliwatan, Genesis 46:3-4.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 42:6

Karon atong pagatan-awon pinaagi sa teleskopyo ang halayo nga unahan. Sa unsang mga paagi nga ang mga kasinatian sa kinabuhi ni Jose pareha sa kasinatian ni Jesus?

1. Pareha silang mga anak nga hinigugma. Mateo 3:17
2. Pareha silang matinumanon sa kabubut-on sa amahan. Juan 8:29
3. Pareha silang nagsul-ob ug mabulokon nga sinina. Juan 19:23
4. Pareha silang gikaligutgotan nga walay hinungdan. Juan 15:25
5. Pareha silang wala dawata sa ilang kaugalingong katawhan. Juan 1:11
6. Pareha silang gitugyan tungod sa kapirasong salapi. Mateo 26:15
7. Pareha silang gitintal. Mateo 4:3
8. Pareha silang giakusahan ug bakak. Mateo 26:60
9. Pareha silang gitamay; usa nawala, usa naluwas. Lukas 23:32
10. Pareha silang nagtuman ug gibayaw. Filipos 2:8-11
11. Pareha silang nag-edad ug traynta (30) dihang nakadawat ug gahum. Lukas 3:23
12. Pareha silang gipasidunggan sa ilang mga igsoon. Zacarias 12:10

Si Israel ug si Jose parehong namatay didto sa Egipto, apan nangamatay sila nga adunay paglaum. Si Jose miingon sa iyang mga igsoon, “Ako karon hapit na mamatay, apan ang Dios magaatiman gayud kaninyo ug magadala kaninyo gikan niining yutaa ngadto sa yuta nga Iyang gisaad pinaagi sa panumpa ngadto kang Abraham, ngadto kang Isaac, ug ngadto kang Jacob,” Genesis 50:24. Ang Dios nga naggiya diha sa DALAN SA SAAD dili gayud magbakak ug dili gayud makalimut sa Iyang mga saad.

Kining kahibulongan nga Dios imo ba Siya nga Dios? Mahimo kana kon ikaw mosalig sa Iyang Anak, ang Ginoong Jesu-Cristo, ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno. Diha Kaniya, Siya magahatag kanimo sa Iyang pagkamatarung ug ang Iyang kahimayaan, Roma 8:28-32.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO:

“Siya nga wala magpahigawas sa Iyang kaugalingong Anak kondili mitugyan hinoon Kaniya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab Niya kanato ang tanang mga butang uban Kaniya?” Roma 8:32.

PAGTULON-AN 9 – BULOHATON

Direksyon: Imong makita nga gilista sa ubos ang siyam (9) ka mga pahayag mahitungod sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Ilalum sa matag pahayag, ibutang ang kamatuoran nga nagahisgut ni Jose sa samang paagi.

1. Ang Ginoong Jesu-Cristo mao ang pinalanggang Anak sa Dios, ang Amahan. Mateo 3:17.
Si Jose mao ang pinalanggang anak ni _____. Genesis 37:3.
2. Si Jesus gikaligutgotan nga walay hinungdan. Juan 15:25
Si Jose _____. Genesis 37:5, 11.
3. Si Jesus wala dawata sa Iyang kaugalingong katawhan, ang mga Judeo. Juan 1:11
Si Jose wala dawata sa _____. Genesis 37:18.
4. Si Jesus gibaligya sa katloan (30) kabuok nga salapi. Mateo 26:15
Si Jose gibaligya sa _____. Genesis 37:28.
5. Si Jesus gitintal aron makasala pinaagi sa yawa. Mateo 4:3
Si Jose gitintal aron makasala pinaagi sa _____.
Genesis 39:7.
6. Si Jesus giakusahan sa bakak pinaagi sa mga mini nga mga saksi. Mateo 26:60
Si Jose giakusahan sa bakak pinaagi sa _____. Genesis 39:17,18.
7. Si Jesus adunay duha (2) nga kauban sa gipakaulawan Siya, ang usang kawatan ug nalaglag, ang usa naluwas. Lukas 23:32
Si Jose adunay duha (2) ka kauban diha sa _____
_____.
Genesis 40:1-3.
8. Si Jesus moluwas sa mga tawo gikan sa walay katapusang kamatayon ngadto sa walay katapusang kinabuhi. Romans 10:9
Si Jose nagaluwas sa mga tawo gikan sa _____
_____. Genesis 41:56,57.
9. Si Jesus sa umalabut nga panahon pagapasidunggan sa Iyang mga igsoon, ang mga Judeo, ug magahari ibabaw kanila. Zacarias 12:10
Si Jose gipasidunggan sa _____. Genesis 45:26.
10. Isulat ang Roma 8:32: _____

PAGTULON-AN 10 – ANG PAG-AGI UG PAGSULOD SA DALAN SA SAAD

Exodo 1 - 14

TEMA: Pagtudlo sa pagkahingpit sa kaluwasan diha kang Cristo.

Magapakaaron-ingnon kita sa pila ka gutlo. Pananglitan ang imong nasud anaa sa pagpakiggubat! Ang kaaway nagpadala ug daghang mga eroplano nga dunay mga bomba ibabaw sa imong balay. Nakita nimo sila nga nagsingabut, usa ka mga dakung panon sa mga eroplano. Magasugod ikaw sa pag-ampo nga unta molabay lang sila nga dili manghulog sa ilang mga bomba. Sa dihang buhaton kana nila, luwas ka! Ang kamatayon dili muabut kanimo gikan sa kahanginan.

Karon sa atong pagpanaw, atong makat-onan giunsa sa Dios pagluwas ang Iyang katawhan; gikan sa tulo (3) ka matang sa kamatayon samtang sila nagapanaw sa DALAN SA SAAD. Ang pagtapus sa ulahing pagtulon-an nagabilin kanato didto sa Egipto human sa kamatayon ni Israel ug Jose. Samtang si Jose anaa pa sa gahum, ang tanan maayo alang sa mga anak sa Israel; apan human sa daghang mga katuigan ang lahi nga Paraon miabut sa paghari. Ug tungod sa kahadlok sa nagkadaghan nga mga Israelitas, misugod siya sa pagdaugdaug kanila ug nagahimo kanila nga ulipon, Exodo 1:8-22.

Sa dihang misamot ang pagdaugdaug kanila nga dili na nila halos maantus, sila mitawag sa Dios, Exodo 2:23-25. Ang Dios nakadungog sa ilang mga pag-agulo ug mitawag ug sa usa ka Israelita nga ginganlan ug Moises, aron sa pagpangulo sa Iyang katawhan pagpagawas gikan sa Egipto; ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag ngadto kang Abraham, Isaac ug Jacob. Gitawag kini nato nga YUTA SA SAAD. Si Moises mipakita ug pagduhaduha sa dihang siya gihatagan sa Dios sa maong sugo. Ug sa katapusan, ang Dios nasuko ug gihatag si Aaron ingon tigpamaba ni Moises sa atubangan ni Paraon, Exodo 3:4-16. Uban sa gahum sa Dios, si Moises makahimo ug mga kahibulongan aron nga tugotan ni Paraon ang Israelitas, ang panganay nga anak sa Dios, nga mopahawa sa Egipto aron mag-alagad Kaniya, Exodo 4:21-23. Si Moises nagpangidaron ug otsenta (80) katuig ug si Aaron otsentay tres (83) katuig, sa dihang misulti sila ni Paraon. Mabasa nato ang kulbahinam nga kasaysayan sa mga kagul-anan ug pag-indigay sa Exodo 7:8-11:10. Ang Dios naghimo ug kalainan sa mga Egiptohanon ug mga Israelitas apan bisan pa niining tanan, si Paraon wala gihapon motugot nga mobiya ang mga Israelitas sa Egipto.

Ang Dios mihatag kang Moises ug Aaron sa plano alang sa pag-ihaw sa Karnero sa Pascua (Pass-over Lamb), sumala sa gisulti sa Exodo kapitulo 12. Ang tanang pamilyang Israelitas maga-ihaw sa karnero nga laki nga walay daut ug ibutang ang dugo niini sa duha ka haligi ug balabag sa pultahan sa mga balay, diin sila magakaon sa unod sa karnero. Ang dugo mao ang ilhanan alang kanila diha sa ilang mga balay aron maluwas sila. Ug tungod kay kon diin walay dugo, *ang tanang panganay pagapatyon sa grupo sa mga manolunda nga magalaglag*, Salmo 78:49-50.

Ngano nga ang Dios nagasulti sa mga anak sa Israel sa pagbutang ug dugo sa pultahan sa ilang mga balay? Tungod kay ang haligi ug balabag sa pultahan mao lamang ang bahin sa balay nga gihimo sa bato ug dinhi niini nasulat ang mga ngalan sa nagapuyo. Bisan pa kon ang balay maguba, daku ang kahigayonan nga ang mga pangalan magapabilin sa paglungtad sa bato. Busa gikinahanglan sa Dios nga ang mga Israelitas sa pagbutang sa dugo sa ibabaw sa mga haligi ug mga balabag sa pultahan, Siya nagasulti kanila sa pagtabon sa ilang mga ngalan uban sa mga dugo sa nating karnero. Pinaagi sa pagbuhat niini, sila gitudloan sa mga prinsipyo sa kaluwasan. Ang ilang mga ngalan diha sa bato dili sa pagsiguro sa kinabuhi human dinhi, sama sa mga Ehiptohanong pagtoo; kondili pinaagi lamang sa dugo sa Cordero nga maoy makahimo niana.

Kita usab kinahanglan makatuon sa samang pagtulon-an. Mahinungdanon kaayo kon asa nasulat ang atong mga ngalan. “Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo,” Pinadayag 20:15. Kini nga basahon gitawag nga ‘basahon sa kinabuhi sa Cordero,” Pinadayag 21:27. Aron masulat ang imong ngalan sa maong basahon; kinahanglan ka motoo nga ikaw aduna lamay kaluwasan diha kang Cristo, pinaagi sa Iyang dugo, kapasayloan sa atong mga sala, sumala sa kadagaya sa Iyang grasya, Efeso 1:7.


Sa tungang gabii, ang Ginoong Dios mipatay sa tanang panganay sa yuta sa Egipto. Gikan sa panganay ni Paraon kinsa nagalingkud sa trono ngadto sa mga panganay sa mga binihag nga atua sa bilanggoan, ug ang tanang panganay sa kahayupan. Niadtong gabhiona didto sa Egipto, ang kamatayon miabut sa tanang mga balay ug dihay mga pagminatay sa tibuok yuta. Si Paraon mibangon sa kagabhion ug misulti kang Moises ug Aaron sa pagbiya kauban ang tanang mga Israelitas, uban sa ilang mga kahayupan. Sumala sa pulong ni Moises, ang mga Israelitas nangayo sa mga Egiptohanon ug mga butang nga salapi ug mga butang nga bulawan ug mga sinina. Ug ang Dios mihatag sa mga tawo ug kahamuot sa panan-aw sa mga Egiptohanon ug mihatag sila sumala sa ilang gipangayo. Ug ilang gihurot pagkuha ang mga butang sa mga Egiptohanon.

Samtang wala pa makalakaw ug halayo ang mga Israelitas, si Paraon nag-usab sa iyang hunahuna ug ang iyang mga kasundalohan misugod sa pag-apas kanila. Sa atubangan sa mga Israelitas mao ang Dagat nga Mapula, diin dili sila makatabok ngadto sa pikas tampi. Apan si Moises misulti sa mga tawo, “Ayaw kamo kahadlok, pagbarug kamo ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehovah...si Jehovah ang magapakig-away alang kaninyo, Exodo 14:13-14. Ug gituy-od ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug gibuhat ni Jehovah ang pag-iway sa dagat pinaagi sa kakusog sa hangin sa silangan sa tibuok gabii ug nahimo ang dagat nga yutang mamala ug ang mga tubig nabahin ug ang mga anak sa Israel misulod sa taliwala sa dagat sa yutang mamala, ug nahimo ang mga tubig nga ingon sa paril sa ilang tuo ug sa ilang wala, Exodo 14:21,22.

Ang mga sundalo nga migukod kanila nakatabok ba nga luwas ngadto sa pikas tampi? Wala, naghunahuna sila nga makalabang sila sa dagat; apan silang tanan nangalumós didto.

Ang mga Israelitas madaugong naluwas gikan sa tulo (3) ka matang sa kamatayon: (1) gikan sa grupo sa molaglag nga mga manolunda; (2) gikan sa dagat; (3) ug gikan sa mga sundalo ni Paraon.

Kining tanan gihimo sa Dios pinaagi sa Iyang gahum. Kita karon nga nagakinabuhi sa TUGPAHANAN SA GRASYA, aduna usab kitay kadaugan batok sa tulo (3) ka matang sa kamatayon: (1) ang kalibutan; (2) ang unod; (3) ug sa yawa.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Exodo 14:24-25

Kita karon magahunahuna sa unsa nga paagi nagkapareha ang atong kasinatian niadtong mga Israelitas nga mibakwit.

Ang Egipto nagahulagway sa kalibutan, nga sa umalabut nga panahon kini pagahukman. Ang Israel naluwas pinaagi sa pagtoo gikan sa paghukom sa Egipto, pinaagi sa

dugo nga gibutang sa pultahan ug balabag sa mga balay. Kita, mga magtotoo ni Cristo, pagaluwason pinaagi sa pagtoo gikan sa paghukom nga ipahamtang niining kalibutan; pinaagi sa dugo sa Ginoong Jesu-Cristo nga gibutang sa atong mga kasingkasing.

Ang unod mao ang karaang pagkatawo nga kanunay nagapakig-away sa espirituhanong tawo. Ang mga Israelitas mikaon sa unod sa sinugba nga Karnero sa Pascua (Pass-over Lamb), aron malig-on sila alang sa ilang pagpanaw. Kita nagakaon sa buhing Cristo pinaagi sa pagtoon sa Iyang Pulong sa hustong pagkabahinbahin, aron kita makaangkon ug kusog sa atong pagpanaw niining kinabuhia. Kinahanglan kita mahinumdom kanunay nga kita, mga magtotoo ni Cristo, magasalikway sa *daang pagkatawo* uban sa pagkadautan niini. Ug nga magasul-ob kita sa *bag-ong pagkatawo*, kinsa ginabag-o sa tinuod nga kahibalo sumala sa dagway sa Nagbuhat kaniya, Colosas 3:9,10.

Si Paraon ug ang iyang kasundalohan nagabarug alang sa dautan. Maingon nga ang Israel naluwas pinaagi sa pagtoo sa mga gitudlo sa ilang pangulo nga si Moises, kinsa midawat niini gikan sa Dios. Kita usab naluwas pinaagi sa pagtoo sa ginatudlo sa atong pangulo, ang apostol nga si Pablo; kinsa midawat niini gikan sa nabanhaw nga si Ginoong Jesu-Cristo. Pinaagi sa pagtoo, kita mudaug sa gubat tali sa daan ug bag-o nga mga kinaiya nga ania sa sulod nato. Kita makaangkon sa kadaugan sa mga pagtintal ug mga pagsulay pinaagi sa pagsunod sa mga pulong ni apostol Pablo. Kondili kita mosunod sa iyang mga pulong, kita nagaalagad sa atong kaaway. Maingon man nga ang mga Israelitas wala magasunod sa mga pulong ni Moises.

Atong makita sa matag panghitabo nga ang kaluwasan sa Israel nagadepende sa pagtoo ug sa pagtuman sa Dios. Ug sa maong higayon, ang Dios mipakita sa Iyang makaluwas nga gahum. Ang atong kaluwasan gikan sa kalibutan, sa unod ug sa yawa; nagadepende sa pagtoo ug pagtuman sa pulong sa Dios. Si Cristo ang atong Karnero sa Pascua (Pass-over Lamb), gihalad alang kanato. Pinaagi sa paggamit sa Iyang giula nga dugo dinhi sa atong mga kasingkasing ug sa atong mga kinabuhi, kita mitoo ug misalig Kaniya ingon nga atong bugtong Manluluwas gikan sa impiyerno. Sa maong higayon, ang Dios mihimo sa Iyang dakung buhat sa kaluwasan.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kuhaa gikan kaninyo ang daang igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa; maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubonan. Kay gikahalad na si Cristo, ang atong Karnero sa Pascua (Pass-over Lamb).” 1 Corinto 5:7.

PAGTULON-AN 10 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Ang mga Israelitas misunod sa DALAN SA SAAD ngadto sa unsa nga nasud ?
Exodo 1:1 _____.
2. Ngano nga ang Canaan atong gitawag nga YUTA SA SAAD? Exodo 12:25.
_____.
3. Ilista ang napulo (10) ka mga kagul-anan nga gipadala sa Dios ngadto sa Egipto?
Exodo 7-12.
1) _____; 6) _____;
2) _____; 7) _____;
3) _____; 8) _____;
4) _____; 9) _____;
5) _____; 10) _____;
_____.

Ang Dios miluwas sa Iyang katawhan gikan sa tulo (3) ka matang sa kamatayon, sa dihang miikyas sila gikan sa Egipto ngadto sa yuta sa Canaan diha sa DALAN SA SAAD. Isulat kon unsa kining tulo (3) ka mga kamatayon:

4. Exodo 12:12-13 _____.
5. Exodo 14:22-23 _____.
6. Exodo 14:27-28 _____.

Kita karon mahimong maluwas gikan sa atong kaaway, kinsa buot molaglag sa atong lawas ug kalag. Aduna siyay tulo (3) ka mga paagi nga gamiton. Ang mga bersikulo sa ubos nagapasidaan kanato, pangitaa kini ug isulat sa ubos.

7. Galacia 1:4 - Si Cristo mitugyan sa Iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa _____. Busa, si Jesu-Cristo kinahanglan mahimo nato nga atong kaugalingong Manluluwas ug Ginoo.
8. Roma 8:13 - Kon kita magakinabuhi sumala sa _____ kita mamatay. Apan kon pinaagi sa Espiritu atong gipatay ang _____, kita mabuhi. Busa, kinahanglan dili kita magkinabuhi diha sa unod.
9. Efeso 6:11 - Isul-ob ang tibuok hinagiban sa Dios, aron kamo makahimo pagbarug batok sa _____. Busa, kinahanglan kita magsul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios aron kita makabarug.

- 10..Isullat ang 1 Corinto 5:7: _____

_____.

PAGTULON-AN 11 - USA KA BUKID MILANDONG SA DALAN SA SAAD

Exodo 15 - 32

TEMA: Pagpakita nganong gihatag sa Dios ang Kasugoan ug kang kinsa kini gihatag.

Nakakita ka na ba ug bukid? Gikan sa halayo, mura lang kini ug gamay nga bungtod, apan samtang ikaw magakaduol, kini mahimong daku na kaayo. Karon sa magasinod kita sa Israel, muabut kita sa Bukid sa Sinai nga dunay duha ka libo ug duha ka gatus kawaloan ug lima (2,285) metros kataas. Imong madunggan unsa kini ka makahadlok nga bukid, kini naga-aso, ug ang Dios nakigsulti kang Moises niining maong bukid. Taas na kaayong panahon sa diha nga ang Israel miagi sa landong niining maong bukid.

Ang mga Israelitas niining maong panahon, diha na sa dalan paingon sa SAAD NGA YUTA. Ang Dios magasinulay sa Iyang mga katawhan aron sa pagsuta kon sila ba andam sa pagdawat ug pagdumala sa yuta nga Iyang gisaad kang Abraham, Isaac, ug kang Jacob. Gusto usab sa Dios nga ipamatuod sa Israel nga sila nagkinahanglan Kaniya sa ilang pagpanaw.

Human ang Israel mitabok sa Mapulang Dagat, miabut sila sa kamingawan sa Shur, Exodo 15:22. Gikan dinhi ang mga pagsulay nagsugod sa pag-abut ngadto kanila:

1. Unang pagsulay: ang mapait nga tubig sa Marah, Exodo 15:22-25. Sa dihang miabut ang Israel sa Marah, dili sila makainom sa tubig sa Marah, kay kini mapait. Ang mga tawo napakyas sa maong pagsulay sa dihang sila nagbagulbol, apan ang Dios nagpabilin nga matinumanon. Ang Dios mipakita kang Moises usa ka kahoy nga Iyang ilabay ngadto sa mga tubig ug ang tubig nahimong matam-is. Ang maong kahoy nagahulagway kang Cristo nga mohimo sa pait nga tam-is. Si Cristo namatay ibabaw sa kahoy aron makuha ang kapait sa sala.
2. Ika-duhang pagsulay: ang kagutom, Exodo 16:3-21. Didto sa kamingawan sa Sin, ang mga tawo nagbagulbol nausab tungod kay sila gipanggutom. Sila napakyas nausab, apan ang Dios mipamatuod usab sa Iyang pagkamatinumanon ug Siya mipadala kanila ug mana. Ang mana usa ka hulagway ni Cristo, ang Tinapay sa Kinabuhi, Juan 6.
3. Ika-tulong pagsulay: kauhaw didto sa Repidim, Exodo 17:1-7. Gikan sa kamingawan sa Sin, ang mga anak sa Israel nagkampo sa Repidim ug didto walay tubig. Ang mga tawo napakyas nausab pinaagi sa pagbagulbol, apan ang Dios mihatag kanila ug tubig gikan sa bato human kini gitugsok sa sungkod ni Moises. Ang bato mao si Cristo ug ang tubig mao ang Balaang Espiritu, 1 Corinto 10:4 ug Juan 7:37-39. Ang pagtugsok sa bato nagahulagway kang Cristo ingon nga gidughang ug gilansang sa krus sa dihang mianhi Siya sa kalibutan sobra duha ka libo (2,000) katuig na ang milabay. Ang Balaang Espiritu mahimo lamang ikahatag pinaagi sa pagpatay ni Cristo.

Ug unya, ang Israel miabut sa Bukid sa Sinai ug nagkampo sa atubangan sa bukid. Si Moises mitungas na ngadto sa bukid ug ang Dios misulti kaniya nga gusto Niya nga ang mga anak sa Israel, mahimong gingharian sa mga sacerdote o pari ug usa ka balaan nga nasud. Apan kinahanglan nga sila magatuman sa Iyang tingog ug magabantay sa Iyang pakigsaad. Ang tibuok katawhan miuyon sa dihang si Moises misulti kanila ug ang Dios miingon kang Moises nga moadto kaniya diha sa mabagang panganud, aron ang mga tawo nakadungog Kaniya samtang sila nagatindog sa tiilan sa bukid, Exodo 19.

Ang panahon miabut alang sa kinadak-ang pagsulay sa tanan. Ang Dios mosulay sa gugma ug pagtoo sa Israel, pinaagi sa ilang pagtuman sa Kasugoan nga Iyang igahatag kanila. Ang matag-usa nahadlok sa pagkabalaan sa Dios sa dihang nadungog nila ang napulo (10) ka mga sugo sa Balaod. Gusto nila si Moises na lang ang magasulti kanila sa uban pang mga sugo nga igadugang sa mga Saad sa Dios, Exodo 21:1-21. Atong makita nga ang mga balaod sa pagpanaw nga pagahinumdoman sa Israel daghan kayo, Galacia 3:19-25.

Unsa kaha ang imong hunahuna nga gibuhat sa mga tawo samtang si Moises tua sa itaas sa bukid? Ilang gisupak ang unang duha ka mga sugo nga gihatag sa Dios.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Exodo 32:19

Exodo 32, nagatug-an mahitungod sa bulawan nga nating baka, sa kasuko sa Dios, sa pangamuyo ni Moises, ang pagkadugmok sa duha ka papan nga bato uban sa napulo (10) ka mga sugo (Deuteronomio 9:10), ug tulo ka libo (3,000) ka mga Israelitas ang nangamatay.

Ang Israel nakapasar ba sa pagsulay? Wala sila kapasar, ug dili kadto mao ang katapusan sa pagsulay. Ang Dios mihatag kanila daghang mga katuigan ilalum sa Kasugoan apan sila nagabalik-balik sa pagsupak niini. Ang Dios nagdugang sa Kasugoan ngadto sa lyang mga Saad tungod sa pagkamasal-anon sa Israel. Ang Kasugoan gidugang hangtud sa pag-abut sa Kaliwat nga gisaad apan sila nagatapus sa paglansang sa gisaad nga Kaliwat. Karon, atong makita ngano nga ang Kasugoan gihatag ug unsa ang napamatud-an niini.

Ang Kasugoan gidugang sa Saad tungod sa kalapasan ug mga kasal-anan, Galacia 3:19. Ang Israel nagabalik-balik sa ilang pagpakasala ug wala magahatag pagtagad sa pagkangil-ad sa sala. Ang Kasugoan nagpamatuod nga ang Israel makasasala; sama sa mga Gentil ug walay ikapanghinambog, Roma 3:19-20. Ug ang Kasugoan nagpamatuod nga ang hingpit nga pagkabalaan sa Dios nagakinahanglan sa hingpit nga pagkamatarung, Exodo 20:3-6. Busa, ang bugtong paglaum sa Israel naa lamang sa pagkamatarung sa gisaad nga Kaliwat - ang atong Ginoong Jesu-Cristo, Galacia 3:24.

Ngadto kang kinsa ba gihatag ang Kasugoan? Kini gihatag ngadto sa Israel. Ug ang Kasugoan nalansang sa krus sa Kalbaryo, Colosas 2:14. Ang Kasugoan ba gihatag nganhi kanato nga nagakinabuhi diha sa TUGPAHANAN SA GRASYA? Dili, apan kita makakat-on gikan sa Kasugoan sama sa mga butang nga nakat-onan sa Israel. Kita mga mahuyang ug makasasala dinhi sa atong kaugalingon. Ang Dios nangita sa hingpit nga pagkamatarung. Ang hingpit nga pagkamatarung ato lamang maangkon pinaagi sa pagsalig sa Ginoong Jesu-Cristo, ingon nga kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno. Ang pagpaningkamot sa pagtuman sa Kasugoan dili gayud makaluwas kang bisan kinsa, apan ang pagsalig sa nahuman nga buhat ni Cristo didto sa krus magaluwas kang bisan kinsa nga motoo Kaniya.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Nan, ngano pa man ang kasugoan? Kini sa kaulahiay gidugang gumikan sa mga kalapasan, hangtud muabut ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad; ug kini gipasiugdahan sa mga manolunda pinaagi sa usa ka tigpataliwala.” Galacia 3:19.

PAGTULON-AN 11 – BULOHATON

Sa pagpanaw sa mga Israelitas gikan sa Egipto ngadto sa yuta sa Canaan, ang Dios nagasulay kanila ug nagpamatuod kanila kon sila magalakaw ba sa Iyang dalan ug kon sila andam ba sa pagsulod ug pagdumala sa Yutang Gisaad.

Direksyon: Gikan sa Kasulatan, isulat sa ubos kon unsa ang mga pagsulay ug giunsa sa Dios pagtagbo ang ilang mga pagkinahanglan.

1. Exodo 15:22-25 – Sa Marah ang tubig _____. Ang Dios misulti kang Moises sa paglabay ug _____ didto sa mga tubig ug kini nahimong _____.
2. Exodo 16:3-5. Didto sa kamingawan sa _____ ang mga tawo nagahunahuna nga sila mangamatay sa _____, apan ang Dios miingon nga Siya magpaulan ug _____ gikan sa _____.
3. Exodo 17:1-6. Didto sa Repidim sila _____ tungod kay walay _____, apan ang Dios misulti kang Moises sa pagtugsok sa _____ ug ang _____ mitubod.
4. Anaa lamang usa (1) ka tawo nga makatagbo sa atong espirituhanong kagutom ug sa atong espirituhanong kauhaw. Tan-awa ang mga bersikulo sa ubos ug isulat ang ngalan niining maong tawo. Juan 6:35 _____; Juan 4:14 _____.
5. Asa man ang Israel sa diha nga ang Dios mihatag kanila sa daku kaayo nga pagsulay? Exodo 19:1-2 _____.

Ang mga bersikulo sa Bibliya nga makita sa ubos nagatug-an ngano nga gihatag ang Kasugoan. Pangitaa kini ug isulat sa mga linya.

6. Galacia 3:19 – Ang Kasugoan gidugang tungod sa _____.
7. Roma 3:19 – Ang Kasugoan gihatag aron ang _____.
8. Roma 3:19 – Ang Kasugoan gihatag aron ang tibuok kalibutan _____.
9. Unsa man ang gisimba sa Israel sa dihang ilang gisupak ang unang duha (2) ka sa mga sugo ug unsa man ang gibuhat ni Moises? Exodo 32:4,20. _____.
10. Isulat ang Galacia 3:19: _____.

PAGTULON-AN 12 – ILALUM SA KASUGOAN DIHA SA DALAN SA SAAD

Numeros 8 - 14

TEMA: Sa pagpakita nga adunay usa lamang ka Tigpataliwala sa mga tawo ug sa Dios.

Nahadlok ka ba sa pulis nga nagalakaw duol sa imong balay? Dili ka angayan mahadlok kon ikaw nagabuhat ug maayo, apan pananglitan siya miabut sa dihang nagabuhat ka ug butang nga supak sa balaod. Usa ka bata nasakpan nga nangawat ug bisikleta. Ang pulis midala kaniya ngadto sa estasyon sa pulis, apan sa maong higayon miabut ang amahan sa bata. Ug nagpakiluoy ang amahan sa pulis nga buhian na lang ang bata ug misaad nga iyang atimanon ang silot sa bata. Busa ang bata nakalingkawas sa pag-atubang sa korte ug sa pagkabilanggo. Ang iyang amahan nahimong tigpataliwala alang kaniya; siya mao ang *nagpatunga* sa bata ug sa silot sa balaod.

Atong makita sa magapadayon kita sa pagpanaw sa *DALAN SA KINABUHI*, nga ang Israel usab nagakinahanglan ug tigpataliwala. Adunay mga silot nga nalambigit sa pagsupak sa Kasugoan. Adunay dagku nga mga panalangin sa Israel kon ang kasugoan ilang pagabantayan, apan aduna usab daghang mga tunglo ngadto sa Israel kon ang mga sugo ilang pagasupakon, Deuteronomio 28.

Human sa paghatag sa Kasugoan didto sa Bukid sa Sinai, ang Dios mihatag ug pahimangno mahitungod sa halad sa pagpasig-uli nga diha sa ibabaw sa arka-sa-pagpamatuod taliwala sa duha ka mga kerubin, Numeros 7:89. Ang arka-sa-pagpamatuod atua sa labing Balaan nga Dapit, ang tinago nga dapit sulod sa tabernakulo. Ang Dios misulti kang Moises sa paghinlo sa mga Levihanon alang sa pagkasacerdote nila, Numeros 8:5-22. Ang pagtabon sa panganud sa panahon sa adlaw ug ang pagpakita sa kalayo sa gabii, mao ang nagagiya sa mga tawo sa Israel, Numeros 9:15-23. Ug ang pagbuhat ug duha (2) ka trumpeta nga salapi nga ginapatingog dili lamang sa panagtigum apan alang sa paglakaw, pagpakiggubat ug mga piesta, Numeros 10:1-10.

Ang mga Israelitas mibiya gikan sa kamingawan sa Sinai ug miadto sa kamingawan sa Paran, Numeros 10:11-36. Nagabagulbol nausab ang mga tawo; sa dihang nakadungog ang Dios, ang Iyang kasuko misilaob, ug ang kalayo ni Jehova misunog kanila. Si Moises nagaampo kang Jehova ug ang kalayo napalong. Busa ang ngalan niadtong dapita gitawag nga Tabera, tungod kay ang kalayo ni Jehova misunog kanila, Numeros 11:1-3. Si Moises mao ang *nagapataliwala* sa Israel ug sa nasuko nga Dios.

Sa diha nga ang unom ka gatus ka libo (600,000) nga mga tawo nagalakaw (Numeros 11:21) ug ang uban pang mga tawo miadto sa Hazeroth ug mipabilin didto, si Meriam ug si

Aaron nasina sa ilang igsoon nga si Moises. Ug tungod kay sila nanglibak mahitungod kang Moises, si Meriam nagkasakit ug sanla. Unya si Moises mitawag ngadto sa Dios alang kaniya ug naayo siya human sa pito (7) ka adlaw. Si Moises nahimo na usab nga *tigpataliwala*, Numeros 12.

Ang Israel nagkampo didto sa Kadesh ug nagpadala si Moises ug mga maniniid ngadto sa yuta sa Canaan. Siya mipadala ug dose (12), usa sa kada tribu. Human sakwarenta (40) kaadlaw, mibalik sila nga nagdala ug mga prutas ug sa ilang mga taho. Ilang gipakita ang prutas ug nanag-ingon, “Tinuod nga ang yuta nagapaagay sa gatas ug dugos, ug kini mao ang bunga niini.”



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Numeros 13:1-3

Apan nagsugilon usab sila, nga ang mga tawo didto mga kusgan ug ang ilang mga kalungsuran mga malig-on ug dagku kaayo. Miingon pa sila nga ang mga anak ni Anac nga nagpuyo didto mga higante. Unya gipahilum ni Caleb ang mga tawo sa atubangan ni Moises ug miingon, “Manungas dayon kita ug manag-iya niini, kay kita makahimo kaayo sa pagdaug kanila.”

Apan ang mga kalalakin-an nga mingtungas uban kaniya ming-ingon, “Dili kita makahimo sa pagtungas batok niadto nga katawhan; kay sila labi pang kusgan kay kanato,” Numeros 13. Nagbagulbol na usab ang mga tawo, niining maong panahon batok na kang Moises, Aaron ug kang Jehova. Sila nanghulga nga magpili sila ug laing pangulo ug mamalik sila ngadto sa Egipto. Si Moises ug si Aaron mihapa sa atubangan sa tibuok nga panagkatigum sa katilingban sa mga anak sa Israel. Si Josue ug si Caleb, kinsa kauban sa mga maniniid sa yuta, migisi sa ilang mga sinina. Ilang giingnan sila sa dili pagbatok ni Jehova ug dili sila mahadlok sa katawhan sa yuta. Apan ang tibuok katilingban misulay sa pagsalibay ug bato kanila, Numeros 14:1-10.

Unya ang himaya ni Jehova nagpakita diha sa balong-balong nga pagatiguman sa mga anak sa Israel. Si Jehova miingon kang Moises, “Hangtud anus-a nga magatamay Kanako kining katawhan? Ug hangtud anus-a nga sila dili motoo Kanako, tungod sa tanang mga ilhanan nga Akong gibuhat sa taliwala nila? Ako magapatay kanila uban ang hampak sa kamatayon, ug sila akong isalikway aron dili makapanunod, ug pagabuhaton ko ikaw nga usa ka nasud nga labi pang daku ug labi pang kusgan kay kanila,” Numeros 14:11-12. Si Moises nangamuyo nausab alang sa katawhan ug si Jehova mitubag ug miingon nga si Caleb ug si Josue lamang ang tugotan sa pagsulod sa Yuta sa Saad. Ang tanang uban gikan sa baynte (20) ang pangidaron pataas magalatagaw ug mangamatay diha sa kamingawan sulod sakwarenta (40) katuig. Ang napulo (10) nga mga maniniid nga dili matinoohon nangamatay pinaagi sa hampak – Numeros 14:13-38.

Ang Israel angayan nga malaglag tungod sa ilang pagkadilimatinoohon ug sa ilang sala. Sumala sa atong giya nga basahon, ang Bibliya, ang tanan mga tawo angayan nga malaglag. “Ang tanan nakasala,” Roma 3:23. “Ang suhol sa sala kamatayon,” Roma 6:23. Apan, “samtang mga makasasala pa kita, si Cristo nagpakamatay alang kanato,” Roma 5:8. Karon, Siya nabuhi aron sa pagpangaliyupo alang kanato, Hebreohanon 7:25. Si Cristo mao ang atong Tigpataliwala sa atubangan sa Amahan. Siya nagabarug taliwala kanato ug sa kasuko sa Dios sa sala. Aduna lamang *usa* ka Tigpataliwala ug kana mao si Jesu-Cristo, 1Timoteo 2:5-6. Gidala ni Cristo didto sa ibabaw sa krus ang angay nga silot sa sala, ug sa diha nga kita mosalig Kaniya ingon nga atong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno; ang Dios nakakita kanato diha kang Cristo.

Atong nakat-onan nga si Moises nahimo nga hulagway ni Cristo, tungod kay iyang gihulagway sa dili pa panahon ang buhat ingon nga usa ka tigpataliwala nga pagahimoon ni Cristo. Si Cristo lamang ang *bugtong* Tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo. Siya imo na bang Tigpataliwala?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kay adunay usa lamang ka Dios ug usa ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan, nga ang panghimatuod niini nahimo na sa gitagal nga panahon.” 1 Timoteo 2:5-6.

PAGTULON-AN 12 – BULOHATON

Ang Israel mipanaw human madawat nila ang Kasugoan. Atong nakita nga adunay mga silot nga nalambigit sa pagsupak sa Kasugoan.

Direksyon: Isulat sa blangko dinhi sa ubos ang mga tubag sumala sa Kasulatan.

Sala nga gibuhat

Silot sa sala

1. Numeros 11:1 _____ . Numeros 11:1 _____ .
2. Numeros 12:1 _____ . Numeros 12:10 _____ .
3. Numeros 14:11 _____ . Numeros 14:12 _____ .

4. Unsa ang gibuhat ni Moises sa matag kahimtang nga nakaplagan sa maong mga bersikulo:

Numeros 11:2

Numeros 12:13

Numeros 14:19

5. Si Moises ang tigpangamuyo o tigpataliwala sa nasuko nga Dios ug sa mga tawong makasasala. Unsa ang ngalan sa usa nga nabuhi sa kanunay aron sa pagpangamuyo/pag-ampo alang kanato? Hebreohanon 7:22-25. _____ .
6. Sulati ang mga hawan aron sa pagpakita ngano nga ang mga luwas nagkinahanglan kang Cristo nga mag-ampo kanila, 1 Juan 2:1. “Minahal kong mga anak, nagasulat ako niining mga butanga aron kamo dili _____ . Apan kon _____ , kita adunay Manlalaban (tigpataliwala/tigpangamuyo) nga mangatubang sa Amahan, si Jesu-Cristo ang matarung.”
7. Ngano man nga ang tanang tawo angayan silotan? Roma 3:23 _____ .
8. Unsay gibuhat ni Cristo samtang mga makasasala pa kita? Roma 5:8 _____ .
9. Sulati ang hawan sa mga bersikulo sa ubos aron sa pagpakita sa gamhanang buhat ni Ginoong Jesu-Cristo ingon nga Manluluwas.
Ang Iyang buhat alang sa mga *dili luwas*: 1 Timoteo 1:15 – Si Cristo Jesus mianhi sa kalibutan aron _____ sa mga makasasala.
Ang Iyang buhat alang sa mga luwas: Hebreohanon 7:25 – Siya makahimo sa _____ sa mga moduol sa Dios pinaagi Kaniya, kay Siya buhi sa kanunay aron sa _____ alang kanila.
10. Isulat ang 1 Timoteo 2:5-6: _____

_____ .

PAGTULON-AN 13 – SI JOSUE NANGULO SA ISRAEL PAGSULOD SA YUTANG GISAAD

Josue 1 - 11

TEMA: Pagpakita nga ang pagpanag-iya sa mga panalangin sa Dios nagadepende sa pagkupot sa mga saad sa Dios diha sa Iyang Pulong.

Uban sa atong mga espada ug mga taming kita magapakig-away sa daghang mga gubat sa magapanaw kita sa DALAN SA SAAD. Imong makat-onan ang sekreto unsaon sa pagkuha ug pagpahimulos sa mga panalangin sa kinabuhing Cristohanon.

Si Moises, ang matinumnon nga alagad sa Dios, namatay ug siya gilubong sa Dios, Deuteronomio 34:5-6. Usa ka bag-ong pangulo, si Josue, gipili aron magapangulo sa Israel ngadto sa YUTANG GISAAD. Si Josue nagapakita sa iyang pagtoo didto sa Kadesh sa diha nga ang mga dili matinoohon nga mga maniniid nangahadlok pagsulod ngadto sa yuta. Sulod sakwarenta (40) katuig nga paglatagaw nila sa kamingawan, ang mga tigulang sa Israel nangamatay na (gawas kang Caleb ug Josue) ug si Josue mao na ang magapangulo sa mga bag-ong kaliwatan aron sa pag-angkon sa yuta. Ang Dios nagapakigsulti kang Josue ug naghimog mga saad ngadto kaniya:

- “Ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapa sa inyong tiil kana igahatag Ko kaninyo sumala sa gipamulong Ko kang Moises.” Josue 1:3.


- “.... Ingon nga Ako nag-uban kang Moises, mao man magauban Ako kanimo; ikaw dili Ko kawangon, ni biyaan Ko ikaw.” Josue 1:5.

- “Magmakusganon ka lamang ug magmaisug gayud, sa pag-atiman sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad; ayaw pagtipas ngadto sa tuo ni ngadto sa wala gikan niana, aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon. Ayaw pag-ibulag kining basahon sa Kasugoan sa imong baba; hinonoa ang magpamalandong ka niana sa adlaw ug sa gabii, aron kamatngonan mo sa pagbuhat sumala sa gisulat niana; kay sa ingon niana ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makab-ot mo ang kauswagon. Wala Ko ba ikaw sugoa? Magmakusganon ka ug magmaisug; ayaw pagkahadlok ug dili ka magkaluya; kay si Jehova nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka paingon.” Josue 1:7-9.

Ang kadaugan ni Josue nagadepende sa iyang pagtoo ug pagtuman sa basahon sa Kasugoan. Ang Israel miabut duol sa unang dakung lungsod sa Jerico. Si Josue nagpadala una sa duha ka maniniid. Ang duha ka maniniid miadto sa balay ni Rahab, kinsa giluwas nila gikan sa kamatayon. Misaad sila nga siya luwason kon ang lungsod ila na nga mailog.

Busa siya magahigot ug pulang pisi sa bintana diin sila gitunton paubos. Ang maong pisi mao ang gigamit sa ilang pagpahawa, Josue 2. Ang pisi nga pula didto sa bintana, naghulagway sa kaluwasan pinaagi sa giula nga dugo sa Ginoong Jesu-Cristo.

Sunod, ang Israel nangandam sa pagtabok sa suba sa Jordan atbang sa Jerico, uban sa mga sacerdote nga nagpas-an sa arka sa pakigsaad nga nag-una sa mga tawo. Sa diha nga ang mga tiil sa mga sacerdote nga nagdala sa arka natuslob sa tubig, ang mga tubig nga nag-agas paubos gikan sa itaas mihunong sa usa ka pundok. Ug ang mga tubig nga nag-agas paingon sa Arabah, ang Dagat nga Asin, hingpit nga naputol. Ug samtang ang tibuok Israel milatas sa suba ingon sa mamalang yuta, ang mga sacerdote nga nagdala sa arka sa pakigsaad ni Jehova, nagabarug sa mamalang yuta sa tunga sa suba sa Jordan, Josue 3:14-17. Unya sa ika unom (6) nga kapitulo sa Josue, ang Israel gihatagan ug pahimangno aron sa pag-ilog sa Jerico. Ang mga tawo sa gubat kinahanglan ilang tuyokan ang lungsod sa Jerico ka usa (1) sulod sa unom (6) ka adlaw. Sa ikapito (7) ka adlaw, ilang tuyokan ang lungsod sa ka pito (7) ka higayon, ug ang mga sacerdote magapatingog sa ilang mga trumpeta.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang

Human sa pagkadungog sa tingog sa trumpeta, ang mga tawo mosiyagit sa makusog, ang pader sa lungsod matumpag.

Dili ba usa kana ka katingalahan nga paagi sa pagdaug sa gubat? Ang mga tawo sa Jerico nagabantay nga mahadlokon samtang ang mga Israelitas nagalakaw palibut sa lungsod nga walay tingogtingog. Gusto sa Dios nga kita makakat-on nga ang Iyang mga paagi dili pareha sa atong mga paagi. Gusto Niya nga kita mubuhay sa mga butang nga makadawat Siya sa himaya ug dili ang tawo. Mangutana kita sa atong kaugalingong pipila ka mga pangutana.

Unsa ang nakahimo sa paglumpag sa pader sa Jerico? Pagtoo sa Dios ug pagtuman sa Iyang mga sugo o pulong, Hebreohanon 11:30.

Unsa ang nakaluwas kang Rahab? Pagtoo sa Dios ug pagtuman sa Iyang Pulong sumala sa Iyang gisulti; pinaagi sa mga maniniid kinsa iyang gidawat sa kalinaw, Hebreohanon 11:31.

Unsa ang nakapahimo kang Josue nga madaugon? Pagtoo sa Dios, ang Iyang dili makita nga Kapitan. Siya nagapakita sa Iyang pagtoo pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Iyang Kapitan. Ang basahon sa Kasugoan wala gayud mobiya sa Iyang baba. Siya misalig ug mituman sa Dios, bisan pa ang mga sugo murag talagsaon.

Unsa man ang magadala ug kadaugan kanato nga nagkinabuhi sa TUGPAHANAN SA GRASYA? Kita, mga magtotoo ni Cristo, aduna usab gubat nga atong atubangon ug usa ka 'yuta nga gisaad' sa magapanaw kita sa *DALAN SA KINABUHI*. Adunay mga butang nga atong ilhon mahitungod sa atong gubat:

1. Ang atong 'yutang gisaad' mao ang langitnong mga dapit diha kang Cristo, Efeso 1:3, 1:20 ug 2:6. Pinaagi sa pagtoo kita, mga magtotoo kang Cristo, dili na alang niining kalibutana karon o diha sa kahimtang sa pagkamasal-anon ug pagkamabinatukon. Kita giluwat na gikan sa espirituhanong kamatayon ug gihatagan na ug espirituhanong kinabuhi, aron maana kita diha kang Cristo Jesus diha sa langitnong mga dapit.
2. Ang atong mga kaaway mao ang mga punoan, mga kagamhanan, mga agalon niining mangitngit nga kalibutan, sa mga dautang espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan, Efeso 6:12.
3. Ang atong kadaugan mahimo lamang pinaagi sa pagtoo diha sa Pulong sa atong Kapitan, ang nabanhaw nga si Ginoong Jesu-Cristo. Gihatag Niya ang maayong balita sa grasya sa Dios pinaagi kang apostol Pablo: "Si Cristo Jesus namatay alang sa atong mga kasal-anan sumala sa Kasulatan, ug Siya gilubong, ug Siya nabanhaw sa ika tulo (3) kaadlaw sumala sa Kasulatan." 1 Corinto 15:3-4.

Pinaagi sa pagsalig niining maong mensahe sa kamatuoran, kita maluwas gikan sa impiyerno. Atong mapakita ang atong pagtoo pinaagi sa pagtuman sa mga ginatudlo ni apostol Pablo. Kini moresulta sa bunga sa Balaang Espiritu: gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguhon ug uban pa, Galacia 5:22-23. Ang atong kaaway magapaningkamot aron dili kita makapahimulos niining mga butanga, apan kon kita, mubuhat sama kang Josue ug magtuman, ang Dios gayud magamatinumanon ug mohatag gayud niini kanato.

Makasusubo nga isulti, human sa gubat sa Jerico, wala gayud sa hingpit mailog sa Israel ang Canaan tungod sa wala nila pagtuman sa hingpit sa mga Pulong sa Dios. Sila nakasulod ra sa kadugayan, apan gibahin nila yuta sumala sa giingon sa Dios.

Luwas na ba ka karon? Kon mao, sama ka ni Rahab nga nagapuyo sa dapit nga gitagana sa kalaglagan. Apan mahimo kang maluwas pinaagi sa pagtoo sama kang Rahab. Imong mapakita ang imong pagtoo pinaagi sa pagsugid nga si Cristo imong Maluluwas. Unya madala usab nimo ang ubang kauban nimo sa pamilya ngadto sa dapit nga luwas diha kang Cristo maingon man nga nadala ni Rahab ang iyang pamilya ug naluwas sila sa kalaglagan. Unsaon man? Pinaagi sa pagsulti kanila sa maayong balita sa grasya sa Dios.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Wala Ko ba ikaw sugoa? Magmakusganon ka ug magmaisug: ayaw pagkahadlok ug dili ka magmaluya; kay si Jehova nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ikaw paingon.” Josue 1:9.

PAGTULON-AN 13 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Kinsa ang nahimong pangulo sa Israel human sa kamatayon ni Moises?
Josue 1:1-2. _____.
2. Ngano nga siya man ang gitudlo? Deut. 34:9 _____

_____.
3. Unsa ang tulo ka mga pinasahi nga mga saad sa Dios kang Josue?
Josue1:3 _____;
Josue1:5 _____;
Josue 1:8 _____

_____.

Pilia ang hustong pulong aron makumpleto ang mosunod nga mga pahayag:

4. Ang kadaugan ni Josue nagadepende sa (paningkamot / _____ /
maayong organisasyon) – Josue 1:8.
5. Pinaagi sa (pag-ampo / pakig-away / _____ / pagtukmod)
ang pader sa Jerico natumpag – Hebreohanon 11:30.
6. Si Rahab naluwas tungod kay siya (maayo / dautan / nagbantay sa Kasugoan /
_____) – Hebreohanon 11:31.

Ang kasinatian sa mga tawo nga nagakinabuhi niining panahon sa Grasya susama sa kasinatian sa mga Israelitas sa daghang paagi. Tan-awa ang sunod nga mga Kasulatan ug isulat sa blangko.

7. Ang Israel adunay daghang gisaad nga kalibutanong mga panalangin didto sa yuta sa Canaan; ug kita adunay daghang espirituhanong mga panalangin diha _____
_____. Efeso 1:3.
8. Ang kaaway sa Israel mao ang mga nasud nga nanag-iya na sa Canaan; ug ang atong mga kaaway mao ang _____
_____. diha sa langitnong mga dapit. Efeso 6:12.
9. Ang kadaugan sa Israel nagadepende sa ilang pagtoo ug pagtuman; ang kadaugan usab nato nagadepende sa _____. Efeso 6:13-17.
10. Isulat ang Josue 1:9: _____

_____.

PAGTULON-AN 14 – GIKAN SA DALAN SA SAAD NGADTO SA DALAN SA GINGHARIAN

1 Samuel 8 – 2 Samuel 6

TEMA: **Pagpakita sa pagkawalay-hinungdan ang pagtugot sa kaugalingon nga magamando sa kinabuhi.**

“Hatagi kami ug hari nga maoy magahukom kanamo,” mao kini ang gisulti sa tanang mga anciano sa Israel, “pagpili ug Hari alang kanamo aron magahukom kanamo sama sa ubang mga kanasuran.” Niining ilang gipangayo, gisalikway sa Israel si Jehova nga Dios ingon nga ilang Hari. Ug mipili sila ug usa ka tawo aron magamando kanila, 1 Samuel 8:5-7. Nangandoy sila ug hari nga ilang makita. Sila nangaluya sa paglakaw pinaagi sa pagtoo ug pagsalig sa mga saad sa Dios kanila. Mga buang-buang gayud ang mga Israelitas, 1 Samuel 10:18-19. Wala nila nasabti ang kasubo nga modangat kanila sa ilang hangyo; nga sa usa ka tawo nga magahari kanila, 1 Samuel 8:10-22.

Nahinumduman ba nimo ang atong bersikulo mahitungod sa dalan sa kinabuhi ug ang dalan sa kamatayon didto sa pagtulon-an uno (1)? Nakakita na kita ug daghang mga panig-ingnan sa mga tawo nga mipili sa usa ka dalan ug ang uban sa laing dalan. Dili lamang sa kinabuhi niining kalibutana ang pagpili sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon o sa dalan sa kamatayon nga walay katapusan. Kondili mahitungod usab kini sa pagpili sa hustong dalan sa pag-alagad sa Dios, dinhi niining kalibutana human sa pagpili sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Karon magahisgut kita sa duha ka mga hari, ang usa mipili sa pag-alagad sa Dios sa dili hustong paagi ug ang usa mipili sa hustong paagi.

Sa Buhat 13:38, si apostol Pablo nagatug-an kanato nga sulod sakwarenta (40) katuig ang Dios nagpatindog sa Israel didto sa kamingawan. Human sa paglaglag sa pito (7) ka mga nasud didto sa yuta sa Canaan, Iyang gibahinbahin ang ilang yuta ingon nga ilang panulondon. Siya mihatag ug mga maghuhukom hangtud kang Samuel nga propeta. Sa basahon sa Maghuhukom, makita nato giunsa niining mga maghuhukom ang paghusay sa mga problema sa Israel. Mabasa usab nato giunsa nila pag-away ug pagluwas sa nasud gikan sa pagkaulipon, pinaagi sa pagsakit sa ilang mga kaaway. Kining tanan nahitabo sulod sa upat ka gatus ug singkwenta (450) katuig, Buhat 13:19-20. Sa maong panahon, adunay daghang mga higayon sa dakung mga pagpakasala; pagsupak sa Kasugoan ug pagsimba sa mga diosdios. Ug karon sa pagpangayo nila sa usa ka tawo nga mahimong hari nila, ang Israel nakahimo ug dugang nga sala.

Ang unang gipili nga hari mao si Saulo. Siya usa ka ambongan ug taas nga tawo, 1 Samuel 9:2. Siya gikahimut-an sa panan-aw sa mga tawo ug busa sila naniyagit nga nag-ingon, “Mabuhi ang Hari!”, 1 Samuel 10:24. Apan ang Dios wala nahimuot sa dihang Iyang nakita ang kasingkasing ni Saulo. Atong tan-awon unsa ang gibuhay ni Saulo nga nagpamatuod kon unsa ang naa sa iyang kasingkasing.

Didto sa imong mapa, imong makita nga adunay pagliko sa dalan diin ang DALAN SA SAAD nahimong DALAN SA GINGHARIAN. Sa dihang misugod na si Saulo sa paghari, iyang gipangulohan ang katawhan batok sa ilang mga kaaway, ang mga Filistihanon. Ang Israel mibati ug dakung kahadlok. Si Saulo nakahibalo nga kinahanglan siya mohulat ug pito (7) ka adlaw kang Samuel, aron magahalad ug halad-nga-sinunog ug halad sa pakigdait. Apan, si Saulo wala makahulat ug mihukom nga siya na lang ang maghimo sa halad. Sa diha nga nahuman na siya sa paghalad sa halad-nga-sinunog, si Samuel miabut. Mga pulong sa pagbadlong gisulti: “Ikaw nagabuhat ug usa ka binuang; ang imong gingharian dili magdugay. Si JEHOVA nangita alang Kaniya ug usa ka tawo nga sibo sa Iyang kasingkasing; “1 Samuel 13:1-14.

Si Saulo misupak na usab human sa gubat kang Amalek. Wala niya laglaga ang tanan sumala sa gisugo kaniya, 1 Samuel 15:1-23. Ug busa, ang Dios misalikway kang Saulo ingon nga hari.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa 1 Samuel 17:49

Karon, ang Dios nagpili ug lain nga tawo nga sibo sa Iyang kasingkasing ingon sa Iyang gisaad, 1 Samuel 16:7. Ang Iyang ngalan mao si David, ug si Samuel nagadihog kaniya. Si David nahimong tigdala sa hinagiban ni Saulo, 1 Samuel 16:21. Karon atong makita ang gibuhay ni David sa pagpamatuod unsa ang anaa sa Iyang kasingkasing.

Sa 1 Samuel 17, atong mabasa ang tibuok kasaysayan giunsa ni David pagpatay kang Goliath, ang kampeon sa mga Filistihanon. Si David mipamatuod nga siya maisug, mapaubsanon, matinud-anon, usa ka tawo sa pagtoo; nga mohatag ug himaya sa Dios, 1 Samuel 17:37, 45-46.

Si Haring Saulo nahimong masinahon ug wala mohatag sa Iyang trono kang David. Hinuon si Saulo naninguha sa pagpatay kang David, 1 Samuel 18:1-14. Ug si David kinahanglan moikyas tungod sa Iyang kinabuhi. Mitago siya sa daghang mga katuigan, apan ang Dios nagaubay kaniya ug nagabantay kaniya nga luwas.

Si David mipili sa dalan sa pagtoo aron sa pag-alagad sa Dios. Si Saulo, sa laing bahin, midaus-os ug midaus-os hangtud siya nangayo ug tambag, 1 Samuel 28:7-19. Kini usa ka pagsupak sa Kasugoan nga gihisgutan sa Levitico 19:31. Ang espiritista gigamit nga paagi sa pagtug-an kang Saulo mahitungod sa umalabut niya nga kamatayon. Si Saulo sa una pa niini miangkong: “Ako nagadula ingon sa buang”, 1 Samuel 26:21. Iyang gipili ang dalan *nga daw matarung* alang sa tawo apan napamatud-an nga kini dalan sa kamatayon.

Human sa kamatayon ni Saulo, si David naghari sulod sakwarenta (40) katuig, 2 Samuel 5:4. Mao usab kini ang gidugayon sa paghari ni Saulo sa Israel, Buhat 13:21. Sa 1 Samuel 13:1, atong mabasa nga si Saulo naghari sa Israel sulod sa duha (2) katuig. Unsaon ba nato pag-ila ang sa kalainan? Human sa duha (2) katuig, si Saulo gisalikway ingon nga Hari sa espirituhanong kahulogan (1 Samuel 15:23), apan nagapabilin siya sa kahimtang ingon nga Hari sa Israel sulod sakwarenta (40) katuig.

Si David nag-edad ug 30 katuig sa dihang nahimo siyang hari, 2 Samuel 5:4. Siya natawo sa ikanapulo (10) katuig sa paghari ni Saulo. Nahibalo kita nga si Jonathan, ang anak ni Saulo, miguba sa kampo sa mga Filistihanon sa pagsugod sa paghari sa Iyang amahan, 1 Samuel 13:3. Siya nagapangidaron na ug byante (20) katuig sa maong panahon, Numeros 1:3. Si Jonathan nag-edad ug traynta (30) katuig sa dihang natawo si David. Kon si David kinse (15) katuig ang edad sa dihang napatay niya si Goliath, si Jonathankwarentay singko (45) katuig ang edad sa dihang nagkahigalaay sila ni David.

Si Jonathan maoy usa sa mga tawo nga adunay espirituhanong panghunahuna ug matarung nga tawo. Bisan tuod siya ang sunod sa linya sa pagkahari, si Jonathan midawat sa pulong sa Dios nga si David ang sunod nga hari (usa ka butang nga wala dawata sa Iyang amahan nga si Saulo).

Samtang ang uban mopatay aron lang mahimong hari, si Jonathan mitugyan sa trono ngadto kang David. Si Jonathan ug si David sama ug panghunahuna, sama ug pagtoo ug suod nga managhigala nga naghigugmaay sa usag-usa.

Si haring Saulo mibarug diha sa iyang karaang kinaiya sa pagkadautan sa tawo. Si Haring David mibarug diha sa bag-o nga espirituhanong kinaiya, diin kita motugyan sa atong kaugalingon niini human kita misalig sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga atong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno.

Si Cristo nahimong atong kaalam gikan sa Dios (1 Corinto 1:30), ug ang iyang ngalan Kahibulongang Magtatambag, (Isaiah 9:6). Proverbio 12:15 nagatug-an kanato: “Ang dalan sa usa ka buang matarung man sa iyang kaugalingong mga mata; apan kadtong manggialamon nagapamati ug tambag.”

Maingon nga si Saulo naninguha sa pagpatay kang David sa daghang higayon, ang karaang kinaiya sa kanunay nagatinguha sa pagpatay sa bag-o nga kinaiya. Asa ka gusto nga magtugyan sa imong kaugalingon sa nahabiling panahon sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Gusto ka ba nga mahimong buang-buang o maalamon? Si Ginoong Jesu-Cristo gusto nga mahimo nimong Kahibulongang Magtatambag. Usa ka kaalam nga magatugyan ka sa imong kinabuhi ngadto Kaniya.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ang dalan sa usa ka buang matarung man sa iyang kaugalingong mga mata; apan kadtong manggialamon nagapamati ug tambag.” Proverbio 12:15.

PAGTULON-AN 14 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Ngano nga ang DALAN SA KINABUHI gitawag naman karon ug DALAN SA GINGHARIAN? 1 Samuel 8:5-6 _____
_____.

Unsa man ang tulo (3) ka dagkung lakang ni Saulo nga padaus-os gikan sa dapit sa kadunggan ingon nga Hari?

2. 1 Samuel 13:9 _____,
(1 Samuel 13:13) _____,
_____. (1 Samuel 13:14).

3. 1 Samuel 15:9 _____,
(1 Samuel 15:23) _____
_____.

4. 1 Samuel 28:7 _____
_____. (1 Samuel 28:19).

Unsa man ang tulo (3) ka mga dagkung butang diha kang David nga nagapakita nga siya angayan mahimong Hari?

5. 1 Samuel 16:7 _____
_____.
_____.

6. 1 Samuel 17:45 _____
_____.

7. 1 Samuel 18:5 _____
_____.

8. Sumala sa Proverbio 12:15, ngano nga makaingon ka man nga si Saulo usa ka buang-buang. _____.

9. Unsaon ba nato nga makaangkon kita sa kaalam? 1 Corinto 1:30. _____
_____.

10. Isulat ang Proverbio 12:15: _____
_____.

PAGTULON-AN 15 – ANG MAHIMAYAON NGA GINGHARIAN NI SOLOMON

1 Hari 1 – 11 ug 2 Cronicas 1 - 9

TEMA: Sa paghatag ug panglantaw sa usa ka libo (1,000) katuig nga Gingharian.

Ingon nga bata, nakadula na ba ka ingon nga hari ug reyna? Kon nakadula ka na, tingali makalingaw sa dihang nagsul-ob ka sa korona sa imong ulo ug nagpakaaron-ingnon nga ang mga tawo mubuhat sa tanang nimong isulti kanila. Nahibalo ka ba nga ang mga magtotoo, sa umaabut nga panahon, magahari kauban ni Cristo sa kahimtang nga labaw pa sa usa ka hari or reyna dinhi sa kalibutan? Sa 2 Timoteo 2:11-12, atong mabasa nga ang magtotoo kang Cristo, nga magatinguha sa pagkinabuhi nga diosnon diha kang Cristo Jesus ug magaantus (2 Timoteo 3:12), magahari kauban ni Cristo.

Si Haring David adunay tinguha sa pagtukod ug balay para sa arka sa pakigsaad ni Jehova. Apan ang pulong ni Jehova miabut kaniya nga nagaingon, "...dili ka magabuhat ug balay sa Akong ngalan tungod kay nagpaagas ka ug daghang dugo dinhi sa kalibutan sa atubangan Ko. Tan-awa, usa ka batang lalaki matawo alang kanimo, ...siya ang magabuhat sa balay alang sa Akong ngalan, ug siya mahimong Akong anak ug Ako mahimong iyang amahan, ug lig-unon ko ang ang trono sa iyang gingharian ibabaw sa Israel sa walay katapusan," 1 Cronicas 22:6-10. Busa gitawag ni David ang iyang anak nga si Solomon ug gisugo siya sa pagtukod sa balay. Karon sa pagkatigulang na ni David, iyang gihimo si Solomon iyang anak nga hari ibabaw sa Israel, 1 Cronicas 23:1.

Si Solomon misugod sa pagahari sa ibabaw sa Israel. Miadto siya sa hataas nga dapit didto sa Gibeon, kay didto ang tigumanan sa Dios nga gihimo ni Moises, ang alagad sa Dios didto sa kamingawan. Didto naghalad siya ug linibo nga mga halad-sinunog sa tumbaga nga halaran. Sa pagkagabii na, ang Dios nagpakita kang Solomon ug miingon kaniya, "Pangayo sa bisan unsa nga akong ihatag kanimo." Si Solomon nangayo nga hatagan siya sa Dios ug kaalam ug kahibalo. Tungod niining mapaubsanon nga hangyo, ang Dios mihatag usab kaniya ug kadagaya, mga bahandi ug dungog. Unya si Solomon mibalik sa Jerusalem ug nagahari ibabaw sa Israel, 2 Cronicas 1:1-13. Iyang gipakita ang kaalam sa paghusay sa panagbingkil sa duha (2) ka mga babaye, nga nag-ilogay sa pag-angkon nga sila ang tinuod nga inahan sa bata. Atong mabasa kini nga kasaysayan didto sa 1 Hari 3:16-28.

Gihan-ay ug gipahaluna ni Solomon ang iyang gingharian. Aduna siyaykwarenta ka libo (40,000) ka balay sa iyang mga kabayo, ug dose ka libo (12,000) ka mga tawo nga mangabayo. Siya usab misulti ug tulo ka libo (3,000) ka mga pasumbingay ug usa ka libo ug lima (1,005) ka mga alawiton, 1 Hari 4:26, 32. Ang iyang dakung trono hinimo sa garing ug gipanauran kini ug lunsay nga bulawan, ug ang tanan niya nga mga kopa nga imnanan binuhat sa bulawan. Siya nahimo nga bantugan labaw sa tanang mga hari sa kalibutan sa kadatu ug sa kaalam, 1 Hari 10:18, 21, 23.

Sa 2 Cronicas 3, atong mabasa nga si Solomon misugod sa pagbuhat sa Templo didto sa Bukid sa Moriah; diin si Jehova nagtubag sa mga halad sa iyang amahan nga si David, 1 Cronicas 21:26. Sa 1 Hari 6:1, atong mabasa nga kini nahitabo sa ika upat ka gatus ug otsenta (480) katuig human ang mga anak sa Israel migawas gikan sa yuta sa Egipto, sa ika upat (4) katuig nga paghari ni Solomon ibabaw sa Israel. Sa laing bahin, sa Buhat 13:18, si apostol Pablo nagatug-an kanato nga sulod sakwarenta (40) katuig nga ang Dios nagpahimutang sa Israel didto sa kamingawan. Unya sa Buhat 13:19, 20, adunay panahon nga upat ka gatus ug singkwenta (450) katuig hangtud kang Samuel nga propeta. Si Saulo ug David naghari matag-usa kanila sakwarenta (40) katuig (Buhat 13:21, 2 Samuel 5:4). Kining tanan dili muhaum sa upat ka gatus ug otsenta (480) ka mga katuigan sa 1 Hari 6:1. Unsaon nato pagpatin-aw kini nga kalainan? Sulod sa upat ka gatus ug singkwenta (450) katuig hangtud kang Samuel nga propeta, ang Israel nag-alagad sa ubang kanasuran kay sa Dios. Ug tungod niana ang upat ka gatus ug otsenta (480) ka mga katuigan sa 1 Hari 6:1, wala mag-apil sa mga tuig nga ang Israel wala kahimut-i sa Dios.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa 1 Hari 3:26

Ang Templo nagalangkob sa balay ni Jehova (1 Hari 6:2), sa pultahan sa atubangan niini (1 Hari 6:3), sulod nga sawang (1 Hari 6:36), o sawang sa mga sacerdote ug ang dakung sawang (2 Cronicas 4:9) diin ang mga tawo magatigum aron sa pagsimba. Ang balay alang ni Jehova adunay labing sulod nga balaang puloy-anan, ang Balaan sa Tanang Balaan, diin ang arka sa tugon ni Jehova gipahimutang (1 Hari 6:19).

Ang unang halaran mao ang Halaran sa mga Halad-Sinunog, gitawag usab kini nga Halaran nga Tumbaga. Kini gipatindog sa atubangan sa balay ni Jehova (2 Har 16:14) ug sa ibabaw niini ang mga hayop ug mga langgam gihalad. Ang dugo sa halad ginasalibay ngadto sa patukoranan sa halaran. Ang hayop nga igahalad kinahanglan labing maayo. Ang magahalad magapatong sa iyang kamot sa hayop, pagpaila sa iyang sala niini. Sa diha nga ang hayop pagapatyon na (pinaagi sa mga kamot sa magahalad) kini namatay alang sa mga sala sa nagahalad. Dili kini halad alang sa gihinganlan nga mga sala sa nagahalad (kay kini ginaapil na sa ubang mga halad), apan sa kinatibuk-an nga kahimtang sa pagkamasal-anon.

Ang ikaduhang halaran mao ang Halaran sa Incenso, nga gitawag nga Halaran nga Bulawan ug gipabarug sa sulod sa balay ni Jehova.

Sa 2 Cronicas 5, 6, atong mabasa ang tanang mga gibuhat ni Solomon alang sa balay ni Jehova nga nahuman ug sa unsa nga paagi nga kini gipahinungod. Nakita ni Solomon nga sa umalabut nga mga adlaw ang panahon sa kagubot muabut, ug siya nagaampo nga ang Dios magapatalinghug sa Israel ug magatabang kanila sa maong panahon. Human niini, adunay kalayo miabut gikan sa langit ug misunog sa mga halad-sinunog ug mga halad, ug ang himaya ni Jehova nakapuno sa balay. Ang tanang mga anak sa Israel, sa ilang pagkakita sa kalayo nga miabut ug ang himaya ni Jehova nagapuno sa balay, mingduko sa ilang kaugalingon uban sa ilang mga nawong paingon sa yuta ibabaw sa binaldosahang salug, ug misimba sila ug nagahatag pagdalayeg kang Jehova, 2 Cronicas 7:1-3.

Nahinumduman pa ba nimo ang atong gihisgutan nga *simbolo* diha sa Bibliya? Usa kini ka tawo o butang nga naghulagway daan. Ang gingharian ni Solomon usa ka hulagway sa daku nga GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa kalibutan. Ang Dios nagasaad ug gingharian kang Abraham, Isaac, Jacob ug kang David, usa ka gingharian nga molungtad sa kahangturan. Sa atong mapa kini girepresentahan sa BALAANG BUKID SA GINGHARIAN, ug kini natukod lagmit sa dapit diin gitukod ni Solomon ang templo.

Si Solomon hulagway sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa dihang magahari na Siya ingon nga Hari sa tanang mga hari (Pinadayag 19:16), ug ang mga kanasuran muabut ug mosimba Kaniya, Pinadayag 15:4. Nahibulong ka ba asa kita, mga magtotoo ni Cristo, nianang mga panahona? Atong tan-awon ang TUGPAHANAN SA GRASYA diin ang tanan kinsa misalig sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas nahimong mga pasahero sakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN.

Sa dili pa Siya moanhi aron sa paghari dinhi sa kalibutan, kita, ang sakop sa Lawas ni Cristo (1 Corinto 12:27) pagasakgawon aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, aron makig-uban na Kaniya sa kahangturan, 1 Tesalonica 4:17. Samtang kita, mga magtotoo kang Cristo, nagahulat sa paglalin gusto Niya nga kita mahimong mga *Tinugyanan* nga pinadala alang Kaniya. Kita nagahangyo sa uban sa ngalan ni Cristo nga magpasig-uli sila sa Dios. Ug magasalig sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno, 2 Corinto 5:20-6:2.

Ato nang nakita ang himaya nga miabut ngadto kang Solomon tungod kay mituman siya sa Dios. Sa sunod nga patulon-an, atong tan-awon ang kadaut sa dihang si Solomon misupak. Usa ka makahingangha nga paglaum nga kita pagasakgawon aron pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Apan tingali wala pa nimo kini maangkon nga paglaum. Dili lisud nga mahimo ka nga anak sa Dios. Saligi Siya ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno pinaagi sa pagtoo nga Siya namatay, gilubong ug nabanhaw alang kanimo, nga gidala ang imong sala diha sa Iyang kaugalingon. Unya mahimo kang anak sa Dios ug isigkamanununod uban kang Cristo, Roma 8:16,17.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon kita mga anak, nan, mga manununod diay kita, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanununod uban kang Cristo, kon moantus man kita uban Kaniya aron pagahimayaon usab kita uban Kaniya.” Roma 8:17.

PAGTULON-AN 15 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Ang Dios midumili kang David nga motukod sa Templo tungod kay _____.
_____. 1 Cronicas 22:8.
2. Ang Dios miingon nga ang anak ni David nga si _____ mao ang
magatukod niini. 1 Cronicas 22:9,10.
3. Ang Dios naga-ingon nga ang trono sa gingharian ni Solomon Iyang lig-onon
_____. 1 Cronicas 22:10.
4. Si Solomon nangayo sa Dios nga hatagan siya sa _____.
2 Cronicas 1:10.
5. Ang Dios mipakita nga Siya nahimuot sa mga halad ug pag-ampo ni Solomon pinaagi
sa pagpadala ug _____. 2 Cronicas 7:1.
6. Ang Dios misulti ni Solomon: Kon ikaw motipas ug biyaan ang Akong mga
kabalaoranan ug Akong mga sugo nga Akong gihatag kaninyo _____
_____; nan _____
_____. 2 Cronicas 7:19,20.
7. Ang gingharian ni Solomon usa ka tipo/hulagway sa dakung panahon nga muabut sa
diha nga si Cristo magahari sulod sa usa ka libo (1,000) katuig ug ang kalibutan
mapuno sa _____.
Isaiah 11:9.
8. Kon kita, mga membro sa Lawas ni Cristo, moantus, _____.
_____. 2 Timoteo 2:12.
9. Samtang kita magapaabut nga pagasakgawon aron makig-uban ni Cristo sa walay
katapusan, gusto sa Dios nga kita mahimong mga _____ kang Cristo.
2 Corinto 5:20.
10. Isulat ang Roma 8:17: _____

PAGTULON-AN 16 – PAGSIMANG NGADTO SA PAGKABIHAG

Mga Hari ug mga Cronicas

TEMA: **Pagpakita nga ang tinuod nga kalipay muabut lamang kon kita nakaila ug motuman sa Dios.**

Unsa ang kalainan tali sa pagkamatinumanon ug sa pagkadili matinumanon? Kon kita motuman, atong gibuhay ang mga gitudlo kanato nga buhaton. Kon kita dili motuman, kita naglapas, nagsupak ug nagpakyas sa tugon o sugo.

Unsa ang kalainan tali sa pagkamalipayon ug sa pagkadili malipayon? Ang kalipay mao ang pagbati sa kadasig kon kita nakapahimulos ug maayong mga butang. Ang dili kalipay mao ang kasukwahi niini. Magmalipayon ba kita kon kita dili matinumanon? Dili, tungod kay aduna kitay sad-an nga tanlag; ug usab ang pagkadili matinumanon kanunay magadala ug silot, dili lamang ngadto kaniya nga naghimo sa sayop, apan ngadto sa uban usab.

Sa diha nga si Jehova nagalig-on sa mga kabalaoranan ug mga tuluman-on ug mga sugo pinaagi kang Moises, didto sa Bukid sa Sinai tali sa Iyang kaugalingon ug sa mga anak sa Israel, Levitico 26:46. Siya miingon kanila nga kon sila magalakaw sa Iyang mga kabalaoranan ug magabantay sa Iyang mga kasugoan; Siya magahatag ug ulan sa ilang panahon, Levitico 26:3-4. Siya magahatag usab ug kalinaw sa yuta ug pagakuhaon ang mga dautan nga mga mananap gikan sa yuta. Sila magalutos sa ilang mga kaaway ug mangahulog sila pinaagi sa espada, Levitico 26:6-7.


Apan kon sila, magasalikway sa Iyang mga kabaloranan ug ang ilang mga kalag magatamay sa Iyang mga tuluman-on sa dili pagbuhay sa tanan Niyang mga sugo, ug magsupak sa Iyang mga tugon; kining mga mosunod maoy buhaton ni Jehova kanila: Siya magapadala kanila ug kalisang, tesis ug hilanat nga magaut-ot sa mga mata ug pagasakiton ang mga kalag. Magapugas sila nga kawang lamang sa ilang binhi, ang ilang kaaway magakaon niini. Ug igabutang Niya ang Iyang nawong batok kanila ug mangasamad sila atubangan sa ilang mga kaaway, ug ang mga nagadumot kanila magapakaagalon kanila ug mangalagiw sila walay bisan kinsa nga magalutos kanila, Levitico 26:14-17.

Si Haring Solomon nakahibalo sa mga sugo sa Dios apan siya nagasupak niini. Siya nahigugma sa daghang lumalangyaw nga babaye gikan sa mga kanasuran nga niini si Jehova nagasulti sa mga anak sa Israel, “Dili kamo makigkauban kanila, bisan pa sila moanha kaninyo, kay sa pagkatinuod sila magaliso sa inyong mga kasingkasing sa pagsunod sa ilang mga dios.” Si Solomon miipon niini diha sa gugma. Siya adunay pito kagatus (700) ka mga asawa, mga princesa, ug tulo kagatus (300) ka mga puyo-puyo, ug sa dihang natigulang na si Solomon, ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasingkasing pagpanunot sa laing mga

dios ug ang iyang kasingkasing wala mahingpit diha kang Jehova nga iyang Dios, sama sa kasingkasing ni David nga iyang amahan, 1 Hari 11:1-4.

Si Jehova nasuko ug miingon ni Solomon, “Tungod kay kini imong nabuhat, ug ikaw wala magtuman sa Akong tugon ug sa Akong mga kabalaoranan nga Akong gisugo kanimo, sa pagkatinuod gision Ko ang gingharian gikan kanimo,” 1 Hari 11:11. Si Jehova nagapatindog ug mga kaaway ni Solomon ug usab usa ka tawo nga ang ngalan si Jeroboam mipataas sa iyang kamot batok sa iyang hari, 1 Hari 11:26. Si Solomon mihari sulod sa kwarenta (40) katuig didto sa Jerusalem ibabaw sa Israel ug sa dihang namatay siya, ang iyang anak nga si Rehoboam nahimong hari, 1 Hari 11:42-43.

Human sa kamatayon ni Solomon, si Jeroboam mibalik gikan sa Egipto, diin siya mikalagiw gikan sa atubangan ni Haring Solomon. Ug si Jeroboam ug ang tibuok katilingban sa Israel nakigsulti kang Rehoboam nga nagaingon, “Ang imong amahan naghimo sa among yugo nga mabug-at; busa karon himoon mo ang mapintas nga paghari sa imong amahan, ug ang iyang mabug-at nga yugo nga iyang gibutang kanamo nga magaan-gaan, ug kami magaalagad kanimo,” 1 Hari 12:2-4. Si Rehoboam miingon, “Ang akong amahan naghimo sa yugo nga mabug-at, apan ako magadugang sa inyong yugo,” 1 Hari 12:14. Ang Israel mialsa ug ang gingharian nabahin ngadto sa amihanang bahin, ang gingharian sa Israel, ug sa habagatang bahin, ang gingharian sa Juda, 1 Hari 12:16-20.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa 2 Hari 25:7

Si Jeroboam nahimong unang hari sa amihanang bahin, ang gingharian sa Israel. Siya nakasala ug daku ug ang tanang mga hari nga nanagsunod kaniya misunod usab sa iyang mga lakang. Sa katapusan, sumala sa gipanagna ni propeta Oseas, ang Dios mipadala sa gisaad nga paghukom: ang kasundalohan sa Asiria miabut sa pagpakiggubat sa Samaria sulod sa tulo (3) katuig ug nagdala kanila nga binihag ngadto sa yuta sa Asiria. Kini nahitabo tungod kay ang mga anak sa Israel nakasala batok ni Jehova nga ilang Dios, 2 Hari 17:1-7. Imong makita ngano nga ang DALAN SA GINGHARIAN didto sa atong mapa, miliko karon tungod kana sa sala.

Sa gingharian sa Juda, kasagaran sa mga hari nga nagsunod kang Rehoboam mga dautan usab. Aduna lamay pipila nga nagabuhat ug maayo sa panan-aw ni Jehova.

Usa kanila mao si Ezechias kinsa nakighiusa kang Jehova. Wala siya mobiya sa pagnunot kaniya, kondili nagabantay siya sa iyang mga sugo nga gisugo ni Jehova pinaagi kang Moises, 2 Hari 18:6. Kahibulongan ang estorya nga ang Dios midugang ug napulog-lima (15) katuig sa kinabuhi ni Ezechias human siya nagkasakit, 2 Hari 20:1-6. Apan kadaghanan sa mga hari sa Juda wala magtagad sa mga pulong sa Dios ug sa mga pinadala Niya, ang mga propeta. Ang ulahi nga hari sa Juda mao si Sedecias. Siya buang-buang ug masinupakon tungod kay mirebelde siya batok sa hari sa Babilonia, 2 Hari 24:20. Si Jeremias ang propeta nagapasidaan: “Kining tibuok nga yuta mahimong usa ka biniyaan ug usa ka makahibulong, ug kining mga nasura magaalagad sa hari sa Babilonia sulod sa syetenta (70) katuig,” Jeremias 25:11.

Si Nabucodonosor ang hari sa Babilonia ug ang tibuok niyang kasundalohan miabut batok sa Jerusalem. Si hari Sedecias misulay sa pag-ikyas apan siya nadakpan. Gipatay nila ang iyang mga anak nga lalaki sa iyang atubangan ug gilugit ang iyang mga mata. Gidala siya nga ginapus sa talikala ngadto sa Babilonia, 2 Hari 25:1-7. Ato kining gitawag nga PAGSIMANG SA PAGKABIHAG didto sa atong mapa. Si Nabuzaradan, ang kapitan sa magbalantay, usa ka alagad sa hari sa Babilonia, misunog sa balay ni Jehova, sa balay sa hari, ug sa tanan nga mga balay sa Jerusalem. Ang iyang mga kasundalohan miguba sa kuta nga naglibut sa Jerusalem, 2 Hari 25:8-10. Ang mga haligi nga tumbaga, ang mga salanggaan ug ang tumbaga nga dagat-dagat nga diha sa balay ni Jehova, gipanugmok sa mga Caldeanhon ug gidala nila ang tumbaga ngadto sa Babilonia. Ila usab nga gidala ang salapi ug bulawan sa Templo, 2 Hari 25:13-21.

Human sa syetenta (70) katuig, ang Dios, sumala sa Iyang saad ngadto sa mga binihag didto sa Babilonia (Jeremias 29:10), mitugot nga sila makabalik sa ilang yuta. Apan ang gingharian nawala na.

Nasabtan ba nimo unsa ka makalilisang ang muabut sa pagsupak sa Dios? Dili lamang si Solomon ug ang ubang mga hari wala magmalipayon, kondili nagdala usab sila ug mga

suliran ngadto sa tibuok nasud. Sa Roma 6:16, ang Dios nagatug-an kanato nga kita mga ulipon kaniya nga atong ginasunod. Kon kita magmasinupakon sa Pulong sa Dios, nagaalagad ba kita sa atong kaugalingon o sa Dios? Gusto sa Niya nga kita makaila Kaniya ug motuman sa maayong balita sa atong Ginoong Jesus, 2 Tesalonica 1:8. Gusto Niya nga ang mga anak magmatinumanon sa ilang mga ginikanan, Efeso 6:1-3. Gusto sa Dios nga kitang tanan magamatinumanon Kaniya ngadto sa pagkamatarung, Roma 6:16-17. Ang Dios dili motugot nga ang pagsalikway sa Iyang pinalanggang Anak magapadayon sa kahangturan. Kini karon nga dispensasyon sa grasya dili magapadayon nga walay kinutoban. Kini milungtad na sobra sa usa ka libo siyam ka gatus ug kalim-an (1950) ka mga katuigan, apan Iya kining pagatapuson ug magpadayag sa Iyang kapungot sa tanang nagasalikway ni Cristo, Salmo 2:5; 1 Tesalonica 5:3; 2 Tesalonica 1:6-9. Busa, KARON mao na ang PANAHOON NGA GIKAHIMUT-AN"...KARON mao na ang ADLAW SA KALUWASAN," (2 Corinto 6:2).

Kinsa man ang imong Agalon karon? Ang sala ba o ang pagkamatarung? Itugyan ang imong kaugalingon kang Cristo karon, kay Siya lamang ang makahatag ug tinuod nga kalipay.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: "Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarung" Efeso 6:1.

PAGTULON-AN 16 – BULOHATON

Basaha ang Levitico 26:1-13, ug isulat sa ubos ang unom (6) sa mga panalangin nga gisaad sa Dios sa Israel kon sila magalakaw sa Iyang mga kabalaoranan ug magabantay sa Iyang mga kasugoan.

1. Paghatag _____
Paghatag _____
2. Pagkuha _____
Dili _____
3. Pagtalikud _____
Pagkinabuhi _____

Basaha ang Levitico 26:16, 17, 20, 22, 25, 29, 31, 33, 38 ug isulat sa ubos ang unom (6) ka mga makalilisang nga pagpanton o silot nga muabut sa Israel, kon sila magmasinupakon sa Dios ug moliso ngadto sa mga diosdios.

4. Magapadala _____
Igabutang ko ang akong nawong _____

5. Ang ilang kusog _____
Buhian _____
6. Pagdala _____
Pagtibulaag _____
7. Apan ang Dios nahigugma sa Iyang katawhan ug miingon nga Siya magahinumdom sa _____ ngadto sa ilang katigulangan. Levitico 26:45.
8. Ang Dios nagatug-an kanato nga kita _____. Roma 6:16.
9. Gusto sa Dios nga kita _____. 2 Tesalonica 1:8.
10. Isulat ang Efeso 6:1: _____

PAGTULON-AN 17 - ANG MGA PROPETA NAKAKITA UG DUHA KA TUMOY SA BUKID

1 Hari - Malaquias

TEMA: Sa pagpakita sa kalainan tali sa gipanagna ug sa wala gipanagna nga kamatuoran.

Dinhi niining maong pagtulon-an, atong himoon ang pagpanaw sa daku nga distansiya diha sa *ANG DALAN SA KINABUHI*. Atong tan-awon ang distansiya sa mga tumoy sa bukid.

Sa ulahing natong pagtulon-an, nagapanaw kita sa dalan nga miliko ngadto sa pagkabihag kauban sa Israel. Atong nakita nga ang mga tawo misimang ngadto sa pagsimba ug dios-dios ug kinahanglan masilotan tungod sa ilang mga sala. Dinhi niining maong panahon ang Dios nagatawag sa mga propeta, aron sa pagpasidaan sa Israel mahitungod sa paghukom nga muabut; ug sa paglipay sa mga tawo nga matinumanon uban sa mga saad sa pag-abut sa Manunubos ug Hari.

Adunay usa ka butang nga wala masabti sa mga propeta. Si Apostol Pedro nagasulti niining paagiha: “Ang mga propeta nga nagtagna mahitungod sa grasya nga ighatag kaninyo – kini sila nangita ug nagpakisusi mahitungod niining maong kaluwasan; ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahona ang gipasabut sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antus ni Cristo ug sa himaya nga modason niini,” 1 Pedro 1:10-11. Wala nila masabti sa unsa nga paagi nga ang gisaad nga Manunubos, ang mahimayaong Hari ug usab usa ka alagad nga mapaubsanon magaanus. Didto sa atong mapa, atong gipakita ang pag-antus ug ang himaya pinaagi sa duha mga bukid: BUKID SA KALBARYO ug BUKID SA BALANG GINGHARIAN.

Kon atong adtoan ang Bibliya, mabasa nato unsa ang gipanagna sa ubang mga propeta. Ug magapakaaron-ingnon kita nga nagatan-aw kita nianang duha ka mga bukid. Sa magabasa ka sa mga panagna, maghukom ka asa niining duha ka mga bukid ang gihisgutan sa matag propesiya ug ang katumanan niini.

Pagbudhi _____	Zacarias 11:12-13 -> Mateo 26:15; 27:3-10
Bino ug apdo _____	Salmo 69:20-21-> Mateo 27:34, 48
Gibiaybiay _____	Salmo 22:7-8 -> Mateo 27:39
Gilansang sa krus _____	Salmo 22:16 -> Mateo 27:35
Gisagpa sa aping _____	Mica 5:1 -> Mateo 26:67; 27:30
Gilud-an ug gilatos _____	Isaias 50:6 -> Mateo 26:67; 27:30

Pagkamatay ug paglubong _____	Isaias 53:9 -> Mateo 27:57-60
Pag-antus alang sa uban _____	Isaias 53:4-7 -> Mateo 26:63; 27:12-14
Giisip ingon nga makasasala _____	Isaias 53:12 -> Marcos 15:28
Muabut diha sa himaya _____	Daniel 7:13
Tibuok kalibutan nga gingharian _____	Daniel 7:14
Dili matapus nga gingharian _____	Daniel 7:14
Sa kaliwat ni David _____	1 Cronicas 17:11 -> Lukas 1:32-33
Tibuok kalibutan moyukbo _____	Salmo 22:29
Paglaglag sa mga kanasuran _____	Salmo 2:4-5
Hari sa Zion ibabaw sa mga Gentil _____	Salmo 2:6-8
Kahibulongang Magtatambag _____	Isaias 9:6-7
Magahari uban sa kaalam _____	Isaias 11:1-4
Nabanhaw gikan sa lubnganan _____	Salmo 16:10 -> Buhat 13:32-37



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa pagsusi sa Balaang Kasulatan

Dili ikahibulong nga ang mga propeta ug ang mga tawo natingala mahitungod sa maong mga pagkasumpaki. Wala sila makakita sa nakita sa mga magtotoo karon. Aduna nay sobra sa duha ka libo (2000) katuig sukad sa BUKID SA KALBARYO, ug wala kita mahibalo kon pila pa katuig usa ang BALAANG BUKID SA GINGHARIAN. Karon, ang Dios nagabuhat ug usa ka butang nga tinago nga Iyang gitago diha sa Iyang kaugalingon sulod sa mga adlaw sa mga propeta. Ang mga propeta wala masayud nga ang Israel mosalikway sa ilang Hari; ug nga ang Dios magasalindot sa Israel samtang Siya nagaabli sa pultahan sa pagtoo ngadto sa mga Gentil-kadtong dili mga Judeo.

Ang Dispensasyon sa Grasya, TUGPAHANAN SA GRASYA, usa ka tinago. Kon ikaw mobalik sa pagkinabuhi didto sa mga adlaw sa mga propeta, bisan unsaon nimo pagsusi ug pagpangita, dili gayud ka makakita sa tinago. Apan karon, niining dispensasyon, ang tinago gipadayag na! Ang Dios migamit ni Apostol Pablo aron magawali ngadto sa mga Gentil sa dili matugkad nga mga bahandi ni Cristo. Ug sa pagdala diha sa kahayag kon unsa ang pagdumala sa tinago nga sulod sa mga katuigan gitago sa Dios nga mao ang nagbuhat sa tanang butang, Efeso 3:8,9. Ang Hari sa Israel mobalik pag-usab, apan ang SAKYANAN SA KALUWASAN pagasagawon aron sa pagsugat sa Ginoong Jesu-Cristo diha sa kahanginan, 1 Tesalonica 4:13-18. Atong mabasa sa 1 Pedro 1:10-11, nga ang mga propeta nagasusi pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Mao kana ang gusto sa Dios nga atong buhaton karon kondili kita makasabut sa mga butang diha sa Iyang Pulong. Si Apostol Pablo nagahisgut sa mga magtotoo sa Berea kinsa midawat sa pulong uban sa pagkamadasigon, ug nagasusi sa Kasulatan adlaw-adlaw, Buhat 17:11.

Sa katapusan, ang mga propeta mihunong sa pagpanagna tungod kay ang Dios nanagpakahilum na. Ang mga matinumangon nga mga propeta aduna nay sinulat nga Pulong, ang dili Griego nga Kasulatan. Sa nagasusi sila, milaum sila ug nagahulat sila sa pag-abut sa Hari. Ang DALAN SA GINGHARIAN nahimong baliko, naguba ug napasagdan. Nahimo kining hataas nga dalan diha sa kangitngit sa sala, ibabaw sa kalibutan diha sa mga adlaw sa pagpakahilum. Sa sunod nga pagtulon-an, USA KA TINGOG mokalit sa pagbuak sa kahilum.

Nagasusi ka ba sa Kasulatan matag-adlaw? Kon wala ka man magbuhat, mao na kini ang panahon nga magsugod ka. Unsaon ba nimo pagtoon aron sa pagpakita sa imong kaugalingon nga kahimut-an sa Dios? Pinaagi sa hustong pagkabahin-bahin sa Pulong sa Kamatuoran, 2 Timoteo 2:15. Pinaagi sa paghimo niini, imong makaplagan nga diha lamang sa mga sinulat ni Apostol Pablo kita, mga bahin sa Lawas ni Cristo; makakita sa kahibulongan nga mga kamatuoran ug mga saad nga gihatag sa Dios kanato. Makita nato ang mga paagi sa pagkinabuhi nga matarung ug makapahimuot sa Dios.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kining mga Judioa mabuot pa kay sa mga Judio didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagmasinabuton, nga sa adlaw-adlaw nanagtuon sa kasulatan sa pagsusi kon tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila,” Buhat 17:11.

PAGTULON-AN 17 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

Sumala sa 1 Pedro 1:10-11, ang mga propeta nagtudlo sa duha ka mga butang mahitungod kang Cristo. Unsa man kini?

1. _____
2. _____

Adunay mga gihisgutan nga mga bersikulo sa ubos. Pangitaa kini ug isulat kini ilalum sa bukid diin kini gihisgutan:

Salmo 69:21

Salmo 2:4-5

Isaias 53:4-6

Salmo 22:29

Malaquias 5:1

Salmo 2:6-8

BUKID SA KALBARYO

BALAANG BUKID SA GINGHARIAN

3. _____
4. _____
5. _____

6. Unsa ang gisulti sa 1 Pedro 1:10 nga gibuhat sa mga propeta sa pagtinguha sa pagsabut niining mga butanga? _____.

7. Unsa ang gisulti ni Pablo nga gibuhat sa mga magtotoo sa Berea aron sa pagsusi kon ang mga butang nga giwali kanila tinuod? Buhat 17:11.

_____.

8. Unsa ang gusto sa Dios nga atong buhaton aron masabtan nato ang Iyang mga Pulong? 2 Timoteo 2:15. _____.

9. Ngano nga ang mga propeta wala man makakita sa Hugna sa Grasya? Efeso 3:5.

_____.

10. Isulat ang Buhat 17:11: _____

BALIK-TAN-AW

Sa lain nga papel, buhata ang hulagway sa wala nga bahin sa mapa, gikan sa sinugdan ug hangtud sa mga pulong nga “Dalan sa Gentil” ug “Mga Propeta”.

PAGTULON-AN 18 – TAN-AWA, ANG INYONG HARI NAGASINGABUT NGANHA KANINYO

Mateo – Marcos – Lukas - Juan

TEMA: Sa pagtudlo sa pagpaila-ila ni Cristo ngadto sa Iyang Katawhan.

Human sa pagtukod pag-usab sa mga pader sa Jerusalem pinaagi ni propeta Nehemias, nagpakahilum ang Dios sobra sa upat ka gatus ka ug kalim-an (450) katuig. Nakalimut ba ang Dios sa Iyang mga saad? Muabut pa ba ang Hari? Sa kalit usa ka tingog ang mibutho. Ang tingog sa propeta nga si Juan nga Bautista. Siya nagaingon, “Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na...andama ninyo ang dalan sa Ginoo ug tul-ira ninyo ang iyang mga agianan,” Mateo 3:2-3. Ang DALAN SA GINGHARIAN kinahanglan himuong matul-id alang sa pag-abut sa Hari.

Mga traynta (30) katuig sa wala pa si Juan miabut nga nagawali sa iyang mensahe, usa ka bata natawo sa Betlehem. Ang iyang ngalan mao si JESUS, nga nagakahulogan, “si Yahweh mao ang Manluluwas” o “si Yahweh moluwas.” Siya magaluwas sa Iyang katawhan gikan sa ilang mga kasal-anan, Mateo 1:21-23. Sulod sa traynta (30) katuig, gamay lamang kaayo ang nadungog mahitungod sa bata nga natawo didto sa Betlehem hangtud si Juan nga Bautista miabut nga nagawali: “Paghinulsol kamo.” Ug unya ang Jerusalem nanggawas ngadto kaniya, ug ang tanan sa Judea ug tanang mga kasikbit nga dapit sa Jordan, ug gibautismohan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan, sa nagasugid sila sa ilang mga sala,” Mateo 3:5-6. Ang bautismo sa tubig, sa dihang nagasugid sila sa ilang mga sala, mao ang paagi sa Israel aron sa paghimo nga tul-id sa DALAN SA GINGHARIAN ug sa pag-andam sa pag-abut sa ilang Hari.

Sa dihang nakita ni Juan si Jesus nga miadto kaniya, siya miingon, “Tan-awa mao kana ang Cordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan,” Juan 1:29. Tuod, si Juan dili gayud unta mobautismo ni Jesus, apan atong makita unsa ang tubag ni Jesus didto sa Mateo 3:15. Human niini, si Jesus gidala sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan aron pagatintalon sa tulo (3) ka higayon sa yawa. Sa matag pagtintal, si Jesus mikutlo sa Pulong sa Dios ug unya ang yawa mibiya Kaniya. Makahimo ka ba sa pagkutlo sa Pulong sa Dios aron ka makabarug sa pagtintal?

Human niadto, si Jesus misugod sa pagwali nga nagaingon, “Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit duol na,” Mateo 4:17. Si Jesus nagpamatuod gayud sa Iyang kaugalingon nga Siya Anak sa Dios, ang Hari sa kamatuoran. Siya mao ang gitagna sa mga propeta nga muabut. Siya nagahimo sa gamhanang mga milagro, nagaayo sa mga masakiton ug mga buta, mipahunong sa mga balud ug milakaw sa ibabaw sa dagat, mipagawas sa mga demonyo, ug bisan pa ang pagbuhi sa mga patay.

Siya nagpili ug dose (12) ka mga tinun-an ug mihatag kanila ug kagahum ibabaw sa mga mahugaw nga espiritu, aron sa pagpagawas kanila, ug sa pag-ayo sa tanang matang sa mga sakit, Mateo 10:1. Siya nagpadala kanila uban sa mga sugo nga lahi kaayo sa mga ginawali karong panahona. Atong tan-awon ang mga sugo ni Jesus ngadto sa dose (12) ka mga tinun-an: “Pangadto kamo dili sa agianan sa mga Gentil, ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon, kondili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel...ug magaingon, ‘Ang Gingharian sa langit haduol na.’ “Ayoha ang mga masakiton, banhawa ang patay, hinloi ninyo ang mga sanlahon, pagulaa ninyo ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag usab kamo nga walay bayad. Ayaw kamo pagbalon ug bulawan o salapi o tumbaga diha sa inyong mga bulsa...o duha ka kamisola, o mga sapin,” Mateo 10:5-10.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa pagwali ni Juan Bautista

Usa ka adlaw, nahimo ang usa ka talagsaong hitabo. Didto sa atong mapa, nagapanaw kita subay sa DALAN SA GINGHARIAN; sa walay pagpakabana sa DALAN SA MGA GENTIL. Ang Israel mao unta ang sandayong diin ang Dios makabuhat bisan Iya nang gisalikway ang mga Gentil sa dugay na kaayong panahon didto sa tore sa Babel.

Si Jesus nahiadto sa kayutaan sa Tiro ug Sidon, sa dihang adunay babaye nga taga Canaan miadto Kaniya ug misugod sa pagsiyagit nga nagaingon, “Ginoo, Anak ni David, kaloy-i intawon ako, ang akong anak nga babaye ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa.” Apan wala Siya mitubag bisan usa ka pulong. Ug ang Iyang mga tinun-an miduol Kaniya ug nagahangyo nga nagaingon, “Papaulia siya, kay ania gisunod kita niyag siyagit”. Apan Siya mitubag kanila nga nagaingon, “Ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Apan ang babaye miduol ug miluhod sa Iyang atubangan nga nanag-ingon, “Ginoo, tabangi intawon ako.” Apan Siya mitubag kaniya ug miingon, “Dili matarung nga kuhaon ang tinapay nga alang sa mga anak ug iitsa ngadto sa mga iro.” Siya miingon, “Tinuod kana, Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro magakaon man sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa ilang mga agalon. Ug kaniya mitubag si Jesus nga nagaingon, O babaye, pagkadaku sa imong pagsalig, pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto. Ug dihadiha naayo ang iyang anak nga babaye.

Ang kinatibuk-ang kasaysayan niining sugilanon makita sa Mateo 15:21-28 ug Marcos 7:24-30. Kining Gentil nga babaye nakadungog sa gahum sa Ginoong Jesus ug miadto gikan sa DALAN SA MGA GENTIL aron sa pagpangayo sa panalangin. Gipasidunggan ni Jesus ang iyang pagtoo bisan tuod ang panahon nga gipanagna nga ang mga Gentil makaambit sa mga panalangin didto sa Ginghamarian wala pa muabut.

“Tan-awa, ang imong Hari nagaanhi kanimo, maaghop ug nagakabayo sa asno,” (Mateo 21:5). Ang Israel nagatawag kang Jesus gikan sa Nazaret nga Anak ni David, apan ang mga labawng sacerdote ug mga escriba wala mahimuot, Mateo 21:15. Busa, ang nasud sa Israel wala na modawat sa ilang Hari.

Mobalik kita didto sa panahon nga si Jesus gibautismohan. Ngano man nga Siya nagpabautismo? Ang Bibliya nagaingon sa Mateo 3:15: “aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarung.” Ang bautismo usa ka simbolo alang sa Israel sa paghugas sa ilang mga sala, Buhat 22:16. Si Jesus walay sala, apan dinhi Siya sa kalibutan sa maong panahon, nagasugod sa pag-angkon sa dapit sa mga makasasala, ug kinahanglan pagahimoon Siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsoon, aron Siya mahimong maloluy-on ug kasaligang Labawng Sacerdote sa pagpangalagad alang sa Dios (Hebreohanon 2:17), aron sa paghatag sa Iyang hingpit nga pagkamatarung.

Ang Kasulatan nagatudlo nga si Jesus usa ka Propeta, usa ka bantugan nga Magtutudlo, ang Hari sa Israel, ang Cristo. Sa Iyang pagpabautismo, makita nato Siya ingon nga Labawng Sacerdote ngadto sa ginghamarian sa mga sacerdote - ang nasud sa Israel: “ug alang Kanako kamo mahimo nga usa ka ginghamarian sa mga sacerdote ug usa ka balaan nga nasud,” (Exodo 19:6). “Ug kamo pagahingalan nga mga sacerdote ni Jehova, ang mga tawo motawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios, kamo magakaon sa mga bahandi sa mga nasud, ug sa ilang himaya kamo magapangandak sa inyong kaugalingon,” (Isaias 61:6).

Ug sa 1 Pedro 2:19, 22 ato kining mabasa: “Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong mga sacerdote, ang nasud nga balaan... pagkinabuhi kamo nga maligdong taliwala sa mga Gentil...” Sa pagpili ug mga sacerdote, ang Kasugoan nagahatag ug mga lagda ug mga seremonyas nga pagasundon, apil ang paghugas sa tubig kanila, (Exodo 29:4). Ang seremonyas sa paghugas gihimo sa dihang gibautismohan si Jesus. Ang tanang mosulod sa pag-alagad didto sa tabernakulo kinahanglan magpangidaron ug traynta (30) katuig, Numeros 4. Gikan sa kapitulo tres (3) hangtud sa diyes (10) sa sulat sa mga Hebreohanon ug Salmo 110:4, nagatug-an nga ang Dios Amahan nagatudlo sa Iyang kaugalingong Anak nga Hingpit Labawng Sacerdote, sumala sa laray ni Melquisedec.

Sa atong sunod nga pagtulon-an, atong pagatan-awon giunsa ni Jesus pagsagubang ang pag-antus sa kamatayon sa Kalbaryo aron mahingpit ang buhat sa paghimo Kaniya nga sala alang kanato. Ang maong buhat nahingpit na! Ug maluwas ka pinaagi sa pagtoo nga Siya namatay alang sa imong mga sala, Siya gilubong ug nabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw, 1 Corinto 15:3-4.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Tungod kanato Siya nga wala makasinati ug sala gihimo Niya nga sala, aron diha Kaniya kita mahimong pagkamatarung nga anaa sa Dios,” 2 Corinto 5:21.

PAGTULON-AN 18 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Human sa kapin upat ka gatus ka ug kalim-an (450) katuig nga pagpakahilum sa Dios, ang Israel nakadungog sa tingog ni _____ nga nagaingon _____ Mateo 3:1-3.
2. Ang Israel nangandam alang sa pag-abut sa Hari pinaagi sa _____. Mateo 3:6.
3. Si Juan nagaingon nga siya nagabautismo sa tubig alang sa paghinulsol, apan naay Usa nga muabut sunod kaniya magabautismo _____. Mateo 3:11.
4. Si Jesus miingon nga Siya nagpabautismo aron sa pagtuman sa tibuok nga _____. Mateo 3:15.
5. Si Jesus naghatag sa Iyang mga tinun-an ug gahum aron sa paghimo ug mga milagro, aron ipamatuod nga ang Hari ug ang Gingharian sa Langit tinuod nga duol na. Hinganli kining mga milagro sa Mateo 10:8:

Tan-awa ang mga bersikulo ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana?

6. Nganong gisultihan man ni Jesus nga *dili sila mangadto sa mga Gentil*? Marcos 7:27.
_____.
7. Nganong sa kadugayan gitubag man ni Jesus ang hangyo sa babaye nga Gentil? Mateo 15:28. _____.
8. Ngano nga kini nga bahin sa DALAN SA KINABUHI gihinganlan man ug DALAN SA GINGHARIAN? Mateo 21:5. _____.
9. Ngano nga dili kinahanglan sa mga nagapuyo niining panahon sa grasya ang magpabautismo sa tubig aron makadawat sa pagkamatarung? Buhat 22:16. _____

_____.
10. Isulat ang 2 Corinto 5:21: _____
_____.

PAGTULON-AN 19 – ANG BUKID SA KALBARYO MILANDONG SA DALAN SA GINGHARIAN

Mateo - Marcos - Lukas - Juan

TEMA: Aron sa pagtudlo sa paghiusa sa magtotoo kang Cristo diha sa Iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw.

Nagakaduol ug nagakaduol kita ngadto sa unang tumoy sa bukid nga nakita sa mga Propeta. Kini gitawag nga BUKID SA KALBARYO. Sa ulahing pagtulon-an nato, nakita nato si Juan Bautista nga nagaandam sa dalan alang sa Hari; pinaagi sa pagtawag sa mga Israelitas sa paghinulsol ug sa pagpabautismo. Unya atong nakita ang usa ka talagsaong hitabo sa diha nga ang Manluluwas nagpabautismo sa tubig, dinhi *si Jesus nagapakita sa Iyang kaugalingon ingon nga usa sa Iyang katawhan*. Karon ato kanang makita didto sa Bukid sa Kalbaryo, nga si Cristo aduna pay laing bautismo. Usa ka bautismo nga walay tubig sama sa diha nga gibautismohan Siya ni Juan, apan usa ka bautismo ngadto sa Iyang kamatayon.

Sa wala pa Siya misulod sa Jerusalem nga nagsakay sa usa ka asno (Mateo 21:5), si Jesus nangutana sa Iyang mga tinun-an: “Sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kuno ang Anak sa Tawo? Mateo 16:13-19 nagasulti mahitungod niini. Si Cristo nagtawag sa matinoohong mga Israelitas nga Iyang Iglesia, Mateo 16:18. Ang pulong “iglesia” nagapasabut *ug tinawag nga grupo*. Sa Ginghamarian, ang mga Israelitas mahimong nasud sa mga sacerdote aron sa pagdala sa mga Gentil ngadto kang Cristo nga Hari. Ang maong pinili nga grupo mahimong iglesia, ang iglesia sa Ginghamarian. Kini pagatukuron diha gayud kang Cristo, nga mao ang ulohang bato sa pamag-ang, ug si Pedro gihatagan sa yawi aron unang mag-abli sa pultahan sa pagtoo ngadto sa mga Judio.

Human si Cristo mihimo niining saad ngadto kang Pedro, Siya misugod sa pagpahayag nga kinahanglan una nga mamatay Siya, sa dili pa tukuron ang Ginghamarian, Mateo 16:21. Si Cristo naghigut sa Iyang umalabut nga pag-antus ug kamatayon ingon nga bautismo. Kini mao ang *bautismo sa Iyang kamatayon*, Lukas 12:50. Nagakaduol na ang panahon nga ang Manluluwas mag-antus na sa Iyang bautismo nga kamatayon.

Usa ka adlaw si Jesus misulti sa Iyang mga tinun-an: “Kamo nahibalo na nga human sa duha (2) ka adlaw mao na ang Pascua o “Passover” (ang paghinumdom sa PASCUA didto sa DALAN SA SAAD) magasingabut, ug ang Anak sa Tawo itugyan aron ilansang sa krus,” Mateo 26:1-2. Samtang si Jesus ug ang mga tinun-an nangaon sa piesta sa Pascua, si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod magaingon ako, usa kaninyo magabudhi Kanako,” Mateo 26:21-25. Human sila nakaawit ug alawiton, sila nangadto sa bungtod sa Olivo. Didto sa Tanaman sa Getsemane si Jesus nagaampo nga nagaingon: “Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kopa; ngani dili sumala sa akong pagbuot kondili sa Imo,” Mateo 26:36-45.

Paghuman niini, samtang Siya nagapakigsulti pa sa Iyang mga tinun-an, si Judas Iscariote, usa sa dose (12), miabut inubanan sa bagang panon sa katawhan nga nagdala ug espada ug mga batuta nga nagagikan sa labawng sacerdote ug mga anciano sa katawhan aron sa pagdakup Kaniya, Mateo 26:47-56.

Si Jesus gidala sa atubangan ni Caipas ang labawng sacerdote, ug giakusahan ug bakak. Ang labawng sacerdote miingon Kaniya, “Nagasugo ako Kanimi sa pagtug-an kanamo, ubos sa panumpa tungod sa buhing Dios, kon Ikaw mao ba ang Cristo, ang Anak sa Dios?” Kaniya mitubag si Jesus, “Sumala sa giingon mo, mao ako, apan sultihan Ko kamo nga makita ra unya ninyo ANG ANAK SA TAWO NGA MAGALINGKUD SA TUO SA GAHUM, ug MAGAANHI NGA SINAPWANG SA MGA PANGANUD SA LANGIT.” Ug unya ang labawng sacerdote migisi sa iyang kopo ug miingon, “Nakasulti Siyag pasipala! Nganong magkinahanglan pa man kitag mga saksi. Kamo na gayud mao ang nakadungog karon sa Iyang pagpasipala.” Sila mitubag: “Siya angayan nga silotan sa kamatayon,” Mateo 26:57-68.

Ug unya si Jesus gidala ngadto sa atubangan ni Pilato, ang gobernador sa Judea, kinsa nangutana Kaniya, “Ikaw ba ang Hari sa mga Judio?” Si Jesus mitubag kaniya, “Sumala sa giingon mo, mao ako” Mateo 27:11.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa paglansang sa krus sa Ginoong Jesu-Cristo

Unya gihuboan Siya sa mga sundalo sa gobernador ug gisul-oban Siyag kopo nga mapula. Human sila nakahimo ug purong-purong nga sampinit, kini ilang gibutang sa Iyang ulo, ug ila Siyang gipakupot ug baston nga bagakay sa Iyang tuong kamot, ug sa nagluhod-luhod sila sa Iyang atubangan sa pagbugalbugal Kaniya, sila nagakanayon, “Mabuhi ang Hari sa mga Judio.” Ug ilang gipanaglud-an Siya, ug unya gikuha nila ang baston nga bagakay ug gihapak kini sa Iyang ulo. Ug kini nahitabo sumala sa gipanagna sa mga propeta sa pag-antus sa BUKID SA KALBARYO, Mateo 27:27-30.

Pagkataudtaud, gidala Siya nila ngadto sa dapit nga ginganlan ug Golgota; nga ang kahulogan, sa Dapit sa Kalabera. Gihatagan nila Siyag bino nga sinambungan ug apdo, ug gilansang Siya sa krus. Ug sa ulo-ibabaw Kaniya, ilang gibutang ang sumbong batok Kaniya, sinulat nga nag-ingon, “MAO KINI SI JESUS, ANG HARI SA MGA JUDIO,” Mateo 27:33-37.

Dihay duha ka mga kawatan nga gilansang uban kang Jesus, usa sa tuo ug usa didto sa wala, Mateo 27:38. Usa kanila mipili sa dalan sa kinabuhi, ang usa mipili sa dalan sa kamatayon. Samtang ang usa nagapasipala Kaniya, ang usa ming-ingon Kaniya, “Jesus, hinumdumi ako kon atua Ka na sa imong Gingharian.” Ug Siya mitubag kaniya, “Sa pagkatinuod, sultihan Ko ikaw, karon kauban ka Nako sa paraiso”. Takna na kadto sa kaudtuhon (12:00) ug ang kangitngit mitabon na sa tibuok yuta hangtud sa ika tulo ng (3:00) takna sa hapon, tungod kay ang adlaw nasalipdan. Ug ang tabil sa templo nagisi ngadto sa duha ka bahin, Lukas 23:39-45. Ug sa dihang nadawat ni Jesus ang maaslom nga bino, Siya ming-ingon, “Tapus na!” Juan 19:30. Ug si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog ug miingon, “Amahan, nganha sa Imong mga kamot itugyan Ko ang Akong espiritu.” Ug sa nakapamulong na Siya niini, nabugto ang Iyang ginhawa, Lukas 23:46. Sa dihang miabut na ang kahaponon, miadto ang usa ka tawong datu gikan sa Arimatea, nga ginganlan ug Jose, kinsa nahimo usab nga tinun-an ni Jesus. Kining tawhana miadto kang Pilato aron pangayuon ang lawas ni Jesus. Ug unya si Pilato nagsugo nga ihatag ang lawas ngadto kaniya. Ug gikuha ni Jose ang lawas ug gilimisan niya kini sa malinis nga panaptong lino. Ug gipahimutang niya kini sa bag-ong lubnganan nga kinubkob niya diha sa kilid sa pangpang. Usa ka dakung bato iyang giligid ug gisap-ong kini sa pultahan sa lubnganan, Mateo 27:57-60. Ang gisaad nga Hari patay na ug ang mga pangulo sa Israel nagahunahuna nga ila nang nawala sa hingpit si Jesus.

Usa kaadlaw milabay, ikaduha kaadlaw ug sa ika tulo ka adlaw ang atong Maluluwas nabanhaw gikan sa mga patay! Mateo 26:1-8.

Si Jesus ba angayan silotan sa kamatayon? Dili. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan si Jesus wala gayud makahimo ug sala. Mahimo Siyang mabuhi hangtud sa kahangturan, apan atong nakita:

1. Ang *atong mga sala* maoy nakapalansang ni Jesus sa krus, 1 Corinto 15:3-4. Iyang gidala ang atong mga sala ug misul-ob sa mapulang kopo sa pagpaubos aron makasul-ob kita sa kopo sa pagkamatarung.

2. Si Jesus misul-ob sa *purongpurong nga tunok* aron kita makasul-ob sa purongpurong sa pagkamatarung, 2 Timoteo 4:8.
3. Si Jesus *namatay sa atong kamatayon*. Unya Siya nabanhaw, ug karon Siya maghatag kanato sa Iyang binanhaw nga kinabuhi, Roma 6:4. Sa takna nga kita mosalig ni Jesus ingon nga atong Manluluwas, ang Espiritu Santo magabautismo kanato ngadto sa Lawas ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo karong panahona. Ug mahimo kitang mahiusa kang Cristo ug ang Iyang bautismo nga kamatayon mahimong atong bautismo; ang Iyang paglubong mahimong atong paglubong, ug ang Iyang pagkabanhaw mahimong atong pagkabanhaw. Busa kay bag-o naman kitang binuhat diha kang Cristo, magkinabuhi kita diha sa kabag-o sa kinabuhi.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban Kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.” Roma 6:4.

PAGTULON-AN 19 – BULOHATON

Direksyon: Ang mga mosunod nga mga pahayag Tinuod ug Bakak. Pangitaa ang mga bersikulo ug isulat sulod sa parenthesis ang letrang (T) kung tinuod, ug letrang (B) kung bakak.

1. () Ang mga propeta nakakita sa mga pag-antus ni Cristo alang sa atong mga sala didto sa Bukid sa Kalbaryo. Salmo 22:16.
2. () Si Cristo naghigut sa Iyang umalabut nga kamatayon nga usa ka bautismo. Lukas 12:50.

-
- This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

PAGTULON-AN 20 – SI PEDRO NAGADUMALA SA TRAPIKO SA DALAN SA GINGHARIAN

Buhat 1 - 7

TEMA: Sa pagtudlo sa mga magtotoo sa bulohaton sa pagpangabig alang kang Cristo.

Unsa kaha kamalipayon nga adlaw alang sa mga magtotoo sa dihang nadawat nila ang balita nga si Jesus nabanhaw. Siya mipakita sa kapin kinyentos (500) nga mga igsoon sa usa ka higayon gawas sa Iyang mga apostoles ug kang Santiago, 1 Corinto 15:6-7. Kini nahitabo pinaagi sa dili malalis nga mga kamatuoran sulod sa kwarenta (40) ka adlaw ug Siya nagapakigsulti kanila sa mga butang nga may kalabutan sa gingharian sa Dios. Siya nagsugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, apan magpaabut sila sa bautismo sa Balaang Espiritu. Sa diha nga ang mga apostoles nagakatigum, sila nangutana Kaniya nga nagaingon, “Ginoo, niini bang panahona igapahiuli Mo ang gingharian sa Israel?” Siya mitubag kanila, “Dili itugot kaninyo ang pagkasayud sa mga panahon o mga kahigayonan nga gitudlo sa Amahan pinaagi sa Iyang kaugalingong gahum; apan kamo magadawat hinuon ug gahum sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta,” Buhat 1:3-8.

Ang Dios nagahatag sa Israel ug kahigayonan sa pagdawat sa ilang Ginoo nga nabanhaw, ang sukaranan sa pagtukod sa GINGHARIAN diin ang DALAN SA GINGHARIAN nagapadulong, ug tungod kay mao kana ang paagi nga ang mga saad nga panalangin sa Dios magaabut sa tibuok kalibutan. Ngano man nga ang Dios nagamaloluy-on ug nagahatag sa Israel sa lain nga kahigayonan sa paghinulsol human nila gilansang ang Iyang Anak? Kini tungod kay:

1. Si Cristo nag-ampo didto sa ibabaw sa krus: “Amahan, pasayloa sila,” Lukas 23:34.
2. Nakasulat sa Lukas 13:6-9 nga sulod sa tulo (3) katuig si Cristo, samtang dinhi pa Siya sa yuta, mianhi alang sa Israel, ang kahoy nga igira, sa pagpangita sa bunga; apan wala Siyay nakaplagan. Atong mabasa niining maong sambingay nga ang Israel gihatagan pa ug laing usa (1) katuig aron mamunga.
3. Ang Dios gusto pa mohatag katapusang pagsulay sa Israel sa pagsusi sa ilang mga kasingkasing. Ilang gitugot ang pagpatay kang Juan Bautista ug ilang gipangayo ang paglansang sa krus ni Cristo. Karon ang Dios nagatinguha sa pagtan-aw una sa ang ilang buhaton kon ipadala na ang Espiritu Santo.

Human sa pagkayab ni Cristo, ang mga apostoles namauli sa Jerusalem ug misaka sila sa lawak sa itaas. Didto sila mipili kang Matias aron ihulip kang Judas Iscariote human siya nagbudhi kang Jesus human sa iyang paghikog, Buhat 1:15-26.

Ang Pentecostes maoy ika singkwenta (50) ka adlaw human sa Pascua o “Passover”, Levitico 23:15-16. Gitawag usab kini nga Piesta sa mga Semana (Deuteronomyo 16:10) ug ang Piesta sa Ani (Exodo 23:16). Sa pag-abut na sa adlaw sa Pentecostes, nanagkatigum sila sa usa ka dapit. Ug sa kalit dihay miabut gikan sa langit usa ka dahunog nga sama sa naghaguros nga hangin ug mipuno kini sa tibuok balay diin sila nagalingkud. Ug napuno silang tanan sa Balaang Espiritu ug nagsugod sa pagpamulong sa mga katingalahang buhat sa Dios sa nagkalain-laing pinulongan. Karon dunay mga Judio nga nagapuyo sa Jerusalem, mga tawong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit, kinsa natingala ug nahingangha nga sila nakadungog kanila nga nagasulti sa ilang kaugalingong pinulongan, Buhat 2:1-13.

Si Apostol Pedro mitindog ug mipasibaw sa iyang tingog ug mipahayag kanila: “Kini mao ang gisulti pinaagi sa Propeta nga si Joel”. Siya migamit sa mga panagna nga gihisgutan sa Joel 2:28-32, Salmo 16:8-11, Salmo 132:11 ug Salmo 110:1 sa pagpatin-aw ngadto kanila nga si Jesus kinsa ilang gilansang sa krus mao ang Ginoo ug Cristo. Karon sa dihang nadungog nila kini, gisakitan sila sa ilang mga kasingkasing ug miingon kang Pedro ug sa ubang apostoles, “Mga igsoon unsa man ang among buhaton?”



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Adlaw sa Pentekostes

Si Pedro miingon kanila, “Paghinulsol kamo ug magpabautismo kamo sa ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug kamo magadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Busa kadtong midawat sa pulong gibautismohan; ug sa maong adlaw adunay tulo ka libo (3000) nga mga kalag nga nadugang kanila, Buhat 2:14-41.

Sila nagapadayon kanunay nga masibuton sa pagtulon-an sa mga apostles ug sa pakig-ambitay, sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa pag-ampo. Ang matag-usa mibati sa kahadlok; ug daghang mga kahibulongan ug ilhanan nangahimo pinaagi sa mga apostoles. Ang tanan nga nagatoo nanag-ipon ug gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan ug mga kabtangan ug ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Matag-adlaw nagapadayon sila sa usa ka hunahuna sa templo, ug pagpikas-pikas sa tinapay sa matag balay ug balay. Nagahiusa sila sa pagpangaon uban sa kalipay ug pagkamatinud-anon sa kasingkasing, nga nagadayeg sa Dios ug nahimut-an sa tanang mga tawo. Ug ang Ginoo nagadugang ngadto kanila sa mga ginaluwas adlaw-adlaw, Buhat 2:42-47.

Karon murag mao na ang maayong panahon nga mobalik na ang Hari, Buhat 3:19-21. Apan ang mga pangulo sa Israel dili gusto maghinulsol ug magpabautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Dili sila gusto nga ang DALAN SA GINGHARIAN maandam alang sa Hari. Ang pag-ayo sa bakul nga makililimos sa pultahan sa templo, naghimo kanila sa pagsugod sa paglutos sa mga apostoles. Ang mga sacerdote, ang kapitan sa magbalantay sa templo ug ang mga saduceo midakup kang Pedro ug Juan ug ila sila nga gibilanggo, Buhat 4:1-3. Human sila gihulga; ilang gibuhian sila, Buhat 4:21. Apan si Pedro ug si Juan wala gayud mohunong sa pagsulti sa ilang nakita ug nadungog. Ug daghan pa nga mga magtotoo sa Ginoo gidugang kanunay kanila, Buhat 5:14. Ang labawng sacerdote, uban sa iyang mga kaubanan (ang sekta sa mga saduceo) napuno sa kasina. Ilang gipadakup ang mga apostoles ug gibalhug sa bilangguan. Apan sa kagabhion ang manolunda sa Ginoo nagpagawas kanila, Buhat 5:17-19.

Sa katapusan, ang mga pangulo sa Israel mibato sa matinuhoon nga si Esteban. Ang mga saksi nagabutang sa ilang mga sinina didto sa tiil sa usa ka batan-on nga ginganlan si Saulo. Samtang nagaluhod, si Esteban misinggit sa usa ka makusog nga tingog, “Ginoo, dili Mo unta sila pagsang-atan niining salaa.” Human siya nakapamulong niini, siya namatay, Buhat 7.

Unsa naman ang buhaton sa Dios karon, nga ang mga pangulo sa Israel nagasalikway man sa nabanhaw nga Ginoo ug nagasupak sa Iyang Balaang Espiritu? Si Jesus nagatagna na sa pagsalikway sa Israel Kaniya, Mateo 21:42-46. Siya nagaingon sa Mateo 12:31, nga ang pasipala batok sa Espiritu dili gayud pasayloon. Ang dilipagkamatinuohon nagababag na usab sa sakyanan sa DALAN SA GINGHARIAN, sama sa nahitabo didto sa kamingawan sa Kadesh. Ang dilipagkamatinuohon nagadala kanunay sa kaguol ug kasamok. Ang mga

apostoles nakakita sa nabanhaw nga Cristo, ug tungod nakita nila Siya; sila mitoo, nahimong gamhanang mga saksi.

Kita nga mga magtotoo karon nga nagapuyo sa TUGPAHANAN SA GRASYA wala makita pinaagi sa atong mga mata ang Cristo nga nabanhaw, apan nia kanato ang kasaysayan sa Iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw diha sa Bibliya. Ang Dios nagatinguha nga kita motoo sa Iyang Pulong ug mahimo nga mga saksi kon unsa ang anaa sa Iyang Pulong, 2 Timoteo 2:15, 3:16, Hebreohanon 4:12.

Si Pedro usa ka maayong pulis-trapiko. Iyang gitudlo sa mga Judio si Cristo, ingon nga mao lamang ang dalan sa kaluwasan. Unsang klase ka nga pulis-trapiko? Gusto sa Dios nga ang matag-usa kanato magagiya sa mga tawo aron mosakay sila sa SAKYANAN SA KALUWASAN. Si Pedro nagwali: “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita,” Buhat 4:12.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita,” Buhat 4:12.

PAGTULON-AN 20 – BULOHATON

Direksyon: Tan-awa ang mga bersikulo sa Kasulatan ug imong makita ang mga tubag sa mga mosunod mga pangutana.

1. UNSA ang pangutana sa mga apostoles sa Ginoong Jesus mahitungod sa GINGHARIAN sa dihang nagpakita Siya kanila human sa Iyang pagkabanhaw? Buhat 1:6. _____
_____.
2. UNSA man ang tubag sa Ginoong Jesus? Buhat 1:7. _____
_____.
3. UNSA man ang gisulti ni Ginoong Jesus sa mga apostoles nga madawat nila kon ang Espiritu Santo mokunsad na kanila? Buhat 1:8. _____.
4. UNSA man ang mahitabo sa mga apostoles? Buhat 1:8. _____
_____.
5. UNSA man ang gisulti ni Pedro sa mga Israelitas sa adlaw sa Pentecostes? Buhat 2:38.

_____.
6. UNSA man ang katarungan sa Dios nga gihatagan pa man ang Israel ug laing kahigayonan sa paghinulsol, human nila gipalansang si Cristo sa krus? Lukas 23:34

_____.
7. UNSA man ang saad nga gihimo kang Pedro? Mateo 16:19. _____

_____.
8. UNSA man ang saad nga gihimo alang kanato nga magahimo kanato nga madasig sa paghago alang sa atong Ginoo maingon sa gibuhay ni Pedro? 1 Corinto 3:8. _____
_____.
9. UNSA man ang mensahe nga kita nga nailalum sa GRASYA atong ihatag sa magadumala sa trapiko diha sa TUGPAHANA SA GRASYA, ug magdapit sa mga tawo nga mosakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN? Roma 10:9-10. _____

_____.
10. Isulat ang Buhat 4:12: _____

_____.

PAGTULON-AN 21 – ANG KAHIBULONGANG PAGKAKABIG NI SAULO

Buhat 8 - 9

TEMA: Pagpakita sa tawag ni Cristo alang sa pag-alagad.

Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagpanaw karon, mobalik kita pagtan-aw didto sa mga ESKINA SA KALIBUG. Didto sa maong panahon ang tawo misalikway sa Dios; ug busa ang Dios misalikway usab kanila, Roma 1:24-28. Unya nagpili ang Dios ug usa ka tawo, si Abram, aron sa pagsugod ug bag-o nga pagdumala sa tawo, Genesis 12:1-3. Ang tawo miliko ngadto sa DALAN SA MGA GENTIL. Si Abram lamang ang misunod sa Dios diha sa DALAN SA SAAD, Buhat 7:2-4. Kining pagtulon-an magasugod diha sa DALAN SA GINGHARIAN, ug karon atong tan-awon unsaon sa Israel pagpadayon sa pagsalikway sa tanyag sa Dios sa gingharian; ug giunsa sa Dios pagtawag ang *bag-ong* apostol, dili usa sa dose (12) ka apostoles, aron sa pagsugod ug usa ka butang nga hingpit nga bag-o alang sa mga Judio ug mga Gentil.


Sa dihang si Esteban gipanagbato, adunay usa ka tawo nga nagatindog sa duol nga nagabantay sa mga sinina sa mga naglabay ug bato. Ang ngalan sa maong tawo mao si Saulo, Buhat 7:58. Si Saulo natawo nga usa ka Hebreohanon sa tribu ni Benjamen (Filipos 3:5) and usa ka lumolupyo sa Tarsu (Buhat 9:11), ang ulohang siyudad sa Romano nga probinsiya sa Cilicia. Siya natawo nga usa Hebreohanon ug usa ka Romano. Siya gidala sa Jerusalem ug namatuto ilalum ni Gamaliel, Buhat 22:3. Siya usa ka Pariseo, anak sa mga Pariseo (Buhat 23:6) ug miuyon siya nga patyon si Esteban. Sa adlaw sa kamatayon ni Esteban, dihay dakung paglutos batok sa Iglesia sa Jerusalem; ug ang mga magtotoo mikalagiw ngadto sa kayutaan sa Judea ug Samaria, gawas sa mga apostoles. Dihay pipila ka mga matinoohon nga mga tawo nga milubong kang Esteban ug naghimo sa pagbangutan alang kaniya. Apan si Saulo misugod sa paglutos sa Iglesia, misulod sa mga balay ug miguyod sa mga lalaki ug mga babaye aron bilanggoon, Buhat 8:1-3.

Apan unya, atong mabasa ang talagsaong pagkakabig ni Saulo didto sa dalan sa Damasco sa Buhat 9:1-16. Didto sa Damasco gisultihan sa Dios si Ananias: “Umadto ka kang Saulo, kay siya pinili nga galamiton Ko sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga Gentil ug sa mga hari ug sa mga anak sa Israel; kay ipakita Ko kaniya unsa kadaghan ang kinahanglan iyang pagaantuson tungod sa akong ngalan,” Buhat 9:15-16. Busa, si Saulo gihatagan ug pinasahi nga bulohaton sa pag-antus, apan sa kaulahiay siya nagsulat nga kini usa ka pribilihiyo sa pag-antus alang kang Cristo, Filipos 1:29. Unsa man usab ikaw? Imo bang giila nga ang pag-antus alang kang Cristo usa ka pribilihiyo?

Dihadiha si Saulo misugod sa pagwali kang Cristo didto sa sinagoga sa Damasco nga nagaingon, “Siya mao ang Anak sa Dios.” Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong ug

nagaingon, “Dili ba siya kadto nga didto sa Jerusalem nga naglutos sa tanan nga motawag niining maong ngalan, ug mianhi dinhi sa tuyo nga dad-on niya sila ngadto sa labawng sacerdote?” Apan si Saulo nagapadayon sa pagpakiglantugi sa mga Judio pinaagi sa pagpamatuod nga kining Jesus mao si Cristo, Buhat 9:20-22.

Ang mga dili matinoohon nga mga Judio wala modawat sa pagpanghimatuod ni Saulo. Ang Bibliya didto sa Buhat 9:23, nagaingon nga human sa “daghang mga adlaw” sila nanagsabut sa pagpatay kaniya. Ang mga pulong “daghang mga adlaw” mahimong pataason aron mahimong tulo (3) katuig diin si Saulo miadto sa Arabia. Sa maong mga katuigan siya nagadawat ug mga pinadayag gikan sa nabanhaw nga si Jesu-Cristo mahitungod sa bag-ong maayong balita nga iya unyang iwali, Galacia 1:11-17. Ang plano sa pagpatay nahibaloan ni Saulo. Bisan sila nagabantay sa mga pultahan sa siyudad sa adlaw ug gabii aron sa pagpatay kaniya, ang mga tinun-an ni Saulo mikuha kaniya sa kagabhion ug siya gipakanaug sa paril, gitunton sulod sa usa ka bukag, Buhat 9:24-25.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Buhat 9:24

Sa pag-abut ni Saulo sa Jerusalem, siya misulay sa pag-ipon sa mga tinun-an, apan silang tanan nangahadlok kaniya. Wala sila motoo nga siya usa na ka tinuod nga tinun-an. Apan si Bernabe, usa ka Levihanon nga taga Cipro, midala kaniya ngadto sa mga apostoles.

Sa Galacia 1:19, atong makat-unan nga ang tanang mga apostoles nanglakaw gawas kang Pedro ug Santiago nga igsoon sa Ginoo. Si Santiago dili usa sa dose (12) ka mga apostoles, apan siya adunay katungdanan didto sa Jerusalem nga matandi ngadto sa usa ka apostol. Si Bernabe nagasulti kanila nga si Saulo nakakita sa Ginoo didto sa dalan sa Damasco, ug nga ang Ginoo nakigsulti kaniya ug nga didto sa Damasco siya nagapanghimatuod sa maisugon gayud sa ngalan ni Jesus.

Didto sa dalan sa Damasco unang nakita ni Saulo ang nabanhaw nga Ginoo ug nakadungog sa mga pulong, “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo Ako?” Apan dili lamang nga ang Ginoo nagapadayag sa Iyang kaugalingon ngadto *kang Saulo* gikan sa langit, Siya nagapadayag sa Iyang kaugalingon *ngadto sa kalibutan* pinaagi kang Pablo, ang Romano nga ngalan ni Saulo. Sa Galacia 1:12, siya miingon nga nadawat niya ang mensahe “pinaagi sa pagpadayag ni Jesu-Cristo,” apan sa bersikulo 15 ug 16 miingon siya nga ang Dios nahimuot sa “PAGPADAYAG SA IYANG ANAK DINHI KANAKO.” Unsa nga pagpadayag ngadto sa kalibutan ug ngadto sa Israel sa dihang giluwat sa Dios si Saulo, ang Iyang mapasipalang kaaway! Iya kadtong gibuhay aron sa pagpakita nga gusto Niya ang tanan mapasig-uli, “aron Iyang mapakita ang kaluwat sa tanan,” (Roma 11:32). Ang Pinalanggang Anak gisalikway na; apan ang Dios nalangan usa sa adlaw sa paghukom ug mipadayag kang Cristo diha sa dili masukod nga grasya, pinaagi sa pagkabig sa labawng makasasala.

Karon nga si Saulo nakakita na ni Cristo ug nakatilaw sa kadagaya sa grasya, nahimo siya nga bag-o nga tawo. Bisan pa sauna ang Dios nagtan-aw na kaniya nga usa ka bag-o nga tawo, kay ang Dios wala man magatan-aw kaniya ingon nga usa ka dautan, tigpasipala ug mamumuno, apan gilantaw siya karon nga *anaa na kang Cristo*, kinsa nagpakamatay sa iyang dapit (2 Corinto 5:17). Ug dili lamang si Pablo *anaa na kang Cristo*, apan *si Cristo anaa kang Pablo*! Si Pablo miingon sa Galacia 1:15, 16: “... ang Dios... nahimuot sa PAGPADAYAG SA IYANG ANAK DINHI KANAKO.”

Si Cristo namatay makausa sa dapit ni Pablo. Karon si Pablo nagabarug sa dapit ni Cristo, nga nagahangyo sa mga makasasala nga magpasig-uli sila sa Dios. Sama sa ingon ani ang pag-sulti niya: “Si Cristo dili mahimong maania karon. Wala kamo magkinahanglan Kaniya. Apan ania ako nga puli sa Iyang dapit.” Tan-awa ang 2 Corinto 5:20: “Kami nangamuyo, TUNGOD KANG CRISTO, magpasig-uli kamo sa Dios.” Mao kini ang naa sa hunahuna ni Pablo sa dihang miingon siya, “Ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antus tungod kaninyo, ug dinhi sa akong lawas ginapuno ko ang mga kasakit nga nakulang sa mga pag-antus ni Cristo alang sa Iyang lawas nga mao ang iglesia,” Colosas 1:24.

Ang puli nga pag-antus ni Cristo natapus na ug ang panahoon miabut na nga pagahukman na ang dautan nga kalibutan. Apan hinuon Siya misulti ngadto sa labaw nga manglulutos: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos Mo ako?” Ug sugod sa maong panahon, si Saulo nga manglulutos nahimong si Saulo nga ginalutos; ug kini Iyang gidawat uban sa kalipay

aron sa pagpakita sa grasya sa gisalikway nga Cristo. Kini iyang gitawag nga “pag-ambit sa Iyang mga kasakit” (Filipos 3:10) ug “pagpuno” sa nakulang sa mga pag-antus ni Cristo.

Si Pablo, ang bag-ong tawo diha kang Cristo, nagapahinumdom kanato sa “usa ka bag-ong tawo” nga karon gihimo sa Dios diha sa mga napasig-uli nga mga Judio ug mga Gentil, (Efeso 2:14-16). Si Pablo mao ang panig-ingnan. Sama kang Pablo, kita usab nagabarug sa atubangan sa Dios diha kang Cristo nga “hingpit diha Kaniya” (Colosas 2:10), tungod kay Siya nagpakamatay puli kanato. Ug samtang kita nagabarug sa atubangan sa Dios *diha kang Cristo*, si Cristo usab nagabarug sa atubangan sa kalibutan *alang kanato*, sa pagpangamuyo sa mga tawo “tungod kang Cristo” nga magpasig-uli sila sa Dios. Ug busa ang Dios nagapadayon sa pagpadayag sa Iyang Anak ngadto sa kalibutan pinaagi sa mga makasasala nga naluwas pinaagi sa grasya.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Cristo, nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa Iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Cristo, nangamuyo kami kaninyo, magpasig-uli kamo ngadto sa Dios.” 2 Corinto 5:20

PAGTULON-AN 21 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Balik didto sa Tore sa Babel nga gitawag nga ESKINA SA KALIBUG didto sa atong mapa, adunay nahitabo sa mga Gentil tungod kay mirebelde sila sa Dios. Tan-awa kon unsa kini pinaagi sa pagpangita sa mga mosunod nga mga Kasulatan:

Rom. 1:24: _____

Rom. 1:26: _____

Roma 1:28: _____

2. Si Esteban nag-ingon nga ang Israel sad-an sa tulo ka mga butang, unsa kini? Buhat 7:51-52. Kamo kanunay gayud nga _____.

Ang inyong _____ nga nagpahibalo sa pag-abut sa Usa nga Matarung. Sila karon mao ang _____ ug _____ ni Cristo.

3. Ang Israel nahimong sama sa kadautan sa mga Gentil, busa ang Dios nangandam sa pagbuhat ug usa ka bag-ong butang. Ang una Niya nga lakang mao ang pagtugyan sa tanang _____ aron ang tanan Iyang _____. Roma 11:32.

4. Ang tawo diin didto gibutang sa iyang tiilan ang mga sinina sa mga tawong mibato kang Esteban mao si _____. Buhat 7:58.

5. Si Cristo misulti kang Ananias nga si Saulo maoy Iyang galamiton sa pagdala sa Iyang ngalan ngadto sa tulo ka grupo sa mga tawo. Hinganli sila, Buhat 9:15-16.

_____.

6. Dili lamang si Pablo anaa kang Cristo, apan si Cristo anaa kang Pablo. Si Pablo nagaingon sa Galacia 1:15,16: _____.

_____.

7. Ang Dios nakigsulti kang Saulo gikan sa Langit. Giunsa Niya pagpakigsulti kanato karon nga nagakinabuhi diha sa TUGPAHANAN SA GRASYA? Roma 10:17. _____.

_____.

8. Unsa man ang TINUGYANAN NGA PINADALA? Tan-awa ang pulong diha sa diksyonaryo ug isulat sa mubo lamang ang kahulogan. _____.

_____.

9. Sumala sa 2 Corinto 5:20, unsa man ang ato kinahanglan buhaton? _____.

_____.

10. Isulat ang 2 Corinto 5:20: _____.

_____.

_____.

PAGTULON-AN 22 – SI PEDRO MITABOK SA DALAN SA MGA GENTIL

Buhat 10

TEMA: Sa pagpakita sa kalainan ug pagkapareha sa maayong balita ni Pedro ug ni Pablo.

Kon ikaw magatan-aw sa usa ka prutas nga “orange” ug usa ka mangga, pila ba ka mga paagi nga imong mahinganlan diin kining mga prutas nagakalahi? Sa iyang kolor, sa kalami o sa iyang porma ba? Sa unsa ba nga mga paagi sila nagkapareha? Pareho kining lingin, mga prutas ug pareho kining maayo kaonon, ug uban pa. Karon, atong pagatan-awon sa unsa nagkalahi ang maayong balita ni Pedro ug ang maayong balita ni Pablo. Ato usab tan-awon nga kini nagkapareha sa pipila ka mga paagi.


Si Pedro nagapadayon gihapon sa iyang trabaho ingon nga tagdumala sa trapiko sa DALAN SA GINGHARIAN. Siya ilalum sa Kasugoan ug nagadumala lamang ug usa ka matang sa mga tawo ngadto sa Ginghamarian: *ang mga Judio*, Buhat 2:36. Siya ug ang ubang mga apostoles nagapamatuod sa ilang kagahum pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan, Buhat 3:1-10, 5:12-16. Apan didto sa Buhat 9:43, atong mabasa nga si Pedro nagpabilin pipila ka mga adlaw sa Jopa didto sa balay ni Simon nga magpapanit. Adunay usa ka tawo didto sa Cesaria nga ginganlan ug Cornelio. Siya usa ka kapitan sa kasundalohan nga gitawag nga Panon nga Italyanhon, masimbahon nga tawo ug mahadlok sa Dios kauban sa iyang pamilya, ug nagahatag daghang limos sa mga Judio ug nagaampo kanunay sa Dios. Ang iyang mga pag-ampo, mga limos misaka ingon nga usa ka handumanan atubangan sa Dios, ug usa ka manolunda sa Dios misulti kang Cornelio sa pagpaadto ug mga tawo sa Jopa aron ipadala si Pedro nga muadto sa iyang balay ug magapatalinghug sa mensahe ni Pedro. Sa wala pa makaabut ang tulo (3) ka mga tawo sa balay ni Simon, si Pedro nakakita ug panan-awon diin ang Dios nagapakita kaniya nga dili niya paghinganlan si bisan kinsa nga tawo nga dili balaan ug hugaw. Pagkasunod adlaw, si Pedro mikuyog kanila bisan dili angay sa usa ka Judio nga makighiusa sa usa ka langyaw ug sa pagbisita kaniya, Buhat 10:1-33.

Uban ni Cornelio, si Pedro mitabok sa DALAN SA MGA GENTIL. Mibuka si Pedro sa iyang baba ug iyang gipatin-aw sa pagpasabut karon nga ang Dios wala nay pinalabi, apan sa matag nasud ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat ug matarung iyang pagadawat. Ug si Pedro miwali sa pulong nga iyang gipadala sa mga anak sa Israel, ang pakigdait pinaagi kang Jesu-Cristo, kinsa mao ang Ginoo sa tanan; giunsa sa Dios sa pagdihog si Jesus nga taga Nazaret sa Balaang Espiritu uban sa gahum ug giunsa Niya paglakaw sa pagbuhat ug maayo ug nagapang-ayo sa tanan nga gisakit sa demonyo, tungod ang Dios nagauban man kaniya. Giunsa sa mga Judio pagpatay kaniya, pinaagi sa paglansang sa krus ug giunsa sa Dios pagbanhaw kaniya sa ika tulo (3) ka adlaw; giunsa ni Cristo sa pagpakita sa iyang kaugalingon sa dayag ngadto sa mga pinili ug nagsugo kanila sa

pagmantala sa mga tawo nga Siya magahukom sa mga buhi ug sa mga patay ug nga pinaagi sa Iyang ngalan ang matag-usa nga motoo Kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala, Buhat 10:37-43.

Samtang si Pedro nagasulti niining mga pulong, ang Balaang Espiritu mikunsad kanilang tanan nga nakadungog sa mensahe. Ang mga magtotoo nga may sirkunsisyon nga mikuyog kang Pedro natingala tungod kay ang gasa sa Balaang Espiritu gikabubo man usab ngadto sa mga Gentil. Kay nakadungog man sila nga nanagsulti sila ug mga dila ug nanagdayeg sa Dios.

Ug unya si Pedro mitubag, “Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato?” Ug siya misugo kanila nga magpabautismo sila sa ngalan ni Jesu-Cristo. Si Pedro gigamit sa Dios sa pagtabok sa DALAN SA MGA GENTIL, aron ang ubang mga tinun-an masayud nga ang Dios karon nagatugot na sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga Gentil.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Buhat 10:45

Karon, kita nga nagapuyo sa TUGPAHANAN SA GRASA. Atong mahibaloan nga adunay kalainan sa mga mensahe ni Pedro ug ni Pablo. Ang Dios nagatudlo kanato nga ato

gayud nga ilhon ang mga butang nga nagkalahi, Filipos 1:10. Kita gisultihan sa pagbahinbahin sa husto ang Pulong sa Kamatuoran, 2 Timoteo 2:15.

ANG KALAINAN

1. Si Pedro gipaadto sa balay ni Cornelio tungod kay si Cornelio mahadlok sa Dios ug nagabuhat kon unsa ang matarung, Buhat 10: 2,35. Apan si Pablo gihatagan sa maayong balita sa grasya sa Dios (Buhat 20: 24) tungod kay kita, mga magtotoo kang Cristo, mga makasasala man nga walay paglaum, Roma 3:10-18, 5:8,10.
2. Kadtong nangaluwas pinaagi sa maayong balita ni Pedro nagasulti ug mga dila nga gihatag ingon nga ilhanan sa mga Judio, 1 Corinto 1:22. Apan, si Pablo nagaingon nga ang dila pagahunongon, 1 Corinto 13:8.
3. Si Pedro nagabautismo sa tubig aron maluwas, Marcos 16:15-16. Apan si Pablo miingon, “Si Cristo *wala* magpadala kanako aron sa pagpamautismo,” 1 Corinto 1:17. Daghan ang nagapaningkamot sa pagtabon sa unsay tin-aw nga gipahayag sa maong mga bersikulo. Sama lang daw nga si Pablo nagpasabut niining iyang pahayag nga ang pagwali sa maayong balita mao ang labing importanting butang, ug nga iyang gitugyan sa uban ang mga dili kaayo mahinungdanong butang sama sa pagbautismo sa tubig. Kon si Pablo nagatugyan sa bautismo ngadto sa uban, kini ilalum lamang gihapon sa iyang pagbulot-an nga ang mga tawo kinahanglan bautismohan. Kini nga kamatuoran makita sa Juan 4:12, diin si Jesus naghimo ug nagbautismo ug daghan pang mga tinun-an kay ni Juan (bisan dili gayud si Jesus nagbautismo apan ang iyang mga tinun-an). Kon atong masulti nga si Jesus nagpangbautismo bisan ang tinun-an lamang ang nagabuhat, ato usab kini nga masulti nga si Pablo nagabautismo bisan kini nga buhat iyang gitugyan ngadto sa iyang mga kauban. Si Pablo nagabuhat ug daghang mga butang nga may kalabutan sa maayong balita sa gingharian sa Israel. Apan sa nagakadaghan na ang pinadayag mahitungod sa programa sa Lawas ni Cristo, si Pablo mipahayag didto sa Efeso 4:5: “Adunay usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, ug USA ka bautismo.” Wala na gayud kay pagduhaduha kon unsa nga bautismo ang gipasabut diha sa Efeso 4:5. Ang 1 Corinto 12:13, nagapahayag sa tin-aw nga kita gibutang sa Lawas ni Cristo pinaagi sa bautismo sa Balaang Espiritu.
4. Si Pedro nagawali sa Kasugoan; apan si Pablo nagawali nga ang mga Gentil dili ilalum sa Kasugoan, apan ilalum sa grasya, Roma 6:14.

ANG PAGKAPAREHA

1. Pareho nga si Pedro ug si Pablo nagawali sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagtoo kang Cristo, Buhat 10:43, Roma 3:22.
2. Pareho nga adunay bulohaton alang sa tibuok kalibutan: Si Pedro alang sa pagtukod sa Gingharian; si Pablo alang sa pagtawag sa langitnong Lawas ni Cristo, Buhat 1:8, 2 Corinto 5:19.

3. Pareho nga nagsaad sa pagbalik ni Cristo: Si Pedro nagatug-an sa pag-anhi ni Cristo sa kalibutan ingon nga Hari; si Pablo nagatug-an sa pag-anhi ni Cristo diha sa kahanginan aron sa pagtigum sa Lawas ngadto sa Iyang kaugalingon, Buhat 3:20, 1 Tesalonica 4:16-17.

Si Pedro nagawali lamang sa mga Judio, hangtud nga ang Dios mipadayag kaniya nga wala nay pinalabi sa mga tawo. Ngadto kang Pablo gihatag aron ipakita ang kamatuoran sa hingpit nga pagbungkag sa tanang kalainan, Efeso 2:14. Karon ang Dios gusto nga kita makakita nga ang tanang tawo sa tanang kolor ug kaliwat, gikinahanglan maluwas dili pinaagi sa mga relihiyosong mga buhat. Ang matag-usa kanila kinahanglan maluwas pinaagi sa kaugalingong pagtoo sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesu-Cristo.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios, usa ka magbubuhat nga walay igakaulaw, mahibalo nga mobahinbahin sa pulong sa kamatuoran.” 2 Timoteo 2:15.

PAGTULON-AN 22 – BULOHATON

Si Pedro nagawali sa maayong balita sa GINGHARIAN, samtang si Pablo gitawag aron sa pagwali sa maayong balita sa GRASYA SA LAWAS NI CRISTO. Ang katuyoan niining pagtulon-an, mao ang pagpakita sa kalainan ug sa pagkapareha niining duha (2) ka mga mensahe. Direksyon: Ibutang ang mga bersikulo nga gihatag ug imong makita ang pagkamahinungdanon sa *hustong pagbahinbahin sa pulong sa kamatuoran*.

KALAINAN

PEDRO

- 1.-2. Gipadala ngadto kang Cornelio tungod kay siya _____.
_____. Buhat 10:35
- 3.-4. Kadtong naluwas nagasulti ug _____.
Buhat 10:46
- 5.-6. Gibautismohan sa _____.
Buhat 10:47

PABLO

- Gipadala ngadto sa mga Gentil tungod _____.
_____. Roma 5:8
- Nagaingon nga ang dila _____.
1 Corinto 13:8
- Nagaingon nga siya wala ipadala sa _____.
_____. 1 Corinto 1:17

PAGKAPAREHA

- 7.-8. Butangi ang mga blangko sa ubos ug imong makita sa unsa nga paagi nagkapareha ang mensahe ni Pedro ug ni Pablo.

Pareho sila nga nagwali sa kapasayloan sa sala pinaagi sa _____ sa Ginoong Jesu-Cristo. Buhat 10:43, Roma 3:22.

Pareho nga adunay bulohaton alang sa _____. Buhat 1:8, 2 Corinto 5:19. Si Pedro alang sa pagtukod sa Ginghamarian; si Pablo alang sa pagtawag sa Lawas ni Cristo.

Pareho nga adunay bulohaton sa _____ ni Cristo, Buhat 3:20, 1 Tesalonica 4:14-17. Si Pedro nagsulti nga si Cristo muanhi ingon nga Hari; si Pablo nagsulti nga si Cristo moanhi ingon nga Ulo aron pagsakgaw sa Lawas ni Cristo.

9. Ikaw usa ka Tinugyanan nga pinadala ni Cristo. Unsaon nimo pagsulti sa mga tawo nga kinahanglan sila maluwas? Isulat ang mga bersikulo nga imong gamiton: _____
_____.
_____.
10. Isulat ang 2 Timoteo 2:15. _____

_____.

PAGTULON-AN 23 – ANG DUHA KA DALAN GIKAN SA DALAN SA MGA GENTIL NGADTO SA DALAN SA GRASYA

Buhat 13 - 28

TEMA: Sa pagpakita nga ang pagsalikway sa kahayag sa Dios magadala ug kangitngit.


Nakahibalo ka ba sa pagkamahinungdanon sa pulong *gahin*? Tingali ang duha ka tawo adunay maayong relasyon sa panaghigala, apan sila gigahin aron sa pag-adto sa nagkalahing eskwelahan, trabaho o dapit. Sa Bibliya, ang Dios naggahin sa mga butang ug mga tawo alang sa iyang pinasahi nga mga katuyoan. Ang Israel gigahin alang sa katuyoan nga mahimong saksi alang sa kalibutan sa buhi nga Dios. Karon atong tun-an ngano nga napakyas ang Israel, ug ngano nga si Saulo gigahin sa Dios aron sa pagbuhat sa usa ka bag-ong katuyoan.

Human sa pagkakabig ni Saulo miadto siya sa Arabia, ug unya mibalik pag-usab sa Damasco. Human niadto, siya miadto sa Jerusalem diin iyang nahimamat si Pedro ug diin usab siya nakigsulti ug nakiglantugi sa mga Judiong Grecianhon; apan sila naninguha pagpatay kaniya. Sa dihang nasayran kini sa mga igsoon, ilang gidala si Saulo sa Cesaria ug ilang gipalakaw siya ngadto sa Tarsu. Sa dihang nadunggan sa mga kaigsoonan sa Jerusalem ang balita sa nagatubong iglesia didto sa Antioquia, ilang gipadala si Bernabe. Human sa iyang pagdasig kanila, si Bernabe mibiya paingon sa Tarsu aron sa pagpangita ni Saulo; ug sa dihang nakaplagan niya si Saulo, iyang gidala siya sa Antioquia aron sa pag-alagad uban kaniya. Ug didto sa Antioquia ang mga tinun-an gisugdan sa pagtawag nga mga Cristohanon, nga nagakahulogan nga mga “sumosunod ni Cristo.” Galacia 1:17-18, Buhat 9:29,30, Buhat 11:19-26.

Samtang ang mga pangulo sa iglesia sa Antioquia sa Siria nagasimba ug nagapuuasa, ang Espiritu Santo miingon, “Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa bulohaton nga niini gitawag ko sila,” Buhat 13:2. Pinagikan sa Espiritu Santo, sila minglugsong ngadto sa Selucia ug gikan didto milayag sila padulong sa Cipro. Didto sa Pafos ilang gikahibalag ang usa ka salamangkero, usa ka Judio nga propeta nga mini nga ginganlan ug Bar-Jesus (simbolo sa Israel), kinsa kauban sa gobernador nga si Sergio Paulo (simbolo sa Gentil), nga maoy usa ka tawo nga masinabuton. Kining tawhana nagpakuha kang Bernabe ug Saulo, ug gikan kanila nagtinguha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Apan si Bar-Jesus misupak kanila nga naninguha sa pagpatipas ngadto sa gobernador gikan sa pagkamatinooon. Apan si Saulo nga ginganlan usab ug Pablo, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok kaniya, ug nagtawag kaniya nga anak sa yawa, ang kaaway sa pagkamatarung. Siya miingon nga mabuta si Bar-Jesus ug dili na makakita sa adlaw, Buhat 13:4-11.

Kini nagahulagway sa pagkatig-a sa usa ka bahin sa Israel hangtud sa panahon nga mahisulod ang hingpit gidaghanon sa mga Gentil, Roma 11:25. Unya ang gobernador mitoo sa dihang nakita niya ang nahitabo. Bisan karon ang mga Gentil ginaluwas pinaagi sa pagkapukan sa Israel.

Sila mibiya sa Cipro ug mipanaw ngadto sa Perga ug sa Antioquia didto sa Pisidia. Ug sa adlawng igpapahulay sila misulod sa sinagoga, ang tigumanan sa mga Judio ug milingkud. Human sa pagbasa sa Kasugoan ug sa mga Propeta, sila giagda sa pagsulti sa mga pulong sa pagdasig alang sa mga tawo. Si Pablo mitindog ug miwali sa kapasayloan sa mga sala pinaagi kang Jesu-Cristo ug nga pinaagi Kaniya ang tanan nga motoo igapahigawas gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini ang Kasugoan ni Moises wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. Sa pagpanggula ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga butanga unta isugilon pag-usab kanila sa sunod nga adlawng igpapahulay. Sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, hapit ang tanang nanagpuyo sa siyudad nagkatigum sa pagpatalinghug sa pulong sa Dios. Apan sa pagkakita sa mga Judio sa panon sa katawhan, sila napuno sa kasina ug ilang ginasupak ang gisulti ni Pablo, ug ilang gipasipalahan siya.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Buhat 13:45

Si Pablo ug Bernabe, sa walay kukahadlok, miingon, “Kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon, tan-awa, kami mangadto sa mga Gentil,” Buhat 13:13-39. Sa maong pahayag, si Pablo milabang gikan sa DUHA KA DALAN sa mga Judio ngadto sa dalan sa mga Gentil.

Sa panahon sa ikaduhang (2) pagpanaw sa pagwali ni Pablo, siya miadto sa Corinto. Ug didto siya nagapanghimatuod ngadto sa mga Judio nga si Jesus mao ang Cristo, ang Mesias-ang Dinihugan. Apan sa dihang misupak sila ug nagpasipala kaniya, giabyab niya ang iyang mga sapot ug miingon kanila, “Ang kaakohan labut sa inyong dugo anha sa ibabaw sa inyong kaugalingong mga ulo. Sukad karon moadto na ako sa mga Gentil,” Buhat 18:1-6. Si Pablo milabang na usab pagbalik ngadto sa DALAN sa mga Gentil.

Sa katapusan, miabut si Pablo sa Roma ingon nga usa ka binilanggo. Didto gitugotan siya nga magpuyo sa iyang kaugalingon kauban sa sundalo nga nagabantay kaniya. Sa diha nga ang mga pangulo sa mga Judio nakatakda na ug adlaw sa pagbisita kang Pablo, sila miadto sa iyang gipuy-an kauban sa daghang mga tawo, ug siya nagpatin-aw kanila pinaagi sa matinud-anong pagpanghimatuod sa gingharian sa Dios. Naningkamot siya sa pagdani kanila mahitungod kang Jesus, pinasikad sa Kasugoan ni Moises ug sa mga propeta, gikan sa buntag hangtud sa hapon. Adunay pipila nga nadani pinaagi sa mga butang nga gikasulti, apan ang uban wala motoo. Ug sa diha nga wala sila magkauyonay ang usag-usa kanila, si Pablo miingon, “Maayo gayud ang pagkasulti sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ngadto sa inyong mga ginikanan pinaagi kang Isaias...” “Busa hibalo ninyo nga kining maong kaluwasan gikan sa Dios gikapadala na ngadto sa mga Gentil, ug sila magpatalinghug niini.” Buhat 28:23-28. Uban sa pagpahayag niining mga pulonga, usa ka daku nga ilhanan nga “HUNONG” gipahimutang sa DALAN SA GINGHARIAN. Karon, adunay katig-a o pagkabuta nga nahitabo sa Israel. Ang GINGHARIAN wala mapadayon ug ang Dios nagabuhat ug bag-o, ang tinago nga katuyoan.

Atong nakita nga ang tibuok nasud mipili sa kangitngit kaysa sa kahayag. Unsaon ba nga ang kalibutan mapanalanginan kon ang Israel, ang sandayong sa mga panalangin sa Dios, nagmatig-a? Hinuon, kon atong tan-awon pag-ayo ang mapa, adunay pagliko sa tumoy sa DUHA KA DALAN, usa ka pagliko nga karon ato nang subayon ngadto sa lain nga mahimayaong bahin sa DALAN SA KINABUHI. Ato kining pagatawgon nga DALAN SA GRASYA. Ang grasya nagapasabut walay paghago or takus nga pabor, o gasa sa gugma, nga karon gipakita sa Dios ngadto sa mga *Judio* ug mga *Gentil*, nga dili gayud angayan tungod kay pareho sila nga misalikway sa Dios.

Usa ka butang atong makita dinhi mao ang makalilisang nga resulta sa pagsalikway sa mga Pulong sa Dios. Ikaw ba sad-an usab niana karon? Kondili ka motuman sa Pulong, imo kining gisalikway. Ang padayong pagsalikway sa kahayag magadala ug kangitngit. Ang tibuok kalibutan karon nagkinahanglan nga madala pagbalik ngadto sa kahayag sa mga Pulong sa

Dios. Unsaon? Pinaagi sa pagtoo sa dautang balita; nga ang tanang makasasala nga mamatay nga walay Cristo, angayan mamatay sa ilang mga sala sa usa ka espirituhanong kamatayon nga walay katapusan, maingon man usab sa lawasnong kamatayon, Roma 6:23. Apan pinaagi sa pagtoo usab sa maayong balita; nga “si Cristo namatay alang sa atong mga sala, gilubong ug nabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw,” 1 Corinto 15:1-4, sa maong panahon, ang tawo pagapuy-an sa Balaang Espiritu, 2 Timoteo 1:14, Roma 8:9, 11. Kining panalangin nagaabut uban sa moral ug espirituhanong katungdanan nga mahimong usa ka diosnon nga tagbalay sa Halangdon nga Bisita nga ania sa sulod nato.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Cristo Jesus, alang kaninyo. Ayaw ninyo pagpalonga ang Espiritu,” 1 Tesalonica 5:18-19.

PAGTULON-AN 23 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1. Asa man si Saulo sa diha nga ang Espiritu Santo miingon, “Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa bulohaton nga niini gitawag Ko sila,” Buhat 13:2. _____.
2. Asa man sila nga isla miadto, Buhat 13:4. _____.

3. Unsa man ang duha ka mga ngalan sa Judio nga salamangkero nga ilang gikahibalag didto sa lungsod sa Pafos? Buhat 13:6, Acts 13:8. _____.
- 4.-6. Ipakita nga ang kasinatian ni Saulo uban kang Bar-Jesus, usa ka hulagway sa unsay pagdumala sa Dios sa Israel karon. Basaha ang Buhat 13:7-11 ug pun-a ang hawan ug imong makita ang tubag.
- Si Bar-Jesus _____ kanila (Pablo ug Bernabe), Buhat 13:8.
 - Ang mga Judio (Israel) napuno sa kasina ug _____ sa mga butang nga gisulti ni Pablo, Buhat 13:45.
 - Si Bar-Jesus naninguha sa _____ sa gobernador _____ gikan sa pagtoo, Buhat 13:8.
 - Ang mga Judio (Israel) naninguha sa pagdili kang Pablo sa _____ ngadto sa mga Gentil, 1 Tesalonica 2:15,16.
 - Si Bar-Jesus gihimong _____ sa usa ka panahon, Buhat 13:11.
 - Ang Israel mahimong _____ hangtud masulod na ang hingpit gidaghanon sa mga Gentil, Roma 11:25.
 - Ug ang gobernador nga si Sergio Paulo _____, Buhat 13:12.
 - Ang mga Gentil usab _____, Buhat 28:28.
- 7.-8. Isulat ang mga bersikulo nga nagapakita unsa ang gisulti ni Pablo sa dihang milabang siya gikan DALAN SA GINGHARIAN ngadto sa DALAN SA MGA GENTIL sa DUHA KA DALAN.
- Buhat 13:46: _____

_____.
 - Buhat 18:6: _____

_____.
 - Buhat 28:28: _____
_____.
9. Sumala sa 2 Tesalonica 2:10-12, unsay mahitabo niadtong dili modawat sa gugma sa kamatuoran aron sila maluwas? Pagalaglagon ug pagahukman sa silot.
10. Isulat ang 1 Tesalonica 5:18,19: _____

_____.

PAGTULON-AN 24 – SI PABLO, ANG PILOTO SA SAKYANAN SA KALUWASAN

Mga Sulat ni Pablo

TEMA: Aron sa pagpakita sa katungdanan sa mga magtotoo sa pagpahayag ngadto sa tanang mga tawo kon unsa ang laraw nga tinago sa Efeso 3:9.

Sa miagi, mibiya kita sa dapit nga adunay babag nga HUNONG nga gibutang sa DALAN SA GINGHARIAN, diin kita miliko ngadto sa mahimayaong DALAN SA GRASYA. Unsay nakapahimo sa DALAN SA GRASYA nga lahi sa ubang mga dalan diha sa DALAN SA KINABUHI? Si Pablo gipili aron sa pagsulat mahitungod sa *mga tinago o mga misteryo* sa Dios sa diha nga kini gipadayag sa Dios kaniya. Ang iyang mga sinulat gitawag nga mga sulat ni Pablo. Kini sila ginganlan sumala sa ngalan sa dapit; diin ang mga magtotoo nagapuyo nga gusto ni Pablo nga alagaran o mga ngalan sa mga magtotoo nga iyang gisulatan.

Usa ka adlaw, ang usa ka tawo nga ginganlan ug Tiquico miabut didto sa iglesia sa siyudad sa Efeso, uban sa sulat alang sa mga magtotoo nga gikan kang apostol Pablo nga nabilanggo. Kini base sa Efeso 6:21-22: “Ug aron usab kamo mahibalo sa akong kahimtang, ug kon unsa ang ginabuhat ko, si Tiquico, ang hinigugmang igsoon ug kasaligan nga sulogoon sa Ginoo, magabalita kaninyo sa tanan. Gipadala ko siya kaninyo alang niining maong tuyo aron masayud kamo sa among kahimtang ug aron siya makadasig sa inyong mga kasingkasing.” Sa dihang nabasa sa mga magtotoo ang maong sulat, nakakaplag sila ug mga bag-o ug kahibulongan nga mga kamatuoran niini. Sa ika upat (4) nga kapitulo, si Pablo nagahisgut mahitungod sa **PITO KA USA**, nga mahinungdanon kaayo nga mahibaloan sa mga magtotoo ni Cristo. Kinahanglan atong mahinumdoman ang *tanang pito ka usa* sumala sa makita sa Efeso 4:4-6:

1. **USA KA LAWAS** - Dili na ang mga Judio una, apan karon ang mga Judio ug mga Gentil mahimong sakop sa *usa ka Iglesia, usa ka Lawas* nga si Cristo ang Ulo sa dihang sila naluwas. Didto sa mapa imong makita ang LAWAS NI CRISTO nga atua sa langitnong mga dapit, diin si Cristo nagalingkud, ug kita mga magtotoo ni Cristo, nahimong bahin sa Iyang Lawas, kita nagalingkud sa langitnong mga dapit uban Kaniya, Efeso 2:6, 13-16.
2. **USA KA ESPIRITU** - Ang Balaang Espiritu nagbautismo kanato ngadto sa kamatayon ni Cristo sa dihang mitoo kita sa Iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw sa ika tulo (3) kaadlaw sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Iya usab kitang gibanhaw uban kang Cristo aron sa paglingkud sa langitnong mga dapit, ug nagsilyo kanato diha kang Cristo aron dili na gayud kita mahimulag pa Kaniya, Efeso 1:13, Roma 8:38-39. Kinahanglan nato masabtan nga ato nang nabatonan kini nga mga panalangin bisan pa nga ania pa kita sa kalibutan, dinhi sa atong yutan-ong mga lawas.

3. **USA KA PAGLAUM SA ATONG PAGTAWAG** – Ang Bulahang Paglaum mao nga ang Ginoo motawag sa tanang sakop sa Iyang Lawas, patay ug buhi, aron makig-uban na Kaniya sa walay katapusan. Atong gigamit ang eroplano sa TUGPAHANAN SA GRASYA ingon nga simbolo sa LAWAS NI CRISTO, nga pagasakgawon aron makig-uban na ni Cristo sa tanang panahon. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, ang atong mga lawas pagaalisdan ug lawas sama sa lawas sa atong Ginoong Jesu-Cristo, Tito 2:13, 1 Tesalonica 4:13-17, 1 Corinto 15:51-54.
4. **USA KA GINOO** – Ang atong Ginoong Jesu-Cristo mao ang Usa nga nahigugma kanato ug mihatag sa Iyang kaugalingon alang sa mga sala, nga karon nagaampo ug nagapataliwala alang kanato ug kinahanglan ato Siyang himayaon diha sa tanang mga butang, Galacia 1:4, Roma 8:34, 1 Corinto 10:31.
5. **USA KA PAGTOO** – Kini mao ang mga kamatuoran nga gitugyan ngadto kang Pablo ni Ginoong Jesu-Cristo alang sa Iglesia sa Dios nga mao ang LAWAS NI CRISTO, Efeso 3:2-10, 1 Corinto 12:27.
6. **USA KA BAUTISMO** – Kini mao ang bautismo sa Espiritu nga nagabautismo kanato ngadto ug naghimo kanato nga mga sakop sa LAWAS NI CRISTO, 1 Corinto 12:13. Si Cristo daghan ug mga sakop sa Iyang Lawas, maingon nga aduna kitay mga kamot, mga tiil, mga bukton, ug kini nagakahiusa sa pagbuhat sumala sa pagmando ni Cristo ang Ulo, Roma 12:5, Colosas1:18.



Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang ni Pablo nga nagasulat gikan sa bilanggoan

7. **USA KA DIOS UG AMAHAN SA TANAN** – Ang Dios nahimo natong amahan tungod kay kita nahiusa man sa Iyang Anak, ang Ginoong Jesu-Cristo. Kita usab nahimong isigkamanunod uban Kaniya, Efeso 1:11, 3:6.

Nakita ba nimo ngano nga usa kini ka mahimayaon nga bahin diha sa DALAN SA KINABUHI? Ang pagkahimong *usa ni Cristo*, nahimong bahin Kaniya, ug kana tungod sa grasya; usa ka butang nga wala gayud mahibaloi sa mga balaan sa ubang mga kapanahonan, Efeso 3:5.

Unsa kaha sa imong hunahuna nga kinahanglan buhaton sa mga tawo nga nahimo na nga bahin ni Cristo ug gipanagtawag nga *mga anak sa Dios* (Galacia 3:26)? Si Pablo nagasulti kanato nga kinahanglan kita magagawi ingon nga mga balaan. Kinahanglan itumong ang atong mga hunahuna didto sa mga butang sa itaas, bisan kita nagakinabuhi pa niining kalibutan, Colosas 3:2. Sa Efeso 4:17-32 ug Colosas 3, kita gisugo unsaon nato sa pagkinabuhi.

Kita magakinabuhi aron ang mga tawo sa atong palibut makahibalo nga kita mga anak sa Dios. Usa ka butang nga sigurado – ang atong pagbarug sa kamatuoran walay hinungdan kon ang atong pagkinabuhi dili muhaum sa atong testimonyo. Sa Efeso 2:1-2, ang apostol nagapahinumdom kanato nga kita kaniadto “mga patay diha sa atong mga kalapasan ug mga kasal-anan, nga niini kita kaniadto nanaggawi uyon sa paagi niining kalibutana...” Apan sa Roma 6:4, siya miingon nga kita gibanhaw na aron magagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kinahanglan aduna gayud daku nga kausaban sa atong paggawi human kita maluwas. Kon wala may kausaban aduna gayud pagduda sa iyang pagkabanhaw ngadto sa “bag-ong kinabuhi” ug sa iyang kaluwasan sa walay katapusang kamatayon.

Kita utangan sa Espiritu, nga nagapuyo dinhi kanato, dili sa unod. Kay ang Espiritu ania man kanato aron sa pagtabang, wala kitay katarungan nga magareklamo sa atong mga kaluyahon o magapangulipas sa atong mga sala pinaagi sa pag-ingon, “Ang espiritu matinguhaon, apan ang unod huyang,” o “akoy usa ka tawo lamang.” Ang pangutana sa panahon sa pagtintal, *nagatinguha* ba gayud kita sa pagdaug, kay ang pagluwas tungod man sa grasya pinaagi sa pagtoo. *Dili tinuod* nga ang magtotoo dili na makasala, apan *usa* kabulahan nga kamatuoran nga sa tanang kahigayonan mahimo niya nga dili siya makasala, ug kon magtinguha gayud kita nga maluwas gikan sa paghimo ug sala sa mga panahon sa tintasyon, anaa ang Espiritu andam motabang, Roma 8:12-15.

Niining atong panahon karon, ang Judio ug Gentil anaa na sa samang kahimtang ug kinahanglan makaduol sa pagpakig-ambitay sa Dios ingon nga *usa*, wala nay kalainan. Ang kaluwasan libre ug mahimong maangkon pinaagi sa pagtoo sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga *bugtong Manluluwas gikan sa linaw nga kalayo ug sa sala*. Dihadiha, sa pagsalig kang Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa impyerno, ikaw gibautismohan sa Espiritu Santo aron mahimong sakop sa langitnong LAWAS NI CRISTO.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kay tungod sa grasa kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios – dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo.” Efeso 2:8,9.

PAGTULON-AN 24 – BULOHATON

Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.

1.-3. Paghatag ug hamubo nga sumada sa atong pagpanaw:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface. There is no handwriting or other markings on the paper.

4.-6. Unsa man ang PITO KA USA nga nagahulagway sa mga magtotoo ni Cristo karon, Efeso 4:4-6.

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

7.-9. Pangitaa ang unom (6) ka mga butang sa Colosas kapitulo 3, nga gitudlo ngadto sa mga magtotoo ni Cristo nga iyang pagabuhaton kon ugaling siya nabanhaw na uban kang Cristo.

- _____ (v.2);

- _____ (v. 5-6);

- _____ (v.9-10);

- _____ (v.12-13);

- _____ (v.15);

- _____ (v.16).

10. Isulat ang Efeso 2:8,9: _____

PAGTULON-AN 25 – PAG-AGI SA BUNG-AW SA DAKUNG KASAKITAN NGADTO SA GINGHARIAN

Pinadayag

TEMA: Sa pagpakita sa mga hitabo sa katapusang mga adlaw sa dili pa si Cristo mobalik aron sa pagtukod sa GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa yuta.

Ang kalibutan makahibalo nga sa umalabut nga adlaw, ang mga tinuod nga mga magtotoo ni Cristo mahanaw. Ngano man? Ang LAWAS NI CRISTO dinhi sa kalibutan (gisimbolohan sa SAKYANAN SA KALUWASAN) nakumpleto ug gitawag na sa pagpauli kauban kang Cristo sa wala nay katapusan. Ang *tinago* nga katuyoan sa Dios usab nakumpleto na. Unya ang DALAN SA GINGHARIAN pagaablihan na usab. Tingali imong Nahinumduman nga ang mga propeta nakakita ug duha ka tumoy sa bukid sa propesiya: ang usa mao ang BUKID SA KALBARYO diin si Cristo gilansang, ug ang usa nga lain, mao ang BALAANG BUKID SA GINGHARIAN sa Dios, diin ang trono ni David pagatukuron sa wala nay katapusan diha sa Israel, diin ang mga panalangin magagikan paingon sa mga kanasuran.

Ang dalan sa kaluwasan dili na pinaagi sa Maayong Balita sa grasya sa Dios (1 Corinto 15: 3-4) apan pag-usab pinaagi sa ebanghelyo sa gingharian, sa pagtoo nga si Jesus mao ang gisaad nga Mesias, ang Hari sa Israel (Mateo 16:13 -17, Juan 11: 23-27). Kadtong mga magtotoo magpamatuod sa ilang hugot nga pagtoo pinaagi sa "paglahutay hangtud sa katapusan" (Mateo 24:13), pinaagi sa pag-antus sa BUNG-AW SA KASAKITAN.

Ang propeta nga si Daniel gisultihan pinaagi sa manolunda nga si Gabriel sa Daniel 9:24, kon unsa kataas ang paghulat sa mga katawhan sa Dios sa pag-abut na sa gingharian sa langit dinhi sa yuta. Ang Dios “nagatakda” ug *syetenta (70) ka semana* nga moagi usa pa ang gingharian muabut. Ang usa ka Hebreohanon nga nakahibalo kaayo sa iyang Bibliya, si Daniel nakasabut nga si Gabriel nagahisgut ug *mga semana nga pito (7) katuig*, dili mga semana nga pito (7) ka mga adlaw (ikumpara ang Genesis 29:27; Levitico 25:8). Nasayran nga ang mga Judio nigamit sa tulo ka gatus ug saysenta (360) kaadlaw sa usa ka lunar nga kalendaryo, ang usa (1) katuig nagalangkob ug dose (12) ka bulan nga adunay traynta (30) ka mga adlaw (ikumpara ang Genesis 7:11, 24 ug 8:3-4), atong makita nga ang saysentay nuybe (69) ka mga semana sa Daniel 9:25 moresulta sa adlaw gayud nga si Cristo misakay ug asno paingon sa Jerusalem ug mihimo sa pagpasundayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa Israel.

Sa Daniel 9:26, atong mabasa nga human sa pagkatapus sa ika saysentay nuybe (69) ka semana, Siya “pagapatyon”, *pagakuhaon sa yuta sa mga buhi* (Isaias 53:8). Samtang si Gabriel wala nagasulti unsa ka taas sa maong panahon, kita karon nasayud nga ang Ginoo namatay pipila ka adlaw human sa Iyang “madaugong pagsulod” sa Jerusalem. Kini nagakahulogan nga si Cristo namatay human sa pagkatapus sa ika saysentay nuybe (69) nga

semana, apan sa dili pa magsugod ang ika syetenta (70) ka semana (Daniel 9:27). Ang atong Ginoo namatay sulod sa ulang (gap) sa syetenta (70) ka mga semana nga propesiya. Ang krus gipanagna nga panghitabo, apan usa ka gipanagna nga panghitabo nga nahitabo gawas sa syetenta (70) ka semana nga propesiya. Ang uhang diha sa syetenta (70) ka semana nga propesiya *dili* mao ang karon o presente nga dispensasyon sa grasya.

Ang dispensason sa grasya usa ka ulang nga wala gipanagna diha sa gipanagna nga programa sa Dios. Apan ang gipanagna nga ulang, gitugot sa Dios nga isal-ot ang wala gipanagna nga dispensasyon sa grasya. Kon wala kini nga ulang sa gipanagna, ang Dios walay katungod nga isal-ot ang usa ka dispensasyon nga milungtad na ug duha ka libo (2000) katuig diha sa gitakda na nga panahon sa syetenta (70) ka mga semana nga propesiya.

Ang gipanagna nga ulang nakahimo ug bintaha sa Israel, tungod kay ang Dios mihatag kanila ug dugang nga tuig sa pagpamalandong sa ilang gibuhat didto sa Kalbaryo. Kining gidugang nga usa katuig mao gihisgutan ni Cristo sa Iyang sambingay mahitungod sa kahoy nga igira didto sa Lukas 13:6-9. Sa dihang miabut na sa katapusan ang gidugang nga tuig, ang mga pangulo sa Israel mibato sa pagpatay usa ka tawo nga si Esteban, nga puno sa Espiritu Santo (Buhat 7:55), kini nagapakita nga ang kahoy nga igira sa Israel wala gihapon mobunga ug espirituhanong bunga nga gipangita sa Dios. Sa maong higayon, ang Dios wala nay laing mahimo kondili “sa pagputol niini” (Lukas 13:9). Ug kining pagputol sa Israel nagpasabut sa walay katumanan sa mga bersikulo sa Bibliya sama sa Mateo 16:28 ug 24:34.

Sa Mateo 24:34, human sa paghisgut sa mga panghitabo nga mahitabo sa panahon sa Dakung Kasakitan, ang Ginoo mipamatuod nga “sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining mga butanga magakahitabo gayud.” Kon wala pa ang Dispensasyon sa Grasya gisal-ut sa gipanagna nga programa, kadto nga mga kaliwatana mabuhi pa aron sila makakita sa Kasakitan, ug pagtukod sa gingharian sa langit dinhi sa yuta.



Tinubdan: "The prophet Daniel..." until this scheme: "The Gap Theory" sinulat ni Pastor Ricky Kurth (Berean Searchlight, November 2011)

Mao kini ang hinungdan human sa paglalin, apan sa dili pa magsugod ang ika syetenta (70) ka semana sa propesiya ni Daniel, usa ka panahon magapabilin hangtud sa usa ka kaliwatan kuhaan sa gidugang nga tuig sa dili pa ang panahon sa tinago ug kuhaan sa ika syetenta (70) ka semana.

Human sa paglalin, ang mga Judio magasugod sa pagpamalik sa Israel gikan sa tibuok kalibutan ug maglig-on sa ilang pagsimba sa Ika tulo (3) nga Templo sa Jerusalem. Ang unang Templo giguba sa tuig 587 BC sa mga taga Babilonya ug ang ika duhang (2) Templo giguba sa tuig 70 AD sa mga Romano. Ang paglungtad sa laing templo gipamatud-an ni Pablo didto sa 2 Tesalonica 2:4, diin naghigut siya nga ang anticristo mulingkud sa templo sa Dios, ug magpasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. Kini siya magahimo ug pakigsaad kanila sa pito (7) katuig; apan human sa tulo katuig ug tunga (3.5), siya magaguba niini, Daniel 9:27. Ug unya magasugod ang makalilisang nga tulo katuig ug tunga (3.5) nga kagubot nga muabut niining kalibutan, nga gitawag nga DAKUNG KASAKITAN (Mateo 24:21). Ang Pinadayag magahatag kanato ug daghang kasayuran mahitungod sa DAKUNG KASAKITAN, ang katunga sa pito (7) katuig nga panahon sa kasakitan. Gikan sa Pinadayag 13, gihulagway ang mga mapintas nga mananap, hangtud si Cristo mobalik sa Pinadayag 19. Kita gihatagan sa hulagway sa kapungot sa Dios dinhi sa kalibutan tungod sa pagkadili-matinoohon ug pagsupak (Pinadayag 16-18). Daghang mga tawo mangamatay sa dili pa sila makaabut sa PULTAHAN SA GINGHARIAN.

Ang katapusan muabut sa pagbalik ni Cristo gikan sa langit nga magasakay sa usa ka maputi nga kabayo, Pinadayag 19:11. Ang Ginoo mobuntog sa iyang mga kaaway didto sa gubat sa Armagedon. Ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta pagadakpon ug itambog sa LINAW NGA KALAYO, Pinadayag 16:16, 19:20, 21. Si satanas pagagapuson sulod sa usa kalibo (1000) katuig ug itambog ngadto sa bung-aw, Pinadayag 20:2,3.

Ang Ginoo magatukod sa GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa yuta, ug magbanhaw sa mga balaan sa gingharian (mga balaan sa Daang Tugon ug mga balaan sa Kasakitan) gikan sa mga patay aron mosulod sa gingharian, Pinadayag 20:1-5. Kauban sa mga magtotoong Judio nga nakalatas nga madaugon sa BUNG-AW SA KASAKITAN, sila magamando ug magahari kauban ni Cristo sulod sa usa kalibo (1000) katuig, Pinadayag 20:6. Kini nga panahon pagatawag, Ang Milenyo. Ang himaya sa gisaad nga GINGHARIAN pabarugon. Ang mga kahayupan dili na mabangis: ang lobo magapuyo kauban sa mga karnero, ang leopardo magahigda kauban sa nating kanding, Isaia 11:6. Ang kanasuran sa mga Gentil muadto sa Jerusalem aron sa pagsimba, Isaia 11:10, Zacarias 8:20-22, 14:16-17. Si Jesu-Cristo, ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo (Pinadayag 19:16), pagasimbahon. Bisan pa sa mga lingganay sa mga kabayo igabutang kini: "Balaan alang kang Jehova," Zacarias 14:20.

Makapangutana tingali ka kon asa ka kon magakahitabo na kining mga butanga? Kon ikaw luwas ug nasakop ka sa Lawas ni Cristo, nalalin ka na ug atua ka kauban ni Cristo sa mga langitnong dapit. Kon ania pa gihapon ka sa kalibutan human sa Paglalin, ang paagi sa

imong kaluwasan mao ang maayong balita sa gingharian ug paglahutay hangtud sa katapusan, Mateo 24:13. Apan kon ikaw wala maluwas sa panahon sa imong kamatayon, ang katapusan alang kanimo mao ang pagkalaglag ug pagkahimulag sa wala nay katapusan gikan sa Dios. Ang imong ngalan dili makaplagan nga nasulat sa Basahon sa Kinabuhi, ug itambog ikaw ngadto sa linaw nga kalayo, Pinadayag 20:15. Alang sa tanang balaan, ang mosunod mao ang kahimtang nga wala nay pagkatapus, sa usa ka *“bag-ong langit ug bag-ong yuta,”* (Pinadayag 21:1), diin ang Dios “magasumada sa tanang butang diha kang Cristo, mga butang nga anaa sa langit ug mga butang nga ania sa yuta,” Efeso 1:10. Ang yutan-ong katawhan sa Dios, ang Israel, ug ang Iyang langitnong katawhan diha sa Lawas ni Cristo, magapangalagad sa Dios ug magakalipay diha sa pakig-ambitay sa wala nay katapusan.

Ang atong pagtoon sa DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan natapus na. Kita nagsugod sa unang Adan ug natapus kauban sa ulahing Adan, 1 Corinto 15:45. Ang trapiko nagapadayon sa usa na lamang kapadulngan – kanunay pasulong. Mao kini ang USA KA PASULONG NGA DALAN. Wala nay kahigayonan pa human sa kamatayon, Hebreohanon 9:27. *“Karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an, karon mao na angadlaw sa kaluwasan,”* 2 Corinto 6:2. Nganong dili ka mag-ampo ug sultihan ang Dios nga mosalig ka sa Iyang Anak. Kini usa ka panig-ingnan nga pag-ampo: Mahal nga Dios, nahibalo ako nga usa ako ka masasala. Nakahibalo ako nga ang akong mga sala angayan silotan sa kamatayon nga walay pagkatapus. Apan mitoo ako kang Cristo nga Siya nagpakamatay alang kanako ug nabanhaw gikan sa mga patay. Misalig lamang ako kang Cristo ingon nga akong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno. Salamat sa kapasayloan ug sa kinabuhing walay katapusan nga akong naangkon karon sa ngalan Jesu-Cristo. Amen.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo.” **Pinadayag 20:15.**

PAGTULON-AN 25 – BULOHATON

Human ang LAWAS NI CRISTO kuhaon gikan niining kalibutana, ang Dios magabalik sa Iyang pagdumala sa Israel. Ang basahon sa Pinadayag nagahatag kanato ug hinanali nga paglantaw sa maong mga panghitabo, nga magakahitabo sa panahon sa pito (7) katuig, nga gitawag nga DAKUNG KASAKITAN, ug gisimbolohan sa BUNG-AW SA KASAKITAN didto sa atong mapa.

Direksyon: Tan-awa kining mosunod nga mga bersikulo aron makuha ang mga tubag sa mga pangutana. Ibutang sa blangko.

1. Ang Pinadayag nagatug-an kanato sa duha ka mga mapintas nga mananap nga masilag sa katawhan sa Dios ug magpasipala sa Dios. Ang ikaduhang mapintas nga mananap magabuhat ug larawan sa unang mananap ug kini gihatagan ug ginihawa ang larawan sa mapintas nga mananap. Kini magahimo sa larawan nga mosulti ug sa _____.
Pinadayag 13:14-15.
2. Hinganli ang upat (4) ka paghukom nga igabubo dinhi sa kalibutan, Pinadayag 16:2,4,8,10. _____
_____.
3. Unsa ang gibuhat sa manolunda aron panalipdan ang mga balaan? Pinadayag 7:2- _____
_____.
4. Ihulagway ang panan-awon nga nakita ni Juan sa pag-abut ni Cristo gikan sa langit, Pinadayag 19:11-16. Siya gitawag nga _____ ug _____.
Ang Iyang mga mata _____. Sa Iyang ulo anaay mga _____.
Siya nagasul-ob ug bisti nga _____. Gikan sa Iyang baba _____. Ang ngalan nga nasulat sa Iyang bisti: _____.
5. Unsa man ang gibuhat sa mapintas nga mananap ug sa mga hari sa kalibutan ug sa ilang mga kasundalohan, Pinadayag 19:19. _____
_____.
6. Asa man sila gitambog nga buhi, Pinadayag 19:20. _____.
7. Unsa man ang mahitabo kang satanas? Pinadayag 20:2. _____
_____.
8. Unsa man ang mahitabo sa mga matinoohon nga namatay o milahutay sa DAKUNG KASAKITAN? Pinadayag 20:4 _____
_____.
9. Unsa man ang mahitabo pagkatapus sa usa kalibo (1000) katuig nga paghari ni Cristo niining kalibutana, Pinadayag 21:1 _____
_____.
10. Isulat ang Pinadayag 20:15: _____
_____.